დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
WWW.ASAVALI.COM

ასავალ დასავალი

2022 წლის 15 - 21 აგვისტო
N34 1446
ფასი 3 ლარი და 90 თეთრი

ერთადერთი სიმართლე უკრაინის ომზე, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს!

24

რობიკონი გადალახულია!

2

საქართველოში მზის სრული დაბნელებიდან 41 წელი გავიდა!

მიხეილ ცაგარელი:

ეს ერთგვარი მინიშნებაა მმართველი პარტიისადმი...

წინ არაერთი პროვოკაცია გველის!

6

დემოკრატიული ქვეყნის ელჩი ძებნილი კრიმინალის ტელევიზიას ინტერვიუს არ უნდა აძლევდეს!

საქართველოში დეგნანიადა უნდა დამთავრდეს!

4

ეს ქაქიჭამიების დლიური ჩვენს შვილებს უნდა მოვაშოროთ!

23

გიგლა ბარამიძე:

გეყოთ სააკაშვილის ფერება, დროზე დააბრუნეთ ციხეში!

10

ზელენსკი – ეს არის სააკაშვილი დღეს!

15

დემურ გიორხელიძე:

უკრაინის ომში ჩასათრევად საქართველოზე ზეწოლა კიდევ უფრო გაძლიერდება!

„უკრაინა თავის საზღვრებში ვერასოდეს აღდგება!“

11

ჰამლეტ ჭიპაშვილი:

დასავლეთთან ბატონყმურ ურთიერთობაზე უარი უნდა ვთქვათ!

13

«არავითარი ევროპა!!!»

კახა კუკავა:

ნაცები და ლიბერალები გვთავაზობენ სრულ მავნებლობას!

12

„თუ რუსეთიდან ტურისტებს არ მივიღებთ, ქართული ტურიზმი თითქმის მთლიანად განადგურდება!“

სასწრაფოდ მიიღეთ კანონი ლუსტრაციის შესახებ!

2

მაყვალა ბერიანიძე:



ნუგზარ საჯაიას მკვლელობის გარეშე სააკაშვილი ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა!

20

რა ლექსი იპოვეს გარდაცვლილი ნუგზარ საჯაიას პიჯაკის ჯიბეში

გიორგი გურგულია:

ვინც სუკის აგენტობას სხვას აბრალებს, სუკის აგენტი თავად არის!

14

გია ყრუაშვილი:

ძალიან მწყდება გული, რომ ქალბატონი ნინო სუხიშვილი

19

ამ პროვოკატორების, სოდომისტებისა და ნარკომანების გვერდით აღმოჩნდა!

რობიკონი

ღია წერილი დიდ მაესტრო რობიკო სტურუას, მის მიერ ამერიკის სახელმწიფო მდივნისათვის მიწერილი ღია წერილის კვალდაკვალ

ძვირფასო ბატონო რობერტ!

თქვენთვის წინამდებარე ღია წერილის მოწერა გადაგვაწყვეტინა თქვენივე ღია წერილმა, რომელიც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნეთ და რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს ენტონი ბლინკენს მიმართეთ მისთვის გასაგებ ინგლისურ ენაზე.

გვსურს, ჩვენი ხმაც შევუერთოთ ამერიკელი მაღალჩინოსნისათვის განკუთვნილ **თქვენს ღია წერილს,** რომლის პათოსიც, დარწმუნებული ვართ, ქართველი ერის უდიდესი ნაწილის აზრსა და პოზიციას გამოხატავს.

თქვენ **ბატონი ბლინკენისათვის მიწერილ ღია წერილს** მადლიერების გამოხატვით იწყებთ ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი, რომელმაც საქართველოსა და ქართველ ხალხს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ დიდი მხარდაჭერა და თანადგომა აღმოუჩინა.

ცხადია, ამ მადლიერებას ჩვენც ვუერთდებით და ვაღიარებთ ამერიკის სახელმწიფოსა და ხალხის მნიშვნელოვან წვლილს, რომელიც მათ ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოს გადარჩენასა და განვითარებაში შეიტანეს როგორც პოლიტიკური, ასევე ფინანსურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით.

თუმცა, **ბატონო რობერტ,** საკითხავია ერთი მთავარი რამ — **ამერიკის სახელმწიფომ ამერიკელ გადასახადის გადამხდელთა ფული დამოუკიდებელი ქართული სახელმწიფოს განვითარებას დაახარჯა თუ იმას, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო მხოლოდ ქაღალდზე ყოფილიყო, რეალურად კი, ამერიკის შეერთებული შტატების უუფლებო ვასალად ქცეულიყო?**

ძვირფასო ბატონო რობიკო, ჩვენი აზრით, სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი საქართველო-ამერიკის ურთიერთობაში და თქვენც ამავე ნესტრით ხართ ნაჩხვლეტი, როცა **სახდეპის მდივან ბლინკენს** ღია წერილში წერთ: **„უნდა აღინიშნოს, რომ, ბოლო დროს, თქვენი წარმომადგენელი საქართველოში კელი დეგნანი დიპლომატიურად არ მოქცეულა მსოფლიოს ერთ-ერთ უძველეს ქვეყანასთან, ოკუპირებულთან, როგორც იცით, რუსეთის მიერ 2008 წელს“.**

სამწუხაროდ, კელი დეგნანი არ არის აშშ-ის პირველი და ერთადერთი ელჩი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთ უძველეს ქვეყანას — საქართველოს არადიპლომატიურად ექცევა და მბრძანებლის, ჭკუის მასწავლებლის, ყურის ამწევისა და კუთხეში დამყენებლის პოზიციდან უყურებს. ამგვარად იქცეოდა **კელი დეგნანის წინამორბედი იან კელი, იან კელის წინამორბედი რიჩარდ ნორლანდი, რიჩარდ ნორლანდის წინამორბედი ჯონ ბასი, ჯონ ბასის წინამორბედი ჯონ ტეფტი** და ასე შემდეგ...

საუბედუროდ, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა ელჩი, რომელიც საქართველოში **სააკაშვილის მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის** დროს საქმიანობდა, მხარს უჭერდა **სააკაშვილის მკვლელ, მწამებელ და გამაუპატიურებელ რეჟიმს,** ხოლო ამერიკის ელჩები, რომლებმაც საქართველოში თავიანთი მისია ნაცრეჟიმის დასრულების შემდეგ დაიწყეს, კვლავ ნაცრეჟიმის ნარჩენთა მხარდამჭერებად და გულშემატკივრებად მოგვევლინენ.

სწორედ ამან გამოიწვია, რომ ქართველი ხალხის დიდ ნაწილს ამერიკის შეერთებული შტატებისადმი ნდობა შეერყა და გაუჩნდა კითხვა: **ამერიკა საქართველოსა და ქართველი ხალხის მეგობარია თუ სააკაშვილის, ნაციონალური მოძრაობისა და ულტრალიბერალური არასამთავრობო ორგანიზაციების მეგობარი? ვისი სტრატეგიული პარტნიორია თეთრი სახლი — ქართული სახელმწიფოსი თუ ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლი სამადაშვილ-ხოშტარია-ლომჯარია-გიგაურების?**

ბატონო რობერტ, თქვენ აშშ-ის სახელმწიფო მდივნისადმი მიწერილ ღია წერილ-

Robert Sturua
6 სთ ·

An Open Letter to
Mr. Antony J. Blinken,
United States Secretary of State

Dear Mr. Blinken,
First of all I would like to express my gratitude to your country for the support you have been rendering to Georgia since its independence.
Although I am not sure that my message will reach you, still I cannot be silent hoping that this letter will simply calm me down!
It should be noted that recently, your representative to Georgia has not behaved very diplomatically with one of the oldest countries in the world, occupied, as you know, by Russia in 2008! Sorry to mention it, but Georgia, in my opinion, is not a Banana Republic at all and our State, as an independent republic, probably has the right to act according the Georgian People's will! But no, we are under dictation (if not ordered), to behave as the US State Department decides! And believe me, it's very humiliating!
We were not asking the great American people to appoint the late Jeffrey Epstein as the US president!

სმენა იყოს და გაგონება!

ხელისუფალნო, სასწრაფოდ დანიშნეთ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები!

ბატონებო, თავიდანვე გეტყვით, რომ ფეხით ხეზე რომ ჩამომკიდონ და ქვემოდან ნელი ცეცხლი შემინთონ, მეგობარს, რომლის სიტყვასა და საქმეს ფასიც აქვს და წონაც და რომელმაც ეს ამბავი მამცნო, არ გავთქვამ!

მოკლედ კი გეტყვით: **ამ დღეებში მოსკოვიდან თბილისში ჩამოვიდა ერთი ძალზე ცნობილი და გავლენიანი ქართველის მეუღლე — ჭკუასაკითხავი პიროვნება და საქართველოს დიდი პატრიოტი, რომელმაც საზარელი ამბავი ჩამოიტანა და ვიწრო წრეში ასეთი რამ განაცხადა:** ნაცმოძრაობამ, რომელიც თავიდან ბოლომდე რუსული პროექტია, ბოლოს და ბოლოს, მიიღო დავალება, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით, მოახდინოს საქართველოში ჩამოსული რამდენიმე რუსი ტურისტის ფიზიკური ლიკვიდაცია, რასაც აუცილებლად მოჰყვება კრემლის დაუყოვნებლივი რეაქცია და რუსეთის მიერ საქართველოს სრული ოკუპაცია. ოპერაციას უშუალოდ ხელმძღვანელობს სააკაშვილის ბიძა **თემურ ალასანია,** რომლის ხელისბიჭებიც მთელი ქვეყნის მასშტაბით დაძრწიან და ხელსაყრელ მომენტს არჩევენ, რათა რუსი ტურისტების მკვლელობას რაც შეიძლება რეზონანსული, პროვოკაციული და გამომწვევი სახე ჰქონდესო!

მოსკოვიდან ჩამოსულმა პიროვნებამ ისეც თქვა — სპეცოპერაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი სააკაშვილის გათავისუფლებაა, რაც დასავლეთის ინტერესებშიც შედისო!

კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: ვინც ეს ამბავი მამცნო, იმდენად სერიოზული კაცია, ტყუილიც დაეჯერება! აღარაფერს ვამბობ მოსკოვიდან ჩამოსულ პიროვნებაზე, რომლის მეუღლეზეც ლეგენდები დადის...

ქვეყანა რომ დიდი განსაცდელის წინაშეა და სულძაღლი ნაცები სისხლის სუნს წინდაწინ გრძნობენ, ამას ის საშინელი ხმებიც მოწმობს, რომელსაც ჩემს მშობლიურ უხუთში ბზვარის სერზე გადმომდგარი ტურები აი, ახლა, ამწუთას, გამოსცემენ. სხვათაშორის, ამ ბოლო წლებში სოფლად თუ ქალაქად საოცრად მომრავლდნენ ტურები, რაც ცუდის ნიშანია. უძველესი შუმერული ტექსტი პირდაპირ გვეუბნება — **რა ტურებს წკავწკავი გახშირდეს, ომი იქნესო!**

პუტინი რომ კიდევ ერთი ომისთვის ემზადება, ამის შესახებ **თემურ ალასანიას პირადი** და ხელფასიანი აგენტი **ელისტრაკო კილაძე** წერს, რომელიც კრემლის სპეცსამსახურებთან სწორი ნაწლავით გახლავთ მიერთებული.

ბუნებრივად დაისმის კითხვა, რა უნდა დაუპირისპიროს საქართველოს ხელისუფლებამ მოსალოდნელ საფრთხეს?

ცხადია, ისევ და ისევ კანონი!

კანონის თანახმად, ირაკლი ოქრუაშვილი, რომელმაც სოციალური ქსელებით მოწოდება გაავრცელა — რუსი ტურისტები ჩავხოცოთ და მერე ქვეყანაში მაგათი „დუხი“ აღარ იქნებაო! — პოლიციას ან სპეციალურ ოპერატიულ სამსახურს მაშინვე უნდა დაეკავებინა და თუ ეს ცნობილი აგენტ-პროვოკატორი, რომელიც კოკოითთან ერთად სანადიროდ დაეთრეოდა, ოდნავ წინააღმდეგობასაც გასწევდა, ადგილზე მოეხდინათ მისი გაუვნებლება!

საქართველოს ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა დაიწყოს პირდაპირი დიალოგი რუსეთის ფედერაციასთან და ამის შემდეგ მიიღოს კანონი ლუსტრაციის შესახებ, რის შედეგადაც გაიშიფრება და გამოაშკარავდება „კაგებეს“, „ეფესბეს“, „ცეერუს“, „მოსადის“, „იტელიჯენტ სერვისის“, „მ-6“-ის, თურქეთის, სომხეთის, აზერბაიჯანისა და ირანის სპეცსამსახურების მთელი აგენტურა. ბოლოს და ბოლოს, საქართველოს მო-

სასწრაფოდ მიიღეთ კანონი

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

სააკაშვილის უგუნურმა პოლიტიკამ, მისმა პროვოკაციულმა ნაბიჯებმა განაპირობა ის, რომ **ტრაგიკული ომი თავიდან ვერ აიცილეს!**

„ახალი თაობა“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

ჩვენ არაერთხელ გავაკეთეთ განცხადება, რომ **საქართველო ომს არ იწყებს და ომში არ ერთვება. საქართველოში „მეორე ფრონტი“ არ იქნება, საქართველო სანქციებს არ უერთდება.** ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მივესალმებით ტურისტების შემოდინებას.

„ინტერპრესნიუსი“

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

როდესაც **ქსენოფობიური კამპანია** არის აგორებული, როდესაც ცდილობენ ზიზღის გაღვივებას რიგითი რუსის მიმართ, ეს არის სამარცხვინო ქმედება. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, **ერთადერთი მიზანი, რასაც ეს კამპანია ემსახურება, არის რომ ომისკენ უბიძგონ ქვეყანას.** ეს არის კამპანია, რომელიც პირდაპირ კონსტიტუციას, ადამიანის უფლებებს ეწინააღმდეგება.

„იმედინიუსი“

დონალდ ტრამპი
აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი

დღეს ამერიკაში ბნელი დროა! ჩვენ გავხდით ქვეყანა, რომელიც უამრავი თვალსაზრისით დასაცინი გახდა. თუმცა, **მალე სიდიადეს დავიბრუნებთ.**

„საქართველოს რესპუბლიკა“

გადალახულია!

ში წერთ: **„ბოდიში, რომ ვახსენე, მაგრამ საქართველო, ჩემი აზრით, ბანანის რესპუბლიკა სულაც არ არის და ჩვენს სახელმწიფოს, როგორც დამოუკიდებელ რესპუბლიკას, ალბათ, აქვს უფლება, ქართველი ხალხის ნების შესაბამისად იმოქმედოს“.**

დასტურ, **ბატონო რობერტ,** საქართველო ნამდვილად არ არის ბანანის რესპუბლიკა!

სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, შეუძლებელია, ბანანის რესპუბლიკაში არსებობდეს კულტურის ისეთი მწვერვალი, როგორიც **შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრია** და ამ თეატრს ჰყავდეს ისეთი სამხატვრო ხელმძღვანელი, როგორიც არის **მსოფლიოში აღიარებული მაესტრო რობიკო სტურუა.**

მაგრამ უბედურება სწორედ ის გახლავთ, რომ **კელი დეგნანისა და მისი ქვეყნის ხელისუფლებისათვის** საქართველო არის არა შოთა რუსთაველი,

Sorry for the faux pas! But alas, the United States representatives here behave recently contrary to our expectations! It turned out that they are supporting our former government who turned out to be not the beacons of freedom and democracy at all - but elementary corruted and sometimes even criminals!

I am asking you to help my long-suffering homeland! Please, allow us to live as we think is the best for our country- in peace and friendly way with our European and American partners !

Unfortunately, in my opinion, some diplomats having arrived in another country and considering it almost the end of their career begin to hate the state they are appointed thinking that they were unfairly exiled!

I thank you for your time and attention.
Sincerely Yours,
Robert Sturua
Not a very big connoisseur of politics,
Artistic Director of the Shota Rustaveli National Theater of Georgia

P.S.
By the way, just for information - our worldwide known theater performed at the Brooklyn Academy of Music, New York, "King Lear" by Shakespeare.

Please, once again excuse me for bothering you.

თარგმანის ნახვა

და ახლა რა ხდება, უბრალოდ, ბატონი გამოვიცვალეთ?!

შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრი და შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის ხელმძღვანელი — **ლეგენდარული მაესტრო რობიკო სტურუა,** არამედ **ნაციონალური მოძრაობა, სალომე სამადაშვილი, ჭიჭე ვაშაძე, ნინო ლომჯარია და ეკა გიგაური!**

ბატონო რობერტ, ენტონი ბლინკენისათვის მიწერილ ღია წერილში აღნიშნავთ: **„ჩვენ კარნახის ქვეშ ვართ, ისე მოვიქცეთ, როგორც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი გადაწყვეტს! და დამიჯერეთ, ეს ძალიან დამამცირებელია“.**

დიახ, როცა დამოუკიდებელი სახელმწიფო გქვია, მაგრამ ისე გექცევიან, როგორც კოლონიას და საშუალებას არ გაძლევენ, თავად განსაზღვრო და გადაწყვიტო, რა არის სასარგებლო შენი ეროვნული ინტერესებისათვის, ეს მართლაც ძალიან დამამცირებელია! შესაძლოა, იმაზე დამამცირებელიც კი, ვიდრე თავის დროზე კრემლიდან წამოსული დირექტივები, რადგან მაშინ საქართველოს დამოუკიდებელი სახელმწიფო ფორმალურადაც არ ერქვა და ბუნებრივი იყო, რომ „ცენტრის“ მითითებებით უნდა ეხელმძღვანელა.

და ახლა რა ხდება, უბრალოდ, ბატონი გამოვიცვალეთ?!

თუ ასე არ არის, მაშ, რატომ გვაქვს სახვეწარი ის, რასაც თქვენ, ძვირფასო მაესტრო რობიკო, აშშ-ის სახელმწიფო მდივანს სთხოვთ ღია წერილში: **„მოგვეცით საშუალება, ვიცხოვროთ ისე, როგორც ჩვენ ვთვლით, რომ საუკეთესოა ჩვენი ქვეყნისათვის“.**

ბატონო რობერტ, ცხადია, თქვენც მშვენივრად მოგეხსენებათ, რომ ამის უფლებასა და საშუალებას ასე უბრალოდ არ მოგვცემენ **ბლინკენები, დეგნანები, კრამერები, კრამონები და კუბილიუსები!**

ისე რომ ვიცხოვროთ, როგორც ჩვენ გვინდა და გვჭირდება, ამას სჭირდება ბრძოლა და შრომა, ამას სჭირდება **რუბიკონის** გადალახვა, **ბატონო რობიკო!**

თქვენ, **მაესტრო რობიკო,** თქვენი წილი **რუბიკონი** ან, გნებავთ, **რობი**კონი თუნდაც ამერიკის სახდეპის მდივნისათვის მიწერილი ამ ღია წერილით გადალახეთ, როცა ხმამაღლა მოითხოვეთ, რომ სტრატეგიული პარტნიორები საქართველოს მოექცნენ როგორც დამოუკიდებელ სახელმწიფოს და მისცენ უფლება, საკუთარი ეროვნული ინტერესების შესაბამისად იმოქმედოს და იცხოვროს!

იმასაც ვხედავთ, რომ **საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო დროს აშკარად გაბედა, მტრისთვისაც და მოყვრისთვისაც ეთქვა და ეჩვენებინა, რომ საქართველო დამოუკიდებელი და სუვერენული სახელმწიფო მხოლოდ ქაღალდზე როდია!**

ჩვენი ხელისუფლების ასეთი გაბედულებაც ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია რეალური დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის მოსაპოვებელ ბრძოლაში, რომელიც საქართველომ აუცილებლად უნდა მოიგოს!

ამ ბრძოლაში საქართველოს **რობერტ სტურუას მსგავსი ტიტანების** დახმარება აუცილებლად სჭირდება და რა კარგია, რომ თქვენ ამ ბრძოლაში განზე არ დგახართ, **ბატონო რობიკო!**

თქვენგან წილი უკვე ნაყარია და რობიკონიც გადალახულია!

საქართველო **რუბიკონსაც** აუცილებლად გადალახავს!

ჯაბა ხუბუა

სმენა იყოს და გაგონება!

სახლეობამ უნდა იცოდეს, ვის ინტერესებს ემსახურებიან: **ლიაკა ხოშტარია, გიგა ბოკერია, ტარიელ ნაკაიძე, გიგა მაქარაშვილი, ლევან რამიშვილი, ხატია დეკანოიძე, ივერი მელაშვილი, ნატალია ილიჩოვა, ზურაბ გირჩი ჯაფარიძე, პეტრე ცაავა, ვალერი გელბახიანი, ეკა გიგაური, ნინო ლომჯარია...**

ხელისუფლებამ 2023 წლის გაზაფხულზე აუცილებლად უნდა დანიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები, დააწესოს მინიმუმ ხუთპროცენტიანი საარჩევნო ბარიერი და უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო ერთხელ და სამუდამოდ გაწმინდოს ისეთი ნაგვებისგან, როგორებიც არიან: ფარსადანი გახარია და

დღეს ყარაყორუმიც, ისპაჰანიც და ოსმალეთის ხონთქართა თოფქაფის სასახლეც მოსკოვია... შესაბამისად, იმ ფონზე, როცა ამერიკის პრეზიდენტი ისეა გათიშული, რომ ბრეჟნევისა და ჩერნენკოს ფაზაშია შესული, ხოლო ევროპაში იმაზე დავობენ, ადამიანს ორი სქესი აქვს თუ სამი, ცხადია, ყაენიც, შაჰიც და ხონთქარიც პუტინია!

მთელი მისი სამყაყეთი, ჭიჭე ვაშაძე, პაატა მანჯგალაძე, ლევან ხაბეიშვილი და ა.შ.

იმ პირობებში, როცა ნაცსექტა, ფაქტობრივად, თავმოჭრილი და დაშლილია, ხოლო დანარჩენი ოპოზიცია დანგრეული და მიწასთან გასწორებული, **„ქართულ ოცნებას“ აქვს ბრწყინვალე შანსი, გააუკეთესოს თავისი რიგები, სიცოცხლეშივე მიცვალებული ან მკვდრადშობილი დეპუტატები ახალი, მებრძოლი და პატრიოტი კადრებით ჩაანაცვლოს და პარლამენტში საკონსტიტუციო უმრავლესობა ტრიუმფით შექმნას!**

თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, თუ ირაკლი ოქრუაშვილის მსგავს აგენტებს თავზე ხელს გადაუსვამს და პასუხისგებაში არ მისცემს, მაშინ ყველაზე უკეთეს შემთხვევაში მოსალოდნელია ის, რაც 2003 წლის ნოემბერში მოგვიწყვეს, როცა მთელი ერი გამოგვაყეყეჩეს და „მიშა-მიშა!“ გვაბღავლეს! **ხოლო უარეს შემთხვევაში მოხდება ის, რაც ცხონებულ ზვიად გამსახურდიასა და მის ეროვნულ ხელისუფლებას დამართეს, როცა ხალხის მიერ 87 პროცენტით არჩეული პრეზიდენტი რუსებმა და ამერიკელებმა ერთობლივი ძალებით დაამხეს!**

ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელსაც მოცემულ ისტორიულ ეტაპზე განგებამ ურთულესი მისია დააკისრა, აქვს შანსი, გადამწყვეტ იერიშზე გადავიდეს და საქართველო სცილასა და ქარიბდას შორის გამარჯვებული გამოატაროს!

ქართველებო, ერთი რამ არ დაგვავიწყდეს: საქართველოს მეფენი ყარაყორუმსა და ისპაჰანში ყაენისა და შაჰის დღეგრძელობისთვის კი არა, საქართველოს გადასარჩენად მიდიოდნენ!

დღეს ყარაყორუმიც, ისპაჰანიც და ოსმალეთის ხონთქართა თოფქაფის სასახლეც მოსკოვია... შესაბამისად, იმ ფონზე, როცა ამერიკის პრეზიდენტი ისეა გათიშული, რომ ბრეჟნევისა და ჩერნენკოს ფაზაშია შესული, ხოლო ევროპაში იმაზე დავობენ, ადამიანს ორი სქესი აქვს თუ სამი, ცხადია, ყაენიც, შაჰიც და ხონთქარიც პუტინია!

დაბოლოს, დიდი ებრაელი ერის უკვდავ შვილს დავით ბენ-გურიონს მიაწერენ ასეთ ფრაზას — თუ მშვიდობა გინდა, მეგობრებს კი არა, მტრებს ელაპარაკე!

ბატონებო, ამით ყველაფერი გითხარით!

მშვიდობა და გამარჯვება საქართველოს!

დიტო ჩუბინიძე

ლუსტრაციის შესახებ!

კვირგვინოსნები

თორნიკე რიჟვაძე
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე

მსურს, მივუსამძიმრო ჩვენს მტრებს, რომ **ჩვენი ეკონომიკა და ტურიზმი ძალიან სწრაფად დაუბრუნდა პანდემიამდე არსებულ მდგომარეობას.** ის მიზანმიმართული კამპანია, პროპაგანდა, რაც მიმდინარეობს, მიზნად ისახავს მხოლოდ ერთადერთს, რომ **როგორმე მოახდინონ ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის მტრებმა სეზონის ჩაშლა** და, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ეს პროვოკაციები იყოს თავიდან აცილებული და **წლევანდელი ტურისტული სეზონი იქნება ყველაზე წარმატებული.**

„ინტერპრესნიუსი“

გია ცაგარეიშვილი
პარლამენტარი

ამერიკის შეერთებული შტატები არის **ჩვენი უახლოესი, უპირველესი პარტნიორი, ეს პარტნიორობა არის ურყევი** და გაგრძელდება კიდევ მრავალი წელი ძალიან ბევრი ადამიანის გულის გასახეთქად, ამ ქვეყნის მტრებს ვგულისხმობ, შინაურ და გარეულ მტრებზე მაქვს საუბარი.

„პირველი არხი“

ანრი ოხანაშვილი
პარლამენტარი

რუსებიც და სხვებიც, **როგორც ტურისტები,** არიან ევროპაშიც, ამერიკაშიც და ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში. არ მახსენდება რომელიმე ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლის განცხადება, რომ ქვეყანაში შესვლის უფლება ვინმეს **ეთნიკური ნიშნით** უნდა შეეზღუდოს.

„ინტერპრესნიუსი“

საქართველოში დეგნანიადა უნდა დამთავრდეს!

„ქართული ოცნებიდან“ წასულმა დეპუტატებმა — სოზარ სუბარმა, დიმიტრი ხუნდაძემ, მიხეილ ყაველაშვილმა და გურამ მაჭარაშვილმა გასულ კვირას მორიგი წერილი გამოაქვეყნეს, რომელშიც საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და ელჩ კელი დეგნანს ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ პროვოკაციების დაგეგმვასა და განხორციელებაში ამხელენ.

ოთხი დეპუტატის წერილში ნათქვამია, რომ მათთვის **„ბოლო წვეთად იქცა“** კელი დეგნანის ინტერვიუ, რომელიც მან ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი **დავით კეზერაშვილის** კუთვნილ ტელევიზიას — „ფორმულას“ მისცა. მმართველი პარტიის ყოფილმა წევრებმა სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტეს, საზოგადოებას უთხრან ***„მეტი სიმართლე იმ მოვლენების შესახებ, რომლებიც ქართული პოლიტიკის კულისებში გასული სამი წლის განმავლობაში ვითარდებოდა“.***

ცხადია, **ელჩმა დეგნანმა** მშვენივრად უწყის, ვინ არის **ტელეკომპანია „ფორმულას“ მფლობელი დავით კეზერაშვილი,** რომელიც სააკაშვილის მმართველობის დროს საქართველოში გამეფებული ელიტური კორუფციის ცოცხალ სიმბოლოს წარმოადგენს. ამერიკის ელჩს, წესით, იმასთან დაკავშირებითაც უნდა ჰქონდეს კითხვები, თუ როგორ იქცა მულტიმილიონერად თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან სულ რამდენიმე თვის გადამდგარი კეზერაშვილი, რომელიც წლების განმავლობაში სახელმწიფო სამსახურში მუშაობდა და ბიზნესსაქმიანობა კანონით ჰქონდა აკრძალული. და კიდევ: **სანამ საქართველოდან გაქცეული მსჯავრდებული კეზერაშვილის ტელევიზიას ექსკლუზიურ ინტერვიუს მისცემდა, უპრიანი იქნებოდა, ქალბატონი დეგნანი დაინტერესებულიყო — ეს ტელევიზია საქართველოს ბიუჯეტიდან მოპარული და ქართველი ხალხის სისხლზე ნაშოვნი ფულით ხომ არ არის გახსნილი, მით უფრო, რომ კეზერაშვილის უეცარი გამდიდრება 2008 წლის აგვისტოს ომს ემთხვევა, როცა იგი თავდაცვის მინისტრის თანამდებობას იკავებდა!**

ერთი სიტყვით, დემოკრატიული ქვეყნის ელჩი ძებნილი კრიმინალის ტელევიზიას ინტერვიუს არ უნდა აძლევდეს და ნიშანდობლივია, რომ საქართველოს პარლამენტის ოთხი დეპუტატი წერილში აღნიშნავს:

> ***„თავისთავად ის ფაქტი, რომ ელჩი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისა და მისი ოლიგარქი ლიდერების კუთვნილ მედიასაშუალებებს სტუმრობს, რომლებიც საქართველოში პოლარიზაციის, სიცრუისა და სიძულვილის მთავარი წყაროს ფუნქციას ასრულებენ, უკვე ყველაფერზე მეტყველებს... „ფორმულაში“ სტუმრობა ადასტურებს, რომ აშშ-ის ელჩი მხოლოდ მის მიერ კონტროლირებად მედიაში და წინასწარ შეთანხმებული კითხვებით გრძნობს კომფორტულად თავს. გარდა ამისა, ეს ფაქტი საელჩოს პოლიტიკურ გემოვნებაზეც ნათლად მეტყველებს“.***

და მაინც, რა თქვა ისეთი **ამერიკის ელჩმა მსჯავრდებული კეზერაშვილის ტელევიზიისათვის** მიცემულ ინტერვიუში, რომ ოთხი დეპუტატი თავის წერილში ასკვნის:

> ***„კელი დეგნანის მიერ „ფორმულასთვის“ მიცემულმა ინტერვიუმ კიდევ ერთხელ მკაფიოდ დაადასტურა, რომ საელჩო არათუ დღემდე ჩადენილ ცოდვებზე არ აპირებს გაჩერებას, არამედ, პირიქით, საქართველოს ხელისუფლებაზე შეტევის მიტანას მომავალში ახალი ენერგიით გეგმავს“.***

დეპუტატები ყურადღებას ამახვილებენ იმაზე, რომ **კელი დეგნანმა კეზერაშვილის ტელევიზიისათვის** მიცემულ ინტერვიუშიც აარიდა თავი ბიძინა ივანიშვილთან 3-საათიანი შეხვედრის შინაარსზე საუბარს და უწინდელივით აღნიშნა — მხოლოდ საქართველოსა და ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორობას განვიხილავდითო, თუმცა, **სუბარს, ხუნდაძეს, ყაველაშვილსა და მაჭარაშვილს** მიაჩნიათ, რომ ***„ეს, ალბათ, პატარა ბავშვისთვისაც ღიმილის მომგვრელია“.*** ისინი წერენ:

> ***„ფაქტია, რომ, როდესაც ელჩი შეხვედრის რეალური შინაარსის შესახებ ინფორმაციას არ ასაჯაროებს, მას რაღაც აქვს დასამალი“.***

როგორც დეპუტატები თავიანთ წერილში აღნიშნავენ, **კეზერაშვილის ტელევიზიასთან** ინტერვიუში **კელი დეგნანის** მიერ გაკეთებულმა განცხადებებმა მათ კიდევ უფრო გაუღრმავა ეჭვი იმის შესახებ, რომ **ამერიკის ელჩი დაინტერესებულია, საქართველომ რუსეთს მეორე ფრონტი გაუხსნას.** კერძოდ, პარლამენტარები ყურადღებას ამახვილებენ დეგნანის სიტყვებზე — **ჩვენ ყველა პარტნიორს ვთხოვთ, უკრაინას მაქსიმალურად დაეხმარონ და ყველაფერს ვაკეთებთ, რათა უკრაინამ რუსეთის წინააღმდეგ ომში გაიმარჯვოსო** და იქვე იხსენებენ მის ადრინდელ განცხადებასაც — **ახლა, როგორც არასდროს, მნიშვნელოვანია, საქართველო და უკრაინა ერთად იდგნენ რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგო!**

სუბარი, ხუნდაძე, ყაველაშვილი და მაჭარაშვილი წერენ, რომ უკრაინაში — ომისათვის, ხოლო საქართველოში ხელისუფლების ცვლილებისათვის მზადება ერთდროულად დაიწყო:

> ***„უკრაინაში მიმდინარე ომისთვის სამზადისი დაახლოებით სამი წლის წინ დაიწყო.*** *ერთი მხრივ, რუსეთი ემზადებოდა სამხედრო ინტერვენციისთვის და ახორციელებდა სამხედრო ძალების მობილიზებას, ხოლო, მეორე მხრივ, მიმდინარეობდა უკრაინის ინტენსიური შეიარაღება და მომზადება სამხედრო კონფლიქტისათვის.* ***ზუსტად იმავე დროს, სამი წლის წინ, დაიწყო მზადება საქართველოში ხელისუფლების ცვლილებისთვის და ხელისუფლებაში ისეთი ადამიანების მოსაყვანად, რომლებიც ქვეყნის ომში ჩართვას მარტივად მოაწერდნენ ხელს.*** *ლოგიკურია, რომ ომის სცენარში საქართველოს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება შეეძლო.* ***მეორე ფრონტი და საქართველოში ათეულობით ათასი რუსი სამხედროს, აგრეთვე შესაბამისი ტექნიკისა და აღჭურვილობის მოცდენა რუსეთს შეუქმნიდა მნიშვნელოვან სირთულეებს უკრაინის ფრონტზე. გარდა ამისა, მეორე ფრონტი ორმაგად დააზიანებდა რუსეთის საერთაშორისო იმიჯს, რაც ევროპას უკრაინის ფრონტისთვის დახმარების გაწევის ენთუზიაზმს კიდევ უფრო დიდი ხნით შეუნარჩუნებდა“.***

დეპუტატების წერილში ნათქვამია, რომ უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში ნაცოპოზიციის ყველა მცდელობა, რომელიც ხელისუფლების დამხობასა და ძალაუფლების ხელში ჩაგდებას ისახავდა მიზნად, **აშშ-ის საელჩოდან იყო კოორდინირებული.** იქვე აღნიშნულია, რომ ***„ამ მცდელო-***

პარლამენტის წევრები – სოზარ სუბარი, დიმიტრი ხუნდაძე, მიხეილ ყაველაშვილი და გურამ მაჭარაშვილი საქართველოში აშშ-ის საელჩოსა და ელჩის რევოლუციურ გეგმას ამხელენ!

კვირგვინოსნები

სანდრო ბრეგაძე
„ქართული მარშის“ ლიდერი

აშშ-ის ელჩმა **კელი დეგნანმა** განაცხადა — **„ვერ ვიტყვი, რომ ბიძინა ივანიშვილი ოლიგარქია“** და ამით ყელში დანა გამოუსვა ე.წ. ნაცლიბერასტულ ოპოზიციას.

გამოდის, რომ ევროკომისიის რეკომენდაცია „დეოლიგარქიზაციის“ შესახებ არ ეხება ბიძინა ივანიშვილს. მაშ, ვინაა საქართველოში ოლიგარქი და ვის შეიძლება შეეხოს დეოლიგარქიზაცია? გამომდინარე ქალბატონი დეგნანის მოსაზრებიდან, ქართველი ოლიგარქები არიან **დავით კეზერაშვილი, თემურ ალასანია, კობა ნაყოფია, მამუკა ხაზარაძე, ბადრი ჯაფარიძე, ძმები შარანგიები, ყარამანიშვილები და სააკაშვილთან დაახლოებული სხვა ე.წ. ნაცბიზნესმენები.** ახლა კი მართლაც მოუთმენლად ველოდებით ნაცების დეოლიგარქიზაციას და მათთვის სანქციების დაწესებას!

„ფეისბუქი“

კელი დეგნანი
საქართველოში აშშ-ის ელჩი

აშშ ვერ იტყვის **ბიძინა ივანიშვილზე** ან ნებისმიერ სხვაზე, **არის თუ არა ოლიგარქი,** ეს ქართველმა ხალხმა უნდა განსაზღვროს. ცხადია, **ბატონი ივანიშვილი** ძალიან გავლენიანი ქართველია, ის ძალიან წარმატებული ბიზნესმენია და ამიტომ ნორმალურია, რომ **გვსურს მასთან შეხვედრა,** როგორც საქართველოს ბევრ სხვა მოქალაქესთან. სინამდვილეში, სწორედ ეს არის დიპლომატების საქმიანობა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

სერგო ჩიხლაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

ვფიქრობ, **სანქციები იქნება.** არამხოლოდ **ივანიშვილს,** არამედ ბევრ სხვა მაღალჩინოსანსაც, მოსამართლეს თუ კლანის სხვა წევრს **შეეხება სანქციები.**

„ქართულ ოცნებას“, **ბიძინა ივანიშვილს,** მის მომსახურე პერსონალს — **კობახიძეებს, ღარიბაშვილებს** ყველაზე მეტად სტკივათ დღეს უკრაინის გამარჯვება რუსეთზე. ყველაზე დიდი სილის გაწნა „ქართული ოცნებისთვის“ ახლა არის უკრაინელების მიერ რუსული აეროდრომის დაბომბვა, ასევე ბელარუსში რუსული აეროდრომის დაბომბვა. **უკრაინის ყველა პატარა თუ დიდი გამარჯვება იქნება დიდი ტკივილი „ქართული ოცნებისთვის“.**

„ინტერპრესნიუსი“

სიმართლეს, რომელსაც „ასავალ-დასავალი“ წლების განმავლობაში წერდა, დღეს „ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრებიც ადასტურებენ!

დემოკრატიული ქვეყნის ელჩი ძებნილი კრიმინალის ტელევიზიას ინტერვიუს არ უნდა აძლევდეს!


ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი კრიმინალის დავით კეზერაშვილის კუთვნილ ტელევიზიასთან — „ფორმულასთან“ ინტერვიუს დროს

ბის მთავარი მიზანი ხელისუფლებაში უსამშობლო და პატრიოტიზმისგან დაცლილი ადამიანების მოყვანა გახლდათ, რომლებიც თვალდახუჭული მოაწერდნენ ხელს ომს, როგორი გამანადგურებელიც არ უნდა ყოფილიყო ის საქართველოსთვის“.

„ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრები იმ კონკრეტულ მეთოდებზეც საუბრობენ, რომელთა გამოყენებითაც აშშ-ის ელჩი კელი დეგნანი და ევროკავშირის აწ უკვე ყოფილი ელჩი **კარლ ჰარცელი** ხელისუფლების ჩამოშლასა და რევოლუციური სცენარის განხორციელებას ცდილობდნენ:

> ***„19 აპრილის შეთანხმების გაფორმების შემდეგ, ორმა ელჩმა ხელისუფლებას ნიკანორ მელია და გიორგი რურუა იძულებით გაათავისუფლებინა, რამაც ხელისუფლების რეპუტაციას მძიმე ზიანი მიაყენა.*** *როდესაც ხელისუფლება კანონის უზენაესობას ვერ იცავს, საზოგადოების თვალში მისი ნდობა მყისიერად კნინდება. სწორედ ამაზე იყო გათვლილი თითოეული კრიმინალის განთავისუფლება, თორემ* ***უგულავას, ოქრუაშვილს, მელიასა და რურუას*** *საელჩოსთვის არავითარი პიროვნული ფასი რომ არა აქვთ, ყველამ ძალიან კარგად იცის.* ***საბოლოოდ, ხელისუფლებამ აუცილებელი ტაქტიკური ნაბიჯი გადადგა, მძიმე დარტყმა მიიღო, თუმცა, ხელოვნურად შექმნილი კრიზისიდან ბოლოს მაინც გამარჯვებული გამოვიდა“.***

ალბათ, კარგად გახსოვთ, რამხელა აჟიოტაჟი გამოიწვია იმ ფაქტმა, რომ გასულ წელს, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ, **ღარიბაშვილის მთავრობამ** უარი თქვა 75-მილიონიან სესხზე, რომელიც ევროკავშირს საქართველოსათვის უნდა გამოეყო. მაშინ „ქართული ოცნების“ ეს გადაწყვეტილება ნაცლიბერალურმა პროპაგანდამ ანტიევროპულ დემარშად და კრემლისათვის კოჭის გაგორებადაც კი შეაფასა, მაგრამ ოთხი დეპუტატის წერილში დასახელებულია კონკრეტული მიზეზი, თუ რატომ განაცხადა უარი საქართველოს მთავრობამ ევროკავშირისაგან სესხის მიღებაზე:

> ***„არჩევნებამდე ორი კვირით ადრე, ევროკავშირის ელჩის ძალისხმევით, იგეგმებოდა საქართველოსთვის 75-მილიონიანი სესხის გაცემაზე უარის თქმა, რაც საარჩევნოდ „ქართული ოცნებისთვის“ ზიანის მიყენებაზე იყო გათვლილი, თუმცა, „ქართულმა ოცნებამ“ აქაც ოპერატიულად იმოქმედა, თავადვე თქვა სესხზე უარი და საელჩოს გეგმა ჩაუშალა“.***

ოთხი დეპუტატი წერს, რომ საქართველოს წინაშე არსებული არეულობისა და ომის საფრთხე ჯერ კიდევ არ არის მოხსნილი, რაშიც ისინი კიდევ ერთხელ დაარწმუნა ამერიკის ელჩის მიერ კეზერაშვილის ტელევიზიისათვის მიცემულმა ინტერვიუმ:

> ***„ჩვენს შეკითხვებზე კელი დეგნანის რეაქციიდან ნათლად ჩანს, რომ მიდგომა საელჩოს ჯერაც არ შეუცვლია და როგორც ხელისუფლების გადატრიალების, ისე მეორე ფრონტის გახსნის განზრახვა კვლავაც უაღრესად აქტუალურია. ნაცვლად იმისა, რომ ელჩს ქმედითი პასუხით ეჩვენებინა, რომ მეორე ფრონტის მიზნებისთვის რევოლუციურ სცენარს არ ამზადებს, ის ტელევიზიებში კლიპებს ათავსებს იმის შესახებ, რომ ამერიკას ომი არ უნდა. როცა საზოგადოება ქმედებით სხვა რამეს ხედავს, გვერწმუნეთ, კლიპებით თავის მართლება შედეგიანი ვერ იქნება“.***

„ქართული ოცნების“ ყოფილი წევრების განცხადებით, საქართველოს ომში ჩათრევის საკითხი დღის წესრიგიდან რომ არ მოხსნილა, ამაზე შემდეგი გარემოებებიც მიუთითებს:

> ***„გრძელდება ამერიკასთან სრულ კოორდინაციაში მყოფი უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნების ომისკენ მიმართული მოწოდებები, რომლებსაც აშშ-ის საელჩო პრინციპულად არ ემიჯნება;*** *კიდევ ერთხელ აგორდა შოვინისტური კამპანია რუსი ტურისტების წინააღმდეგ, რომელშიც აშშ-ის საელჩოს ფავორიტ რადიკალურ ოპოზიციასთან და ენჯეოებთან ერთად, როგორ პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, საელჩოს კიდევ ერთი გამორჩეული ფავორიტი — სახალხო დამცველიც კი ჩაერთო;* ***ასევე გრძელდება ბიძინა ივანიშვილის შანტაჟი შვეიცარიული ბანკის მეშვეობით, რომლის მიერაც ომის დაწყებისთანავე გადარიცხვების შეჩერებას ამერიკის ელჩისგან მყისიერად მოჰყვა ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრის მოთხოვნა“.***

ოთხი დეპუტატი ხაზს უსვამს იმასაც, რომ **კეზერაშვილის ტელევიზიასთან** ინტერვიუში **ამერიკის ელჩმა ბიძინა ივანიშვილს** გავლენიანი ფიგურა უწოდა და იქვე უპასუხოდ დატოვა კითხვა — **არის თუ არა ივანიშვილი ოლიგარქი?** წერილში ვკითხულობთ:

> ***„როდესაც კითხვაზე პასუხს თითქოს თავს არიდებ და ამავდროულად, ყველა შენ მიერ კოორდინირებულ პარტიას, „ენჯეოს“ და უცხოელ ლობისტს სიტყვა „ოლიგარქი“ აკერია პირზე, ცხადია, რა მასშტაბის სიყალბესთან გვაქვს საქმე. ბუნებრივია, შესაბამისი კამპანია საელჩოს მიერ რომ არ იყოს კოორდინირებული, ელჩი ამ სიცრუეს მარტივად გაემიჯნებოდა“.***

სუბარი, ხუნდაძე, ყაველაშვილი და მაჭარაშვილი უფრო შორსაც მიდიან და ასკვნიან, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოლიგარქად შერაცხვა სწორედ ამერიკის საელჩოს ორგანიზებით მოხდა:

> ***„ამერიკის საელჩოს მიერ ბიძინა ივანიშვილის გავლენის რეგულარულ შეხსენებას მხოლოდ ერთი მიზეზი შეიძლება, ჰქონდეს — საელჩოს აშკარად ანერვიულებს, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს პოლიტიკაში თავის გავლენას სწორედაც რომ არ იყენებს.*** *საელჩოს სურვილია, ბიძინა ივანიშვილმა ეს გავლენა გამოიყენოს და პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოს ომში ჩასართავად შემობრუნდეს.* ***სწორედ მეორე ფრონტის ინტერესს ემსახურება გაუგონარი შანტაჟი, რომელიც მასზე შვეიცარიული ბანკის მეშვეობით ხორციელდება. სწორედ ბიძინა ივანიშვილის გავლენის გამოყენების მიზნით მონათლეს ის, საელჩოს კოორდინაციით, ოლიგარქად და სხვადასხვა მხრიდან ფორმალური სანქციებითაც კი ემუქრებიან“.***

და კიდევ: „ქართული ოცნების“ ყოფილი დეპუტატები, რომლებმაც საზოგადოებრივი მოძრაობა „ხალხის ძალა“ ჩამოაყალიბეს, ირწმუნებიან, რომ მათი მიზანი არა ამერიკისა და დასავლეთის დისკრედიტაცია, არამედ საქართველოსათვის ომის თავიდან არიდებაა:

> ***„ასეთ პირობებში მხოლოდ ხალხის ძალას შეუძლია, დაიცვას ქვეყანა, ხალხის მთავარი იარაღი კი სიმართლეა, რომლითაც ის სათანადოდ უნდა იყოს აღჭურვილი. ჩვენი მთავარი ინტერესი ქვეყნის გადარჩენაა, თორემ განადგურებულ ქვეყანას გინდა, სტრატეგიული და გინდაც, არასტრატეგიული პარტნიორი ვეღარაფერში გამოადგება. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, დიდი უბედურების თავიდან ასაცილებლად ხალხი აშშ-ის საელჩოს ქმედებებთან დაკავშირებული სამწუხარო რეალობის შესახებ გავათვითცნობიეროთ, რათა სიმართლით შეიარაღებული ხალხის ძალით ჩვენი ქვეყანა დავიცვათ და გადავარჩინოთ“.***

მოკლედ, მმართველი პარტიის ყოფილი წევრები საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორების — ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ელჩებს პირდაპირ ადანაშაულებენ იმაში, რომ ისინი საქართველოსა და ქართველი ხალხის მეგობრები და მოკავშირეები კი არა, ნაციონალური მოძრაობის მეგობრები და მოკავშირეები არიან!

„ასავალ-დასავალი“ ამის შესახებ ჯერ კიდევ მაშინ წერდა, როცა არც უკრაინის ომი იყო დაწყებული და არც სუბარ-ხუნდაძე-ყაველაშვილ-მაჭარაშვილის კვარტეტი გახლდათ გამოყოფილი „ქართული ოცნებისაგან“.

დიახ, ჩვენ არასოდეს დაგვჭირვებია სხვების დახმარება იმაში, რომ **კელი დეგნანსა და კარლ ჰარცელში** ამოგვეცნო ნაცლიბერასტული სექტის მოკავშირეები და მფარველები, რომლებსაც საქართველოს ეროვნული ინტერესების ხელშესაწყობად თითი თითზე არ დაუკარებიათ, მაგრამ ნემსის ყუნწში ძვრებოდნენ იმისათვის, რომ ლიბერალიზმის შირმას ამოფარებული ნეობოლშევიკური და ანტიეროვნული პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები გაეჯეჯილებინათ!

როცა ჩვენ ამის შესახებ განგაშს ვტეხდით, საქართველოს ხელისუფლებაც დუმდა და ის ცალკეული დეპუტატებიც, რომლებიც დღეს აშშ-ისა და ევროკავშირის ელჩებს ქართული სახელმწიფოს საწინააღმდეგო ქმედებებში საჯაროდ ამხელენ!

მაინც კარგია, რადგან ჯობს გვიან, ვიდრე არასოდეს!

საქართველოში ჰარცელიადა უკვე დამთავრდა და დეგნანიადაც უნდა დამთავრდეს!

მოყვრის მგმობი და მტრის არმცნობი ხელისუფლება მოყვრის მცნობ და მტრის მგმობ ხელისუფლებად თუ გადაიქცევა, ეს ქვეყანას მხოლოდ ხეირს მოუტანს!

ჯაბა ხუბუა

სანამ საქართველოდან გაქცეული მსჯავრდებული კეზერაშვილის ტელევიზიას ექსკლუზიურ ინტერვიუს მისცემდა, უპრიანი იქნებოდა, ქალბატონი დეგნანი დაინტერესებულიყო – ეს ტელევიზია საქართველოს ბიუჯეტიდან მოპარული და ქართველი ხალხის სისხლზე ნაშოვნი ფულით ხომ არ არის გახსნილი?

კვირგვინოსნები

თორნიკე შარაშენიძე
ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში



ბიძინა ივანიშვილი ამერიკასთან ურთიერთობას ალაგებს. **ხალხს ომის ეშინია და „ოცნებამ“ ეს მესიჯი ძალიან კარგად აამუშავა.** რომელმა ქვეყანამ შეწყვიტა ტურიზმი რუსეთიდან? მაგალითი მოგვცეს. ჯერჯერობით მოწოდებების იქით არ წასულა არცერთი, კარი არავის დაუკეტავს რუსი ტურისტებისთვის. **ტურისტების მასის თუ ეშინია ქვეყანას, მაშინ ჩვენ ქვეყანა არ ვყოფილვართ!**

„ახალი თაობა“

სანდრო თვალჭრელიძე
ექსპერტი



ღმერთმა დაიფაროს და **რუსეთმა თუ ომი მოიგო,** ეს იქნება მესამე მსოფლიო ომის დასაწყისი და საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა აღარავის გაახსენდება. **მსოფლიო ბირთვული ომის საფრთხის წინაშე დადგება.** საქართველოსა და უკრაინას შორის უთანხმოება ახლა არ დაწყებულა, დაიწყო **პოროშენკოს** ხელისუფლების დროს, როდესაც მან ექსპრეზიდენტი **სააკაშვილი** გუბერნატორად დანიშნა. ეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ხელისუფლებისთვის დიდი სილის გაწნა იყო.

„კვირის პალიტრა“

გიგა ბოკერია
„ევროპული საქართველოს“ თავმჯდომარე



ივანიშვილი თავისივე ნაბიჯებით „გაიჩალიჩებს“ და თავს დაიღუპავს. დიახ, ჩვენი საზოგადოების ხელშია და ჩვენი პასუხისმგებლობაა, **რამდენი ხანი გვეყოლება** ასეთი მოღალატე ხელისუფლება.

„ახალი თაობა“

გასული ორი კვირა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე იყო. ერთმანეთის მიყოლებით დატრიალებულმა ტრაგედიებმა პოლიტიკაც გადაფარა და ბევრ რამეზეც დააფიქრა საზოგადოება. დასრულდა თუ არა რთული დღეები და რა გველოდება წინ — ასტროლოგიაზე დაყრდნობით პოლიტიკურ ანალიზსა და პროგნოზს მიხეილ ცაგარელი აკეთებს:

„წინ არაერთი პროვოკაცია გველის!“

მიხეილ ცაგარელი: ზუსტად 41 წელი შესრულდა მზის სრული დაბნელებიდან, რომელიც საქართველოში 1981 წლის 31 ივლისს მოხდა, რაც ერთგვარი მინიშნებაა მმართველი პარტიისადმი, რომ თითოეული ნაბიჯი ასჯერ გაზომოს!

— პირდაპირ გეტყვით — წინ არანაკლებ რთული დღეები გველის! მართალია, დაბნელებების დერეფანი აპრილ-მაისში გავიარეთ და შემდეგი ეტაპის დაწყებამდე, ანუ ნოემბრამდე დაბნელებათა შორის პერიოდს გავდივართ, არანაკლები სიფრთხილე გვმართებს!

ივლისის ბოლოს და აგვისტოს დასაწყისში კუროს ზოდიაქოში მარსისა და ურანის — ორი ბოროტი პლანეტის შეერთება მოხდა. ამ პერიოდს დაემთხვა კუროში მზისა და პლანეტა მერკურის დაპირისპირებაც, რამაც კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა სიტუაცია და გამოიწვია აგრესია, კონფლიქტები, ტრავმები... ჩემს ბოლო გამოსვლებში როგორც „ასავალ-დასავალში“, ასევე სატელევიზიო ეთერით, საგანგებოდ მოვუწოდე ხალხს, ფრთხილად ყოფილიყო, განსაკუთრებით ტრანსპორტთან მიმართებაში, მაგრამ, სამწუხაროდ, ტრაგედიები მაინც ვერ ავიცილეთ თავიდან.

— ანუ ჯერ კიდევ წინ არის რთული დღეები?

— ეს ზონა აგვისტოს 8 რიცხვამდე იყო, მაგრამ წინ მეორე ეტაპია — 10-დან 16 აგვისტომდე, რომელიც არანაკლებ რთულია. ცის კაბადონზე მზისა და სატურნის დაპირისპირება ხდება, რაც თითქმის ყველაფერს შეაფერხებს.

25 აგვისტომდე განსაკუთრებით უნდა გაუფრთხილდეთ გულ-სისხლძარღვოვან სისტემას, ხერხემალსა და სახსრებს. ეს ზონები ამ პერიოდში სუსტია და დიდია ალბათობა, პრობლემები შეგექმნათ.

თუკი რაიმე მნიშვნელოვანი საკითხის გადაწყვეტას გეგმავთ, ეცადეთ, 16-დან 22 რიცხვამდე მოაგვაროთ, რადგან შემდეგ დედამიწა საკმაოდ დიდი ხნით გადადის უარყოფით ენერგოველში და მოიმატებს შეცდომების დაშვების ალბათობა.

განსაკუთრებული სიფრთხილე მართებს „ოცნებას“. გარდა იმისა, რომ აგვისტო საქართველოსთვის მძიმე თვეა, ამას მზის დაბნელებათაშორისი პერიოდიც დაემთხვა. ზუსტად 41 წელი შესრულდა მზის სრული დაბნელებიდან, რომელიც საქართველოში 1981 წლის 31 ივლისს მოხდა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასტროლოგიური მოვლენა იყო. ასეთი დამთხვევები შემთხვევით არ ხდება. ერთგვარი მინიშნებაა მმართველი პარტიისადმი, რომ თითოეული ნაბიჯი ასჯერ გაზომოს და ისე მიიღოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები!

— მმართველი პარტია მორიგი დილემის წინაშე დგას — როგორ მოექცეს რუს ტურისტებს — შეუზღუდოს საქართველოში ჩამოსვლა და დასვენება თუ თვალი დახუჭოს მათ პერმანენტულ შემოდინებაზე?!

— პირდაპირ გეტყვით — ეს არის არაკეთილმოსურნეთა აგორებული მორიგი მტრული კამპანია, რომელიც ისევ და ისევ რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობის დაძაბვას ემსახურება. **ძალიან ბევრი კარგი ოჯახია საქართველოში ჩამოსული, რომელთაგანაც, სხვათაშორის, არაერთი გმობს პუტინის პოზიციას, მაგრამ ხმამაღლა ვერ იძახის.** რასაკვირველია, გამონაკლისებიც არიან, განსაკუთრებით ახალგაზრდა თაობაში, რომლებსაც ბევრი ფული და გადამეტებული ამბიცია აქვთ, მაგრამ ეს ხომ ყოველთვის ასე იყო?

25 წელიწადია, ბათუმში ვისვენებ და ამდენი ხალხი არ მახსოვს.

რუს ტურისტებთან ერთად არიან იაპონელებიც, ჩინელებიც, აფრიკელებიც, არაბებიც, პოლონელებიც, აღარაფერს ვამბობ სომხებზე, აზერბაიჯანელებზე, უკრაინელებსა და ბელარუსებზე... გამართულად მუშაობს არამარტო რესტორნები, არამედ ყველა სისტემა, ქვეყნის ბიუჯეტში უზარმაზარი თანხა შედის...

აი, ეს ვერ აიტანეს ამ ქვეყნის მტრებმა და ქმნიან შთაბეჭდილებას, თითქოს რუსების მხრიდან ენით აუწერელი აგრესია მოდის.

ხაზგასმით ვამბობ — ეს კამპანია ნაციონალური მოძრაობის მიერ ხელოვნურად არის აგორებული და იმ პროგრამის გაგრძელებაა, რომელსაც ნაცებთან ერთად საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატები და ზელენსკიც ეწევა მეორე ფრონტის გახსნის მიზნით.

— გამოდის, ხელისუფლებამ რუს ტურისტებთან მიმართებაში მოკრძალებული პოლიტიკა უნდა გაატაროს?!

— რუსეთის კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, თუ რომელიმე ქვეყანაში რუსს რაიმე დაუშავდება, უფლება აქვს, გამოიყენოს ნებისმიერი მეთოდი იმ ქვეყნის დასასჯელად. შეიძლება ეს შოვინისტურ ჩანაწერად შევაფასოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ კონსტიტუციაში ასეთი ჩანაწერი არსებობს და ამის გამკეთებლებიც არიან. **ასეთ შემთხვევაში რა უნდა ვქნათ — გავალიზიანოთ რუსები და თავზე დავიმხოთ ქვეყანა, მითუმეტეს, მაშინ, როდესაც საქართველოს მისამართით მტრული განწყობა რუსებზე მეტად ნაციონალებისგან და მათი დამქაშებიდან მოდის?!** კიდევ ერთხელ ვამბობ — არაერთ ტურისტთან მისაუბრია და ძალიან კმაყოფილები არიან ბათუმით, საქართველოთი, ქართული სტუმართმოყვარეობით.

სამწუხაროდ, იმ რესტორნების მეპატრონეთა საქციელი, რომლებიც რუსი ტურისტებისგან ანკეტის შევსებას ითხოვენ, დიდი პოლიტიკური თამაშის ნაწილია. ისინი ან ნაციონალურ მოძრაობასთან არიან შეკრული, მათი ძმაკაცები და მეგობრები გახლავან ან მათი აგიტაცია-პროპაგანდით მოიწამლნენ და არ ესმით, სინამდვილეში რა პოლიტიკური თამაში მიდის. **მხოლოდ იმას ნუ ხედავთ, რაც თქვენ წინ დევს, ბატონებო, ჰორიზონტზეც გაიხედეთ და მთლიანობაში შეაფასეთ მოვლენები!**

— მოდით, კიდევ ერთხელ დავაკონკრეტოთ რა უნდა იცოდნენ ლიბერასტული პროპაგანდით დაბრმავებულებმა?

— კიდევ ერთხელ ვამბობ — **ეს არ არის ომი რუსეთსა და უკრაინას შორის, როგორც**

კვირგვინოსნები

ზურაბ ქადაგიძე
ანალიტიკოსი

ვინმე **ვასიკო ურუშაძე,** ვინმე **ფარულავა** *(სახელი არ ვიცი)* და სახალხო კლოუნი **ლევან ხაბეიშვილი** დღეიდან ოფიციალური, დადასტურებული **თაღლითები არიან!** სასამართლომ უტყუარად მიიჩნია, რომ ამ სამმა ცირკის მსახიობმა **უჩა მამაცაშვილს** დასდო აბსურდული ბრალდება, თითქოს მფარველობდა საქართველოში ქოლ-ცენტრების ბიზნესს. ჰოდა, ახლა ეს **დადასტურებული თაღლითები** სადაც გადაგეყრებიან, ეკრანზე თუ რეალურ ცხოვრებაში, გახსოვდეთ, რომ **სამივე ოფიციალური თაღლითი და ცილისმწამებელია!**

„იმედინიუსი“

გია გაბრიჭიძე
ჟურნალისტი



ჩვენმა ხელისუფლებამ **კოლოსალურ ზეწოლას გაუძლო, გაიარა ბეწვის ხიდზე** და მიუხედავად ზოგიერთი არაპოპულარული ნაბიჯისა, რომლებიც იძულებით იქნა გადადგმული, **კვლავ ინარჩუნებს საქართველოს მოსახლეობის მაღალი ნდობის ხარისხს.**

„იმედინიუსი“

ირაკლი ქადაგიშვილი
პარლამენტარი

მოვუწოდებ **ნიკა მელიას,** თავისი პარტიის ისტორია და ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ჩადენილი საქმეები, მათ შორის **მიტოვებული ქართველი ჯარისკაცების გვამები და რუსეთზე უპირობოდ გადაცემული სტრატეგიული ობიექტები გაიხსენოს.** ნაციონალურ მოძრაობას შუბლზე ძარღვი არა აქვს. რასაც თვითონ აკეთებდნენ, იმას აბრალებენ სხვას.

„რეზონანსი“

დმიტრი პესკოვი
კრემლის პრესსპიკერი

ზელენსკის აზროვნების ირაციონალურობა მასშტაბურია — **რუსეთის ან რუსების იზოლაციის ნებისმიერი მცდელობა** უპერსპექტივო პროცესია.

„რეზონანსი“

ამას ტელევიზიები ახმოვანებენ. ეს არის ომი რუსეთსა და ამერიკას შორის! ხდება დიდი ხნის წინათ ჩაფიქრებული და დაწერილი პროგრამის განხორციელება!

ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს გლობალისტების, იგივე მასონების ჯგუფი მართავს, რომლის მიზანიც მსოფლიო მთავრობის შექმნაა.

ამ მიზნის მიღწევაში მათ რამდენიმე ფაქტორი უშლით ხელს — **რუსეთი ძლიერი სამხედრო ტექნიკითა და უზარმაზარი ტერიტორიით, ჩინეთი, რომელსაც ასევე ძლიერი სამხედრო ტექნიკა და ეკონომიკა აქვს და ევროკავშირი, რომლის ევროც დოლარზე ძლიერია.** დააკვირდით, ამერიკა ორ კურდღელს იჭერს. ერთი მხრივ, ევროპის მოკავშირეა, მეორე მხრივ, ასუსტებს, ამერიკაზე ძლიერი არ უნდა იყოს — როგორ გაბედა ევრომ, დოლარზე წინ წასულიყო?! **ამერიკული პოლიტიკის მამაძაღლობა სწორედ ამაშია!!!**

არსებული ბარიერების გადასალახად სერიოზული ღონისძიებების გატარება უწევთ, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში ჩამოუყალიბა ცეერუს დირექტორმა **ალენ-დალესმა** და შემდგომ შტატების სახელმწიფო მდივანმა **ბჟეზინსკიმ.** ორივე მათგანი მასონურ, გლობალისტურ ჯგუფს წარმოადგენდა. პირველად მაშინ შეეცადნენ რეალური ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას, როდესაც **ჯონ კენედი და რობერტ კენედი** მოკლეს. იქიდან მოყოლებული, ნელ-ნელა ძლიერდებოდნენ გლობალისტები — დაიპყრეს საბანკო სისტემა, მედიასივრცე. **ჯანმოც** გლობალისტების მასონური ჯგუფების შექმნილია და **შვეიცარიული ბანკებიც,** დღეს რომ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემებს უქმნის, ამ ჯგუფის გავლენის ქვეშაა. მათ რიგებში არიან **ბილ გეითსი, ილონ მასკი** და ბევრი სხვა ცნობილი პიროვნება, ვისითაც აღფრთოვანებულია საზოგადოება და არ იცის, რა სიბინძურე იხარშება მათ ტვინებში.

ალენ დალესისა და ბჟეზინსკის პროგრამების მიხედვით, ერთიანი მთავრობის შესაქმნელად საჭიროა სამი რამ — **ბაქტერიოლოგიური ომი, სამხედრო ომი და შიმშილი.** ჯერ კიდევ 2005 წელს ვაშინგტონში სამხედროების წინაშე განაცხადა **ბილ გეითსმა** ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორიების შექმნის შესახებ. 2019 წელს ამ ე.წ. ლაბორატორიებში ყველასათვის ცნობილი ვირუსიც შექმნეს და გაავრცელეს, რასაც მოჰყვა მოწოდებები ინიექციების გაკეთების თაობაზე — სხვაგვარად ვერ გადარჩებითო, რაც კიდევ ერთი ზღაპარი იყო! **ჩემი ფანტაზიების შედეგი არ არის, ბილ გეითსმა თავად განაცხადა ე.წ. თხევადი მიკროჩიპების შესახებაც, რომლებიც ინიექციებით უნდა შეეყვანათ.** სამწუხაროდ, ხალხის ნაწილი დაღუპეს, მეორე ნაწილი კი მომავალში დადგება საფრთხის წინაშე!

რობერტ კენედი. 1925-1968

ჯონ კენედი. 1917-1963

„პირველად მაშინ შეეცადნენ რეალური ხელისუფლების ხელში ჩაგდებას, როდესაც ჯონ კენედი და რობერტ კენედი მოკლეს. იქიდან მოყოლებული, ნელ-ნელა ძლიერდებოდნენ გლობალისტები!“

„ჯანმოც გლობალისტების მასონური ჯგუფების შექმნილია და შვეიცარიული ბანკებიც, დღეს რომ ბიძინა ივანიშვილს პრობლემებს უქმნის, ამ ჯგუფის გავლენის ქვეშაა!“

ბილ გეითსი

World Health Organization

ილონ მასკი

„მათ რიგებში არიან ბილ გეითსი, ილონ მასკი და ბევრი სხვა ცნობილი პიროვნება, ვისითაც აღფრთოვანებულია საზოგადოება და არ იცის, რა სიბინძურე იხარშება მათ ტვინებში!“

„რადგანაც გამყრელიძე-იმნაძის კომბინაციას დაუჯერეს, თავადაც დაინახავთ, კონსპირაციულად მონათლული თეორიები პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება!“

— ამგვარი განცხადებებით ხომ არ ვაშინებთ მათ, ვინც უკვე გაიკეთა ვაქცინა?

— შეიძლება შეშინება გამოგვდის, მაგრამ სად იყვნენ მაშინ, როდესაც ვაფრთხილებდი, მათ შორის, თქვენი გაზეთის ფურცლებიდან, ვაქცინაცია მათ მიერ დაგებული მორიგი მახეა და არ დაუჯეროთ-მეთქი?! იმის ნაცვლად, რომ ლოგიკურად შეეფასებინათ სიტუაცია, დამცინეს.

რადგანაც გამყრელიძე-იმნაძის კომბინაციას დაუჯერეს, თავადაც დაინახავთ, კონსპირაციულად მონათლული თეორიები პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება!

— გამოდის, რომ შემთხვევით არ ატყდა ერთი ამბავი 5 და 6 G სისტემებზეც?

გაგრძელება მე-8 გვერდზე

კვირგვინოსნები

სოსო ცინცაძე
პოლიტოლოგი

თუ **სააკაშვილს** სამკურნალოდ პოლიტიკიდან წასვლის პირობის სანაცვლოდ გაუშვებენ, **ეს საქართველოში მისი პოლიტიკური ეპოქის დასასრული იქნება.**

„ახალი თაობა“

მამუკა გვაძაბია
ექსპერტი

რუსეთმა **ივანიშვილს სააკაშვილის** გადაცემა მოსთხოვა.

„ახალი თაობა“

ლაშა ქორიავა
თავდაცვის ვიცე-მინისტრი

გამოცხადდა განგაში და დილის 5 საათზე ყველანი **კეზერაშვილის** მისაღებში დაგვიბარეს. 5 საათზე ყველანი იქ ვიყავით და **მაშინ, როდესაც ქვეყანაში ომი იწყებოდა, მინისტრმა ორი საათი დააგვიანა.** 2008 წლის მარტში მივედი **მამუკა ბალახაძესთან** *(სახმელეთო ჯარების სარდლის მოვალეობის შემსრულებელი)* და ვეუბნები — **ხომ იცი, ჩვენი ჯარი ჯარი არ არის, რამდენიმე თვეში ჯარს ვერ შევქმნით, ჰოდა, იქნებ უთხრა, ვისაც საჭიროა, სანამ ჯარი მზად არ იქნება, რაღაცები გადაიდოს-მეთქი.** ბალახაძე ახალგაზრდა კაცი იყო, პატრიოტულ თემებთან დაკავშირებით სისხლი უდუღდა, გამაჩერა, ტელეფონები სადღაც გადამალა, მერე სხვა ოთახში გამიყვანა და მითხრა: **„ლაშა, ისინი ომს დაიწყებენ, ჩვენთან ერთად, ან ჩვენ გარეშე... ჩვენი ამოცანაა, რაც შეიძლება ნაკლები დაიღუპოს.“**

„კვირის პალიტრა“

გია ვოლსკი
პარლამენტარი

არ მეგულება ადამიანი, ვისაც ციხის პირობები მოუხდა და იქ გარკვეული პრობლემები არ შეექმნა. ასეთი ადამიანი ათასობით იყო, რომლებიც **სააკაშვილმა არამხოლოდ ციხეში განათავსა, არამედ აწამა,** მაგრამ ეს არ არის მიზეზი იმისა, რომ **სააკაშვილს** სათანადო ყურადღება არ მიექცეს. **თუ მისი ჯანმრთელობა დამატებით ჩარევას საჭიროებს, ჩვენი მედიცინა მოწოდების სიმაღლეზეა.**

„ინტერპრესნიუსი“

მიხეილ ცაგარელი:

სააკაშვილმა ბოლომდე უნდა მოიხადოს სასჯელი. მერე სადაც უნდა, იქ წავიდეს, ოღონდ საქართველოში შემოსვლის უფლება აღარ უნდა ჰქონდეს!



დასაწყისი მე-6 გვერდზე

– აი, ნახავთ – როგორც კი აღნიშნული ტექნოლოგიური სისტემები ჩაირთვება, გააცოცხლებენ ვაქცინებით შეყვანილ თხევად ჩიპებს, რათა ნებისმიერი ადამიანი დააზომბირონ, თუ აღარ დასჭირდებათ, კონკრეტული ორგანო გაუთიშონ და ქვეყნიდან გაისტუმრონ.

თქვენ მერე ნახეთ სიკვდილიანობის რაოდენობა. დედამიწაზე ადამიანების შემცირებაც ხომ მათი გეგმის ერთ-ერთი ნაწილია! რაში სჭირდებათ ამდენი ადამიანი სარჩენად?! დატოვებენ მათ, ვისაც ადვილად მართავენ ერთიანი მთავრობის პირობებში!!!

გახსოვთ, ალბათ, პანდემიის დროს ტაში რომ დაუკრეს ცის კაბადონზე ლამაზად მიმავალ ილონ მასკის ტექნიკურ საშუალებებს. სინამდვილეში რა გააკეთეს, იცით?

— რა გააკეთეს?

— ხალხის დაშინებასთან ერთად მათი მიზანი მსოფლიო ავიაციის გაჩერება იყო, რაც მშვენივრად გამოუვიდათ. **პანდემიის დროს ფრენები იმიტომაც შეწყდა, რომ ილონ მასკის აპარატებს კოსმოსში ასვლასა და დედამიწისთვის ერთიანი ბადის შეკვრაში ხელი არ შეეშლოდათ.** ნახავთ, რაც მოჰყვება ამას მომავალში, მანამდე კი, ვისაც არ უნახავს, ვურჩევ, ნახოს 2017 წელს გადაღებული ამერიკული ფილმი **„გეო შტორმი“.** ფილმში ამერიკელებს გაშვებული აქვთ კოსმოსური ხომალდი, რომელსაც ტექნიკური პრობლემები შეექმნება და პარალელურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კატაკლიზმები იწყება: რიო-დე-ჟანეიროს პლაჟზე გამყინვარებაა, ზოგან, პირიქით — სიცხეები და წვიმები. **თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ამერიკელების სტილია ჯერ ფილმების გადაღება და შემდეგ მისი რეალობად ქცევა, ძალიან დიდია ალბათობა, რომ მსოფლიო გლობალისტებმა სწორედ ამ აპარატების მეშვეობით მართონ.** წარმოგიდგენიათ, რა შეიძლება მოხდეს, თუ ერთ მშვენიერ დღეს, მაგალითად, საქართველოს მთავრობა მათ ბრძანებას არ შეასრულებს?!

„ამერიკა თავისი პოლიტიკის განსახორციელებლად საქართველოში სააკაშვილს იყენებს, უკრაინაში — ზელენსკის. ჩათვალეთ, ესენი ერთი და იგივე ხელის სხვადასხვა თითებია. მათი ჰოროსკოპებიც ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს. ორივე ფულის მონაა!“



გამოსავალი არის ერთი – ნამდვილი ქართული ღვინო, რომელსაც იმუნიტეტის გამაძლიერებელი ფუნქცია აქვს. ასევე რწმენისა და ოჯახის ინსტიტუტის გაძლიერება.

როდესაც დამცავი ბიოველი ძლიერია, ადამიანს ადვილად ვერ მოერევიან. **აი, რატომ ხდება ლგბტ ჯგუფების წინა პლანზე წამოწევა, მათ შორის ამერიკის ელჩის და სხვათა მეშვეობით! ასე დაჟინებით რატომ ცდილობენ ჩვენი იდენტობის, ფასეულობების დანგრევას!** თუმცა, ერთი რამ ზუსტად ვერ გათვალეს.

— მაინც, რა?

— გაცილებით რთული იქნება რუსეთის დასჯა, რომლისთვისაც ერთი „სელიოდკა“ და არაყი საკმარისია თავის გასატანად. ამ კამპანიის შედეგად რუსეთი ყველაზე ნაკლებად დაზარალდება. **თუ რუსი იგრძნობს, რომ აგებს, ხელს არაფერი შეუშლის, წითელ ღილაკს თითი დააჭიროს. ძალიან ნუ იოცნებებენ იმაზე, რომ რუსეთი ამ ბრძოლაში დამარცხდება.**

ბეცებს არ ესმით, რას ნიშნავს რუსეთის დამარცხება. პირდაპირ გეუბნებით – თუ თვითონ აღარ

„როგორ გგონიათ, რატომ თქვა შევარდნაძემ თავისი ცნობილი ფრაზა – სახლში წავედიო?! იცოდა, რომ ამ პროცესებს წინ ვერ აღუდგებოდა!“

„თუ რუსი იგრძნობს, რომ აგებს, ხელს არაფერი შეუშლის, წითელ ღილაკს თითი დააჭიროს. ძალიან ნუ იოცნებებენ იმაზე, რომ რუსეთი ამ ბრძოლაში დამარცხდება!“

კვირგვინოსნები

სოსო გოგაშვილი
სუს-ის ყოფილი მაღალჩინოსანი, პატიმარი

მე-12 დაწესებულებაში მივიღე მუქარა **ბიძინა ივანიშვილისაგან,** რომ, თუ არ გავჩერდებოდი და სასურველ ჩვენებას არ მივცემდი, **მოხდება ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურება.** შეიძლება გავიგო, რომ ჩემი ოჯახი CO-თი გაიგუდა, ხანძარს ემსხვერპლა ან ავტოსაგზაო შემთხვევას.

„ინტერპრესნიუსი“

ლელა ჯეჯელავა
ანალიტიკოსი

მიხეილ სააკაშვილს არ გაუკეთებია განცხადება, რომ ქართული პოლიტიკიდან გადის. 2012 წელს **ამ ხელისუფლებით გაგვიკეთა ოკუპაცია** და ახლა ჩვენი ამოცანაა, **საქართველოს დეოკუპაცია დავიწყოთ ამ ხელისუფლების განთავისუფლებით.**

„ახალი თაობა“

ვახტანგ მეგრელიშვილი
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

ჩემი აზრით, **საქართველოს საზოგადოებაში ქსენოფობია** არ არის პრობლემა. უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი იქნება **მიშა სააკაშვილის** გასვლა ქართული პოლიტიკური სივრციდან... **ივანიშვილი** ოფიციალურად უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკაში და თავის გუნდთან ერთად აიღოს პასუხისმგებლობა პროცესებზე.

„რეზონანსი“

მიხეილ დაუშვილი
პარტია „საქართველოსთვის“ წევრი

„ოცნება“ ყოველდღიურად გვაშორებს დასავლეთს. უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენს დამოუკიდებლობას და სახელმწიფოებრიობას თუკი ვინმე იცავს, ეს არიან ჩვენი მეგობრები, პირველ როგში, აშშ და როცა „ოცნება“ ამ თავის **ე.წ. გაშვებული დეპუტატებით თავს ესხმის აშშ-ს,** ამით ყოველდღიურად **ასუსტებს საქართველოს და აახლოებს მას რუსეთთან.**

„ინტერპრესნიუსი“

„ალენ დალესისა და ბჟეზინსკის პროგრამების მიხედვით, ერთიანი მთავრობის შესაქმნელად საჭიროა სამი რამ – ბაქტერიოლოგიური ომი, სამხედრო ომი და შიმშილი!“

უნდა იყოს, ამერიკასაც არ გაახარებს და მსოფლიოსაც თან გაიყოლებს!

როგორ გგონიათ, რატომ თქვა შევარდნაძემ თავისი ცნობილი ფრაზა — **სახლში წავედით?!** იცოდა, რომ ამ პროცესებს წინ ვერ აღუდგებოდა! ამერიკა თავისი პოლიტიკის განსახორციელებლად საქართველოში სააკაშვილს იყენებს, უკრაინაში — ზელენსკის. ჩათვალეთ, ესენი ერთი და იგივე ხელის სხვადასხვა თითებია. მათი ჰოროსკოპებიც ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს. ორივე ფულის მონაა!

— სხვათაშორის, ორიოდე კვირის წინათ აღნიშნა სააკაშვილმა — აღარ ვარ პოლიტიკით დაინტერესებულიო. უნდა დავიჯეროთ?

— სააკაშვილის პირად ჰოროსკოპში ორი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია — შავი და თეთრი მთვარეები — მაცდუნებელი ძალა და მფარველი ანგელოზი. თავის დროზე მას ავუხსენი, თუმცა, დარწმუნებული ვარ, აღარაფერი ემახსოვრება. შავ ძალას შეუძლია მფარველი ანგელოზის მანტია გადაიცვას და სულში ისე შევიდეს, ადამიანმა ველარ გაარჩიოს შავი და თეთრი. თან

ეს ყველაფერი ფულის – კუროს ნიშანში ხდება, რაც კიდევ ერთი მიზეზია იმისა, რომ სააკაშვილს შეუძლია, ფულის გამო ყველა და ყველაფერი გაყიდოს.

ამასთან, **ადამიანი, რომელშიც თეთრი და შავი ენერგიების აღრევა ხდება, ტრადიციულად დიდი მატყუარაა.** როგორ გგონიათ, უკრაინაში ჩასული სააკაშვილი მაშინვე არ ჩაებმება პოლიტიკაში და ზელენსკი-არახამიასთან ერთად არ დაიწყებს ბრძოლას?!

სააკაშვილი, სასჯელის გადავადების შემთხვევაში, პოლიტიკაშიც ჩაერთვება და მეორე დღიდანვე დაიწყებს მონოდებებს საქართველოში მთავრობის დამხობის შესახებ. ეჭვიც არავის შეეპაროს, რომ ის ორმაგი



„ვისაც არ უნახავს, ვურჩევ, ნახოს 2017 წელს გადაღებული ამერიკული ფილმი „გეოშტორმი“. თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ამერიკელების სტილია ჯერ ფილმების გადაღება და შემდეგ მისი რეალობად ქცევა, ძალიან დიდია ალბათობა, რომ მსოფლიო გლობალისტებმა სწორედ ამ აპარატების მეშვეობით მართონ!“

ძალით დაიწყებს საქართველოს წინააღმდეგ მუშაობას.

სააკაშვილის ერთი სიტყვისაც არ დაიჯეროთ. საქართველო მას მხოლოდ საკუთარი სიამოვნების მისაღებად სჭირდება.

— როგორ უნდა მოიქცეს ასეთ დროს ხელისუფლება, მათ შორის სააკაშვილთან მიმართებაში?

— სააკაშვილმა ბოლომდე უნდა მოიხადოს სასჯელი. მერე სადაც უნდა, იქ წავიდეს, ოღონდ საქართველოში შემოსვლის უფლება აღარ უნდა ჰქონდეს. კიდევ ერთხელ ვამბობ — **დღეს საქართველოში გადატრიალების მორიგ მცდელობას აქვს ადგილი და ეს პროვოკაციები არ დასრულდება, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პოლიტიკური პარტია იარსებებს!**

ნურც მთავრობას და ნურც ქართველ ერს ექნება იმის იმედი, რომ საქართველოში სიტუაცია დამშვიდდება. ამ ქვეყანას მხოლოდ მაშინ ეშველება, თუ „ქართული ოცნება“ და მისი მესვეურები შეძლებენ **კელი დეგნანისნაირი ელჩების** თავის ადგილზე დასმას. გააუქმებენ საეჭვო საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, რომლებიც ამერიკულ ფულზე სხედან და სისხლს სწოვენ ქართველ ხალხს, პოლიტიკას ჩამოაშორებენ ყველა საეჭვო ადამიანს, ომბუდსმენით დაწყებული, „ლელოთი“ დამთავრებული.

— მოკლედ, ძალიან რთული და სახიფათო გზა გველის, მითუმეტეს, როცა ქვეყნის შიგნითაც და გარეთაც უამრავი მტერია...

— მაგრამ,

თუ ღარიბაშვილი შეძლებს ამ მდგომარეობიდან ქვეყნის მეტ-ნაკლებად მშვიდად გამოყვანას, განსაკუთრებული სახელით შევა საქართველოს ისტორიაში.

ჩემი რჩევა იქნება, ახალი ოპოზიციური პარტიებისა და ორგანიზაციების შექმნა. ნაცები საგანგებოდ ზრდიან ახალგაზრდა ჯგუფებს, „ოცნება“ კი მხოლოდ იმის იმედზეა, რომ ნაციონალების შიშით ხალხი მათ მისცემს ხმას. **არა და არა ბატონებო, ეს არ არის პოლიტიკური გზა, ეს არის პოლიტიკური სიბეცე. აუცილებელია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, ახალგაზრდა ჯგუფების შექმნა, ხალხთან მუშაობა!**

სამწუხაროდ, უკრაინა დღეს თავისი გამყიდველების გამო იჭყლიტება. ასეთი გამყიდველები ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის სახით გვყავს, ასე რომ, წინ არაერთი პროვოკაცია გველის და როგორც **ჭაბუა ამირეჯიბი** იტყოდა,

ჭკუით, ქართველებო

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

„ამ ქვეყანას მხოლოდ მაშინ ეშველება, თუ „ქართული ოცნება“ და მისი მესვეურები შეძლებენ კელი დეგნანისნაირი ელჩების თავის ადგილზე დასმას!“

კვირგვინოსნები

ვაჟა მანჯგალაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

მტრებად იხსენიებენ დასავლეთს, დასავლეთში ომის საფრთხეს ხედავენ **და არ საუბრობენ რუსეთზე, როგორც დამპყრობელზე და საქართველოს ისტორიულ მტერზე.** ეს პრობლემა „ქართული ოცნების“ ხელისუფლებას ნამდვილად აქვს და მეც ვურჩევ, **თუ რამე ვალდებულებები აქვს რუსეთთან და ასე უნდა ილაპარაკონ, მაგას სჯობია, დადუმდნენ.** კარგი იქნებოდა, საქართველოს ხელისუფლება არ ეჩხირებოდეს ამ პროცესში **რუსეთის მაამებლური პოლიტიკით.**

„პირველი არხი“

ბაჩო ლომიძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

რა გახდა ამისთანა, რა ვალიდან ვერ ამოვედით **ბიძინა ივანიშვილის,** რომ **ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს ციხეში ვკლავდეთ.** ეს ხომ არ არის ერთი პარტიის პრობლემა, ერთი ოჯახის პრობლემა, ამაზე თანხმდება საზოგადოება, რომ **ქვეყნის მესამე პრეზიდენტი ციხეში არ უნდა გვიკვდებოდეს!**

„პირველი არხი“

ლევან ბეჟაშვილი
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ის, რომ **ბიძინა ივანიშვილი** არის **ოლიგარქი,** ამაზე უკვე ევროპარლამენტმა გააკეთა შესაბამის რეზოლუციაში განაცხადი. შესაბამისად, დღეს საერთაშორისო საზოგადოებაში, მათ შორის ქართველ საზოგადოებაში ეჭვი და კითხვის ნიშნები არ არსებობს, რომ **ამ ქვეყნის მთავარი არაფორმალური მმართველი არის რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი.**

„პირველი არხი“

მამუკა ხაზარაძე
პარტია „ლელოს“ ლიდერი

ბოლო თვეებში ინტენსიურად ხდება **ადამიანების ლუსტრაცია,** უკრაინის ომის ფონზე ბევრს ჩამოეხსნა ნიღაბი, საზოგადოებამ ნათლად დაინახა **რუსული პოლიტიკის მეხოტბეები და მხარდამჭერები. ლუსტრაცია მოხდარია.** ახლა ამას კანონით გაფორმება სჭირდება. არც ერთი კოლაბორაციონისტი არ უნდა იყოს არჩეული ან დანიშნული თანამდებობაზე, **ლუსტრაციის კანონი** რაც შეიძლება სწრაფად!

„ინტერპრესნიუსი“

„გიული ალასანია არის სააკაშვილის ისეთივე თანამზრახველი, როგორებიც ადეიშვილი, კეზერაშვილი და სხვები არიან!“

ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ უპარტიო პოლიტიკოსი და დამოუკიდებელი ოპოზიციონერი, აღმოსავლეთმცოდნე გიგლა ბარამიძე გვესაუბრება:

„არავინ დაიჯეროს, რომ სააკაშვილი თუნდაც ციხიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ საქართველოსა და ქართულ პოლიტიკას მოშორდება!“

გიგლა ბარამიძე:

გეყოთ სააკაშვილის ფერება, დროზე დააბრუნეთ ციხეში, სადაც ქართულმა სასამართლომ მიუჩინა ადგილი!

— ჩემ ხელთ არსებული სარწმუნო ინფორმაციით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ კონკრეტულმა გარე ძალებმა საქართველოს ხელისუფლებისაგან აფხაზეთში საომარი მოქმედებების დაწყება მოითხოვეს! კონფიდენციალურ შეხვედრაზე, რომელიც ერთ-ერთი დიდი ქვეყნის წარმომადგენელსა და საქართველოში დიდი გავლენის მქონე პერსონას შორის შედგა, საუბარი იყო იმაზე, რომ **საქართველოს მხრიდან მსხვერპლი იქნებოდა 20-25 ათასი კაცი, მაგრამ, სამაგიეროდ, ქვეყანა დახმარების სახით მიიღებდა მილიარდობით დოლარს და საერთაშორისო დონეზე უზრუნველყოფილი იქნებოდა პიარი, რომ გმირმა ქართველმა ხალხმა მსოფლიო დემოკრატიისათვის უზარმაზარი საქმე გააკეთა.**

— პირდაპირ გკითხავთ: ასეთი საუბარი ბიძინა ივანიშვილისა და აშშ-ის ელჩის კელი დეგნანის შეხვედრაზე შედგა?

— ნება მომეცით, ფრჩხილების ბოლომდე გახსნისაგან თავი შევიკავო! **„ქართული ოცნების“ ყოფილ წევრებს, რომლებმაც ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ დაგეგმილი უმძიმესი პროვოკაციის მხილება იტვირთეს და, ცხადია, ჩემზე მეტ ინფორმაციასაც ფლობენ, მოვუწოდებ, სათქმელი ბოლომდე თქვან!**

— უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები — პოდოლიაკი, არახამია, დანილოვი და სხვები ქართულ სახელმწიფოს კვლავ ადანაშაულებენ რუსეთთან თანამშრომლობაში და აგრძელებენ რიტორიკას, რომელიც საქართველოს ომში ჩათრევისაკენ არის მიმართული. რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით?

— **სალახანა და წუნკალ პოდოლიაკს** საქართველოსათვის ლაფის სროლას ურჩევნია, საკუთარ ქვეყანაზე — უკრაინაზე იფიქროს, რომელსაც სახელმწიფოებრიობა თავზე დაემხო და ყოველდღიურად უმძიმეს დანაკარგებს განიცდის! **თუმცა, პოდოლიაკებს, არახამიებსა და არესტოვიჩებს უკრაინელებიც და ქართველებიც ფეხზე ჰკიდიათ, მათი ერთადერთი ინტერესია, საქართველოს მეორე ფრონტის გახსნა აიძულონ, რათა დასავლეთიდან უფრო მეტი მილიარდები წამოვიდეს, რომელსაც ნაცებთან ერთად გაიყოფენ და ჩაიჯიბავენ!**

როცა უკრაინის ხელისუფლების პირველი პირები საქართველოს ხელისუფლებას ოკუპანტთან თანამშრომლობაში ადანაშაულებენ ისე, რომ ამის არცერთი მტკიცებულება არ გააჩნიათ, ეს ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის შეურაცხყოფაა. და კიდევ: საქართველოს ხელისუფლებამ უკრაინის ხელისუფლებისაგან უნდა მოითხოვოს **ბრალდებული ლორთქიფანიძის, მსჯავრდებული ადეიშვილისა და მსჯავრდებული მუხაძის, იგივე ჯალათი „ქილერას“** გადმოცემა! ეს თავის დროზე რომ არ გავაკეთეთ, როცა ძებნილი სააკაშვილი უკრაინაში თანამდებობაზე დაინიშნა, ამიტომაც არის, რომ **პოდოლიაკ-არახამია-არესტოვიჩები** საქართველოს დაბალ ღობედ მიიჩნევენ და ყოველ გავლა-გამოვლაზე თავში წამოარტყამენ!

„საქართველოს ხელისუფლებამ უკრაინის ხელისუფლებისაგან უნდა მოითხოვოს ბრალდებული ლორთქიფანიძის, მსჯავრდებული ადეიშვილისა და მსჯავრდებული მუხაძის, იგივე ჯალათი „ქილერას“ გადმოცემა!“

— სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინას ათი თვე დასჭირდება, რათა რუსეთთან ომში სრულ გამარჯვებას მიაღწიოს! რამდენად რეალისტურია პატიმარი ნაცბელადის პროგნოზი?

— ამ მრავალჯერადი გამოყენების აგენტ-პროვოკატორის ბოდვებზე სერიოზულად საუბარი შეუძლებელია, რეალობა კი ის არის, რომ ანგლოსაქსურმა სამყარომ და ევროატლანტიკურმა ბლოკმა მსოფლიო რუსეთის წინააღმდეგ ვერ გააერთიანა. ის კი არა, ევროატლანტიკურმა ბლოკმა საკუთარი წევრები — უნგრეთი და თურქეთიც კი ვერ დაითანხმა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებს შეერთებოდნენ. ნახევარზე მეტი მსოფლიო შეიძლება, ღიად არ უჭერს მხარს რუსეთს უკრაინასთან ომში, მაგრამ გულშემატკივრობს მას თუნდაც იმიტომ, რომ არ სურს, ლიბერალური ფსევდოღირებულებების დიქტატის ქვეშ აღმოჩნდეს. **ჩინეთი, ინდოეთი, ლათინური ამერიკისა და აფრიკის ქვეყნები და არაბული სახელმწიფოებიც კი, რომლებიც ყოველთვის ამერიკის მხარდამჭერები იყვნენ, დღეს განზე გადგნენ და ანტირუსულ კოალიციას არ უერთდებიან, რადგან ანგლოსაქსური ლიბერალური დიქტატი ყელში ამოუვიდათ.**

აქვე მინდა, მივმართო საქართველოს ხელისუფლებას — გეყოთ სააკაშვილის ფერება, დროზე დააბრუნეთ ციხეში, სადაც ქართულმა სასამართლომ მიუჩინა ადგილი! **სააკაშვილს არაფერი სჭირს ისეთი, რომ ამდენი ხანი კლინიკაში იკოტრიალოს!**

— რამდენად სარწმუნოა თქვენთვის სააკაშვილის უფროსი ვაჟისა და ადვოკატების განცხადებები იმის შესახებ, რომ მას ქართული პოლიტიკა აღარ აინტერესებს და თუ საზღვარგარეთ სამკურნალოდ გაუშვებენ, მზად არის, ქართულ პოლიტიკას მთლიანად ჩამოშორდეს?

— უმალ მტკვარი აღმა დაიწყებს დინებას, ვიდრე სააკაშვილი ქართულ პოლიტიკას ჩამოშორდება და ხელისუფლებაში დაბრუნების ცხოველურ ჟინს განაგდებს! აკი, სააკაშვილის შვილისა და ადვოკატების განცხადებები მეორე წუთშივე გააქარწყლა **გიული ალასანიამ,** რომელმაც განაცხადა — სისულელეა, რომ ჩემს შვილს ქართული პოლიტიკიდან წასვლა უნდა, მას ასეთი რამ არავისთვის უთქვამსო!

საერთოდ, სააკაშვილის დედა ყოველთვის ჩართული იყო თავისი შვილის ბინძურ საქმეებში და კორუფციულ მაქინაციებში! **უნდა ითქვას, რომ გიული ალასანია არის სააკაშვილის ისეთივე თანამზრახველი, როგორებიც ადეიშვილი, კეზერაშვილი და სხვები არიან!**

მოკლედ, არავინ დაიჯეროს, რომ სააკაშვილი თუნდაც ციხიდან გათავისუფლების სანაცვლოდ საქართველოსა და ქართულ პოლიტიკას მოშორდება! პირიქით, მისი პოლიტიკური გაცოცხლება იმ სცენარის ერთ-ერთი ნაწილია, რომელიც ქართველი და უკრაინელი ხალხის სისხლისღვრის ხარჯზე დიდი ფულის შოვნას გულისხმობს!

— რას იტყვით იმ ისტერიულ კამპანიასთან დაკავშირებით, რომელსაც ნაცლიბერალური მედია საქართველოში ჩამოსული რუსი ტურისტების წინააღმდეგ აწარმოებს?

– რასაც ნაცები და ფსევდოლიბერალები რუსი ტურისტების წინააღმდეგ აკეთებენ, ეს არის ჩვეულებრივი რასიზმი და ქსენოფობია, რომელიც ერთადერთ მიზანს ემსახურება – იქნებ რომელიმე ქართველს რომელიმე რუსი შემოაკვდეს და ეს მაინც გახდეს საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის მორიგი სამხედრო აგრესიის საბაბი!

სალახანა პრეზიდენტმა სააკაშვილმა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთს სავიზო რეჟიმი ცალმხრივად რომ გაუუქმა და რუს ტურისტებს საზღვარზე ეგებებოდა — მობრძანდითო, მაშინ რატომ არ შფოთავდნენ ნაცები? მაშინ რუსი ტურისტი საქართველოს ეკონომიკისთვის სასარგებლო იყო და დღეს საფრთხეს წარმოადგენს? ყველანაირი ფასეული ბიზნესი და სტრატეგიული ობიექტი, რაც კი საქართველოს გააჩნდა, სააკაშვილმა რუსეთს ჩაუგდო ხელში და რაღა დარჩა ამ ქვეყანაში რუსეთისთვის მისაყიდი? **ახლა რუსეთის მოქალაქე საქართველოში ბინას თუ იყიდის, ამით დაიქცევა ქვეყანა?**

— დაბოლოს: თუ სიმართლეა ის ყველაფერი, რაც ოთხი პარლამენტარის მიერ გამოქვეყნებულ წერილში წერია და თუ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო ასე ძლიერ არის მოწადინებული საქართველოში ე.წ. ხავერდოვანი გადატრიალების მოწყობით, რამდენად არსებობს საფრთხე, რომ ეს გეგმა სისრულეში იქნას მოყვანილი?

— ამერიკა და დასავლეთი საქართველოში „ფერად რევოლუციას“ ვერ მოახდენენ, რადგან ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული ჯგუფების ხელისუფლებაში მოსვლის კატეგორიული წინააღმდეგია! **შეიძლება, ქართველ ხალხს არც „ქართულ ოცნებაზე“ ამოსდის მზე და მთვარე, მაგრამ ნაცბანდის მიმართ ბიოლოგიური ზიზღი აქვს და გამორიცხულია, მკვლელებისა და მწამებლების ხელისუფლებაში დაბრუნება დაუშვას!**

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

ცნობილი ანალიტიკოსი და ეკონომისტი ***დემურ გიორხელიძე*** *საქართველოში პოლიტიკური ვითარების დამძიმებას ელის და აცხადებს, რომ რუსეთთან მიმართებაში არსებული სასიცოცხლო პრობლემების გამო ქართულ სახელმწიფოებრიობას უდიდესი საფრთხე ემუქრება:*

„ხომ წარმოგიდგენიათ, რა მოხდება, თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს რუსები საჭმელში ჩაუფურთხებენ და ქუჩაში დახოცავენ?“

უკრაინის ომში ჩასათრევად საქართველოზე ზეწოლა კიდევ უფრო გაძლიერდება!

„უკრაინის სახელმწიფო თავის საზღვრებში ვერასოდეს აღდგება!“

— სულ ახლახან გავლენიანმა ამერიკულმა გაზეთმა **„ვაშინგტონ პოსტმა“** კანადური SecDev-ის ანალიზი გამოაქვეყნა, რომლის თანახმადაც, სულ მცირე, 12,4 ტრილიონი დოლარის ღირებულების უკრაინის ენერგეტიკული საბადოები — ლითონები და მინერალები ახლა უკვე რუსეთის კონტროლის ქვეშაა.

უკრაინის ქვანახშირის საბადოების 63 პროცენტის გარდა, მოსკოვმა უკვე წაიღო უკრაინული ნავთობის 11 პროცენტი, ბუნებრივი აირის საბადოების 20 პროცენტი, ლითონების 42 პროცენტი და იშვიათი წიაღისეულის და სხვა აუცილებელი მინერალების 33 პროცენტი, მათ შორის, ლითიუმი.

SecDev-ისა და უკრაინის სამთო და ფოლადის მრეწველობის ხელმძღვანელების თქმით, მათ უკვე დაკარგეს ქვანახშირის 41 საბადო, ბუნებრივი აირის 27 უბანი, პროპანის 14 უბანი, ნავთობის 9 საბადო, რკინის 6 საბადო, ტიტანის 2 საბადო, ცირკონიუმის 2 საბადო, სტრონციუმის 1 საბადო, ლითიუმის 1 უბანი, ურანის 1 უბანი, ოქროს 1 საბადო და კირქვის მნიშვნელოვანი კარიერი, რომელიც ადრე გამოიყენებოდა უკრაინული ფოლადის წარმოებაში. კანადელებისა და ამერიკელების კვლევები საერთოდ არ იყო საჭირო მსგავსი კატასტროფული დასკვნების გამოსატანად იმდენად, რამდენადაც ჩვენ, ვინც საბჭოთა კავშირში ვსწავლობდით და თანაც კარგად ვსწავლობდით, შეგვიძლია რუკის წაკითხვა და იმის გააზრება, თუ სად გადის დღეს რუსეთ-უკრაინას შორის ფრონტის ხაზი და რამდენად მძიმე მდგომარეობაშია ქვეყანა.

— არსებობს თუ არა იმის შანსი, რომ უკრაინამ დაკარგული დაიბრუნოს და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასთან ერთად იმ საბადოებსა და სასარგებლო წიაღისეულზეც შეძლოს წვდომა, რომლის ღირებულებაც ყველაზე მოკრძალებული გათვლებითაც კი 13 ტრილიონ დოლარს აღწევს?

— თუ გვინდა სიმართლე, მაშინ როგორც დასავლეთის ყველა სერიოზული გამოცემა წერს და ასაბუთებს, **ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია!** ხოლო თუ გვინდა, ავყვეთ სამარცხვინო ქართული ე.წ. მეისტრიმ და ნეოლიბერალური მედიის ნარატივს, მაშინ შეგვიძლია, ბევრი ვისაუბროთ იმ ზღაპრის შესახებ, რომ **უკრაინა კონტრშეტევაზე გადავა და ყველაფერს დაიბრუნებს!** უკრაინა დაკარგულს ვერ დაიბრუნებს და უკრაინის სახელმწიფო, როგორიც ის რუკაზე გვახსოვს, თავის საზღვრებში ვერასოდეს აღდგება! უკვე აშკარაა, რომ ეს ომი უკრაინაზე არ გაჩერდება და კაცმა რომ თქვას, უკრაინის გამო ეს ომი არც დაწყებულა. **უკრაინა უბრალოდ გამოიყენეს და გაწირეს იმ სცენარისთვის, რომელიც დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ შეიმუშავა, მაგრამ უკვე აშკარაა, რომ ეს სცენარი ჩავარდა...**

— ოდესღაც ყველაფერი მთავრდება, როდის და რით დასრულდება რუსეთ-უკრაინის ომი?

— ეს არავინ იცის! ფაქტია, რომ ომის მეექვსე თვეს უკლებლივ ყველა სამხედრო ექსპერტის წინასწარი პროგნოზი და ანალიზი უკვე გაცუდებულია. როგორც ჩანს, ეს ომი სულ სხვა რაღაცისთვის დაიწყო და ასე იოლად არ გაჩერდება.

— როგორც ეკონომისტი, როგორ შეაფასებთ ომის გავლენას რუსეთისა და დასავლეთის ეკონომიკებზე?

— ევროპის ეკონომიკა სრული კრახის წინაშე დგას და უახლოეს მომავალში ამაში დავრწმუნდებით, როცა გინეკოლოგ **ურსულა ფონ დერ ლაიენის** მიერ განსაზღვრული ევროპული პოლიტიკა სამარცხვინო დღეში აღმოჩნდება. ამერიკის ეკონომიკაც მძიმე დარტყმებს იღებს და უკვე ღიად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ქვეყანას ემუქრება რეცესია. რაც შეეხება რუსეთს, რაც სჭირდება, ყველაფერს ყიდულობს და მსოფლიოს ამხედრება მის წინააღმდეგ ვერ შედგა, თუმცა, დასავლეთის დაწესებული სანქციები მას სერიოზულად ურტყამს. რუსეთი დღეს დგას უდიდესი გამოწვევების წინაშე — მას არ აკლია ფული, რადგან ყიდის ნავთობს, გაზს, სასუქებს და ა.შ. მაგრამ განიცდის იმ მაღალი ტექნოლოგიების ნაკლებობას, რომელიც დასავლეთიდან შემოდიოდა. სიტუაციის გამოსასწორებლად აუცილებელია ეკონომიკის გადაწყობა და სწორედ ამ პროცესზე იქნება დამოკიდებული რუსეთის ბედი...

— საქართველო ისევ დგას თუ არა უკრაინის ომში ჩათრევის საფრთხის წინაშე?

— ეს საფრთხე რეალურია და კიდევ უფრო გაიზრდება, რადგან უკრაინაში მდგომარეობა აუცილებლად დამძიმდება. საქართველოს ომში ჩათრევის სურვილი ემსახურება ერთადერთ მიზანს, მცირე ხნით მაინც მოწყვიტოს უკრაინის ფრონტს რამდენიმე ათეული ათასი რუსი ჯარისკაცი. **ცხადია, საბოლოოდ ეს ყველაფერი დასრულდება ჩვენი ქვეყნის სრული განადგურებით და კატასტროფით, მაგრამ ასეთია იმ საზიზღარი ნეოლიბერალური და მომსახურე პოლიტიკური სექტის მიზანი, რომელიც ოცდაშვიდი წელიწადია, ამ ქვეყანას სიცოცხლეს უმწარებს და ეროვნული მასშტაბის პრობლემებს უქმნის.** საქმე მარტივად არ არის, უკრაინის ომში ჩასათრევად საქართველოზე ზეწოლა კიდევ უფრო გაძლიერდება!

— თქვენ ფიქრობთ, რომ კელი დეგნანის სამსაათიანი შეხვედრა ბიძინა ივანიშვილთან სწორედ საქართველოს უკრაინის ომში ჩართვას ემსახურებოდა?

— ეს საკითხი ელჩის დონეზე არ წყდება და გადაწყვეტილებას ამის შესახებ აღმასრულებელი ხელისუფლებები ღებულობენ! ერთი კია, უკრაინისთვის იარაღის მიწოდება არ წყდება, რაც გვაფიქრებინებს, რომ ორივე მხარეს მსხვერპლის რაოდენობა გაიზრდება! მთელი ნატოს რესურსები რომ დაახმარონ უკრაინას, მაინც არაფერი შეიცვლება და შედეგი ამით არ განისაზღვრება.

— აბა, რა აზრი აქვს უკრაინის ამერიკული და გერმანული იარაღით მომარაგებას?

— მიზანი ამ შემთხვევაში ის არის, რაც ასე „კარგად“ ჩამოაყალიბა ამერიკელმა სენატორმა **ლინდსი გრემმა** — მომწონს ის, რომ ჩვენი პოლიტიკის შედეგად უკრაინელები მზად არიან, მანამდე იბრძოლონ, სანამ ბოლო უკრაინელი ცოცხალი იქნება!

— ვინ არის ის ხალხი, რომელიც გაიძახის — საქართველოში ჩამოსული რუსი ტურისტები მოვკლათ და ხაჭაპურში ჩავუფურთხოთო?

— რუსეთში, სულ მცირე, 700 ათასი ქართველი მაინც ცხოვრობს. ზოგიერთის გათვლით, ეს რიცხვი 1 მილიონზე მეტიც არის... **ხომ წარმოგიდგენიათ, რა მოხდება, თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს რუსები საჭმელში ჩაუფურთხებენ და ქუჩაში დახოცავენ?** ამიტომ, ვინც ამას ამბობს, ის არის ჩვეულებრივი პროვოკატორი, მავნებელი და ნაძირალა... ამ ყველაფრის მიზანია რუსების პროვოცირება, რათა პუტინი აქ კიდევ ერთხელ იარაღით შემოვარდეს. ესენი არიან დასავლურ იდეოლოგიას ამოფარებული პროვოკატორების ჯგუფი და ქვეყნის მოღალატეები!

— ზემოთ ეს შეკითხვა, ფაქტობრივად, დაგისვით, მაგრამ კიდევ გკითხავთ — ბოლოს და ბოლოს, რა გააჩერებს პუტინს?

— პრობლემა მხოლოდ პუტინში, ბაიდენსა და ტრამპში არ არის. არ იქნებიან პუტინი და ბაიდენი, მაგრამ დარჩება რუსეთისა და ამერიკის გეოპოლიტიკური ინტერესები! სწორედ ამ სიღრმეებშია ჩასვლა საჭირო. როგორც ჩანს, სისტემა მთავრდება და იქმნება რაღაც ახალი სამყარო, რაც ითხოვს საშინელ მსხვერპლსა და დიდ გეოპოლიტიკურ რყევებს.

დემურ გიორხელიძე:

„ტრამპი დღეს ამერიკის ნომერ პირველი პოლიტიკოსია!“

— ტრამპს რომ მიადგნენ და ჯიჯგნიან, ეს იმიტომ ხდება, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში არ მიიღოს მონაწილეობა?

— მიმაჩნია, რომ ამერიკის დღევანდელი ადმინისტრაცია დონალდ ტრამპთან მიმართებაში გამოუსწორებელ შეცდომას უშვებს! **ბოლო თავდასხმამ ტრამპის მომხრეების სრული მობილიზაცია მოახდინა და თქვენ რომ გამოკითხვები ნახოთ, არჩევნებზე არამხოლოდ რესპუბლიკელები, არამედ ყველა აპირებს მისვლას.** ტრამპი დღეს ამერიკის ნომერ პირველი პოლიტიკოსია, ხოლო ამერიკელი ხალხი ძალიან მაგარი ხალხია, რომელსაც ჩვენ, სამწუხაროდ, არ ვიცნობთ! ჩვენ ამერიკა გვგონია მხოლოდ მაკკეინები, კონდოლიზა რაისები, ბუშები, ბაიდენები, ბრაიზები და კრამერები...

ამერიკა უფრო დიადი ცნებაა, ვიდრე ეს ხალხი!!!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ნაცები და ლიბერალები გვთავაზობენ სრულ მავნებლობას – ჯობს, საერთოდ დავანგრიოთ ტურიზმის სფერო, ვიდრე რუს ტურისტებზე ვიყოთ დამოკიდებულიო!“

კახა კუკავა:

თუ რუსეთიდან ტურისტებს არ მივიღებთ, ქართული ტურიზმი თითქმის მთლიანად განადგურდება!

რას ემსახურება ნაცლიბერასტული პროპაგანდის მიერ რუსი ტურისტების წინააღმდეგ წამოწყებული აგრესიული კამპანია და უქმნის თუ არა რეალურ საფრთხეს ქართულ სახელმწიფოს რუსეთის მოქალაქეების მიერ საქართველოში უძრავი ქონების შეძენა ან ბიზნესის წამოწყება? ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე პარტია „თავისუფალი საქართველოს“ ლიდერს კახა კუკავას ვესაუბრებით:

— შეუძლებელია, ორი აზრი არსებობდეს იმაზე, რომ ბევრი ტურისტი ქვეყნისათვის კარგია, მაგრამ ამავდროულად, უცხოელთა დიდი რაოდენობით შემოდინება, იქნებიან რუსები, თურქები თუ ირანელები, გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რის გამოც ტურიზმსა და ინვესტიციებზე კი არ უნდა ითქვას უარი, არამედ საფრთხეების პრევენციაზე სახელმწიფოს კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა იმუშაონ.

— ნაცებსა და ლიბერალებს გართულება კონკრეტულად რუსი ეროვნების ტურისტებზე აქვთ!

— 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რეალურად არსებობდა საფრთხე, რომ საქართველო ეკონომიკურ კოლაფსში ჩავარდნილიყო, რის გამოც სააკაშვილის მთავრობამ, უცხოელ მრჩევლებთან კონსულტაციების შემდეგ, ქვეყნის ეკონომიკის გადარჩენის ერთ-ერთ გზად ტურიზმის განვითარება დასახა და ისიც კარგად ესმოდა, რომ ტურიზმის სწრაფი განვითარება, პირველ რიგში, სწორედ რუსი ტურისტებით იყო შესაძლებელი.

— ამიტომაც გააუქმა სააკაშვილმა რუსეთის მოქალაქეებისათვის სავიზო რეჟიმი და ტურისტებს რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ხვდებოდა, დღეს კი იმავე სააკაშვილის რეჟიმის ნარჩენები რუსი ტურისტებისათვის შეზღუდვების დაწესებას ითხოვენ!

— ნაციონალები და ლიბერალები გვეუბნებიან, რომ სააკაშვილის დროს რუსი ტურისტი საქართველოს აყვავებას უწყობდა ხელს, მაგრამ ახლა, როცა სააკაშვილი ხელისუფლებაში აღარ არის, რუსი ტურისტი ოკუპაციის საფრთხეს ქმნის! **ასეთი უპასუხისმგებლო და ფარისევლური განცხადებების გამოა, რომ ოპოზიციის სიტყვას ქართველ ხალხის თვალში ჩალის ფასიც აღარ აქვს!**

— ნაცები და ლიბერალები იმაზე აპელირებენ, რომ საქართველოში შემოსული რუსეთის მოქალაქეები აქ უძრავ ქონებას ყიდულობენ და ბიზნესკომპანიებს აფუძნებენ! ობიექტურად რომ ვთქვათ, წარმოადგენს თუ არა ეს საფრთხეს ქართული სახელმწიფოსათვის?

— წლების წინათ, როცა „ქართულმა ოცნებამ“ აზიელ მიგრანტებზე — არაბებზე, ირანელებსა და სხვებზე ქართული სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და სხვა სახის უძრავი ქონების მასობრივი მიყიდვა დაიწყო, ჩვენ ამაზე განგაშის ზარებს ვარისხებდით, ნაციონალები და ლიბერალები კი ხელისუფლებას ეთანხმებოდნენ.

სართოდ, ქვეყანაში რაც მეტი ფული შემოვა, რაც მეტი უცხოური ბიზნესი გაიხსნება და რაც მეტი უძრავი ქონება გაიყიდება **(სასოფლო-სამეურნეო მიწების გამოკლებით)**, ეს ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის ცალსახად კარგია, მაგრამ, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეები საქართველოში შეიძენენ 20 000 ბინას, რაც მილიარდ დოლარზე მეტ ინვესტიციას ნიშნავს, ეს რომელიმე ერთ ქალაქში კი არა, მთელი ქვეყნის მასშტაბით უნდა მოხდეს, რათა უცხოელების კომპაქტური დასახლებები და ანკლავი არ მივიღოთ. რაც შეეხება უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში ბიზნესკომპანიების დაფუძნებას, ესეც ინვესტიციაა, თუმცა, მთელ რიგ ქვეყნებში კანონით არის განსაზღვრული, რომ უცხოელს, რომელიც ბიზნესს ხსნის, ადგილობრივი პარტნიორი უნდა ჰყავდეს.

— მავანნი იმაზეც აპელირებენ, რომ საქართველოს ეკონომიკა სულ უფრო მეტად ხდება დამოკიდებული რუსეთზე! ეს რამდენად რეალურია?

— თუ რუსეთიდან ტურისტებს არ მივიღებთ, ქართული ტურიზმი თითქმის მთლიანად განადგურდება, მაგრამ იმისათვის, რომ ქართული ეკონომიკის რუსულ ეკონომიკაზე დამოკიდებულება არ გაიზარდოს, აუცილებელია ტურისტული ბაზრის დივერსიფიკაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობები კი არ უნდა დავანგრიოთ, არამედ იგივე ურთიერთობები სხვა ქვეყნებთანაც განვავითაროთ. **რატომ არის, რომ დღეს ქართული პროდუქციის ექსპორტი ბევრად უფრო მარტივია ოკუპანტ რუსეთში, ვიდრე ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორ ამერიკის შეერთებულ შტატებში? თუ აშშ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, რატომ არ გვიფორმებს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას, რის შემდეგაც თავისთავად შემცირდება ქართული ეკონომიკის რუსეთზე დამოკიდებულება?**

და კიდევ: ლიბერალებს, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ რუსეთთან რაიმე სახის ეკონომიკური ურთიერთობა დანაშაულია, ლამის წმინდანად და გურუდ ჰყავთ გამოყვანილი **კახა ბენდუქიძე,** რომელიც ამბობდა — იდიოტია ყველა, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთს სტრატეგიული ობიექტები არ უნდა მივყიდოთო! ეს ნიშნავს, რომ ქართველი ლიბერალები აბსოლუტურად უპრინციპო, უსინდისო, უტიფარი ხალხია!

— იქნებ ნაცებსა და მათ მოკავშირე ლიბერალებს აწყობთ, რომ ქართული ტურიზმი დაინგრეს და ქვეყანაში გაჭირვება და სიღატაკე გაიზარდოს?

— 1917 წლის ოქტომბრის რევოლუციის წინ ლენინს ჰქონდა ლოზუნგი — **„რაც უარესი, მით უკეთესი!“** დღეს სწორედ ამ პრინციპით მოქმედებენ ნაცები და ლიბერალები, რომლებიც ბოლშევიკების სულიერი შთამომავლები არიან! იმისათვის, რომ რევოლუცია მოხდეს, აუცილებელია, ქვეყანაში რაც შეიძლება ცუდი ვითარება იყოს, ამიტომ,

რაც უფრო ნაკლები ტურისტი შემოვა, ლარი რაც უფრო მეტად გაუფასურდება და რაც უფრო მეტი უმუშევრობა იქნება, ნაცებისა და ლიბერალებისათვის უკეთესია!

— იზიარებთ თუ არა მოსაზრებას, რომ რუსი ტურისტების წინააღმდეგ წამოწყებული პროპაგანდაც იმ გეგმის ნაწილია, რომელიც საქართველოს ომში ჩათრევას ისახავს მიზნად!

— სხვა თუ არაფერი, მხოლოდ უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსანთა განცხადებები გახლავთ იმის დასტური, რომ საქართველოსაგან მეორე ფრონტის გახსნა სურდათ! სამწუხაროდ, „ქართული ოცნებიდან“ გასულმა დეპუტატებმა ამერიკის საელჩოსა და დასავლელი პოლიტიკოსების მხრიდან ზეწოლაზე საუბარი მხოლოდ მაშინ დაიწყეს, როცა ბიძინა ივანიშვილის ქონებასა და საბანკო ანგარიშებს დაემუქრა საფრთხე, მაგრამ, როცა საქართველოს ემუქრებოდა საფრთხე, ჩუმად იყვნენ და მთელი 9 წლის განმავლობაში ნაცებთანაც და ლიბერალებთანაც მშვენივრად კურკურებდნენ!

— როგორ ფიქრობთ, „ქართული ოცნებიდან“ გასული დეპუტატების სკანდალურ განცხადებებს ექნება თუ არა პრევენციის ძალა და შეძლებს თუ არა საქართველო, თავიდან აირიდოს როგორც ომში ჩართვა, ასევე ხელისუფლების ცვლილება რევოლუციისა თუ ე.წ. ხავერდოვანი გადატრიალების გზით?

— კამპანიას, რომელიც „ქართულმა ოცნებამ“ ე.წ. განდგომილი თუ ამბოხებული დეპუტატების მეშვეობით წამოიწყო, მსგავსი პრევენციის ძალა ნამდვილად შეიძლება, ჰქონდეს! **საერთოდ, დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა, პირველ რიგში კი, ამერიკა საქართველოს შიდა საქმეებში არასწორად რომ ერევა, ამაზე ახლა კი არა, 15 წელია, ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ამერიკა ჩვენი მტერია, პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორია, უბრალოდ, ამ პარტნიორულ ურთიერთობებს სწორი ჩამოყალიბება სჭირდება.**

და კიდევ: ბოლო დროს საქართველოში პრორუსული განწყობები რომ იზრდება, ამის მთავარი გენერატორები ნაცმოძრაობა და ამერიკული გრანტებით დაფინანსებული ლიბერალური ორგანიზაციები არიან! სწორედ ისინი აღვივებენ ქვეყანაში პრორუსულ განწყობებს!

„ლიბერალებს, რომლებიც დღეს ამბობენ, რომ რუსეთთან რაიმე სახის ეკონომიკური ურთიერთობა დანაშაულია, ლამის წმინდანად და გურუდ ჰყავთ გამოყვანილი კახა ბენდუქიძე, რომელიც ამბობდა — იდიოტია ყველა, ვისაც მიაჩნია, რომ რუსეთს სტრატეგიული ობიექტები არ უნდა მივყიდოთო!“

ესაუბრა

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ხატია დეკანოიძე

ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ჩვენ როგორც პარტიას, ყველა იმ ადამიანს, რომელიც არამხოლოდ პარტიულად ვართ დაკავშირებული **მიხეილ სააკაშვილთან,** არამედ მასთან გვაქვს წლების განმავლობაში კავშირი, **არავითარი განცხადება პირადი კონტაქტის საფუძველზე არ მოგვისმენია, რომ ნაციონალური მოძრაობისა და მიხეილ სააკაშვილის გამიჯვნა ხდება ერთმანეთისგან.** წარმოუდგენელია **მიხეილ სააკაშვილის** განცალკევება საქართველოსგან. იგი არის ფაქტორი, მას აქვს ძალიან დიდი ისტორიული მნიშვნელობა.

„პირველი არხი“

შალვა პაპუაშვილი

პარლამენტის თავმჯდომარე

ეს ომი არ დაწყებულა **არც 8-ში, არც 7-ში ან 6-ში,** ეს ომი დაიწყო **90-იან წლებში** და დღემდე გრძელდება.

„რეზონანსი“

ლევან დავითაშვილი

ეკონომიკის მინისტრი

ტურიზმი ბევრ ადამიანს ასაქმებს და **ყველაზე დიდი მავნებლობაა,** ვიწრო პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე ხელს უშლიდე.

„რეზონანსი“

— ის, რაც დღეს რუს ტურისტებთან დაკავშირებით ხდება, მხოლოდ ამ ქვეყნის მტრებს თუ მოუვათ თავში! — ***აცხადებს პოლიტოლოგი ჰამლეტ ჭიპაშვილი. მისივე თქმით, ეს დიდი პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც სათავეს შეერთებული შტატებიდან იღებს:***

«დასავლეთთან ბატონყმურ ურთიერთობაზე უარი უნდა ვთქვათ!»

ჰამლეტ ჭიპაშვილი:

არავითარი ევროპა!!!

— მოდით, პირდაპირ ვთქვათ, მძიმე პოლიტიკური ვითარება **ე.წ. კოლექტიური დასავლეთის** მიერ არის შექმნილი, რომელიც უჩიჩხინებს ე.წ. ოპოზიციას, რათა საქართველო და რუსეთი ერთმანეთს წაჰკიდოს და თვითონ იხეიროს.

— ამერიკის ელჩმა კელი დეგნანმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შტატები საქართველოს საშინაო საქმეებში არ ერევა...

— მან ისიც თქვა, რომ არ სურთ საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა, მაშ, რა იყო ამერიკელი გენერლის **ჰოჯესის** განცხადება — საქართველომ უნდა აიმაღლოს ხმა რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგო?! ჰოჯესი ცნობილმა ტელეკომპანიამ იმისთვის მიიწვია, რომ ამერიკელი პოლიტიკოსების ნააზრევი საჯაროდ გაეჟღერებინა. **მათ ერთი მიზანი ამოძრავებთ** — საქართველომ, უკრაინამ, მოლდოვამ და **ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებმა პირი შეკრან და რუსეთს დაეტაკონ.** კოლექტიური დასავლეთისთვის, განსაკუთრებით შტატებისთვის, რუსეთი ნომერ პირველი მტერია, შემდეგ ადგილზეა ჩინეთი.

იმისთვის, რომ ამერიკელების სურვილს ფრთები შეესხას, მხოლოდ რუსეთის მტრობის აღიარება საკმარისი არ არის. საჭიროა ცეცხლის შენთება. სამწუხაროდ, ასეთი ცეცხლი რუსეთისთვის ამერიკელებმა უკვე შეგვანთებინეს 2008 წელს და რაც მივიღეთ, ყველამ დავინახეთ! სააკაშვილი არც ისეთი დეგენერატი და გიჟი იყო, რომ საკუთარი ინიციატივით დაეწყო ომი რუსეთთან. **მიუხედავად მოწოდებებისა, რომ ქართველები რუსების წინააღმდეგ საბრძოლველად დანაჩანგლებით გამოსულიყვნენ, ხალხმა საკუთარი თავის მომაკვდინებელი ნაბიჯი არ გადადგა.** შემდეგ უკრაინაზე გადაერთნენ და რევოლუციების მოწყობასთან ერთად მათში რუსი ხალხისადმი სიძულვილი დათესეს. იმდენი უჩიჩხინეს, რომ აფიქრებინეს, თითქოს მათსა და რუსებს შორის გენეტიკური განსხვავებაა, უკრაინა უძველესი ერია, ქრისტეც კი წარმოშობით უკრაინელი იყო... **ზღაპრებს არ ვყვები, ეს ყველაფერი იმ სახელმძღვანელოებში წერია, რომლებიც ბოლო წლებში უკრაინაში გამოიცა.**

ამერიკელებმა მასხრად აიგდეს რუსეთი — არ დათანხმდნენ მის მოთხოვნას, აღმოსავლეთით ნატოს გაფართოება შეეწყვიტათ და იმდენი ქნეს, რომ ორი მოძმე ერი ერთმანეთს დაატაკეს.

— საბოლოოდ ვინ დაზარალდა და აღმოჩნდა საერთაშორისო იზოლაციაში?

— 1100 სანქციაზე მეტი დააწესა კოლექტიურმა დასავლეთმა რუსეთის წინააღმდეგ. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამდენი სანქცია ერთად აღებული არ დაწესებულა სხვადასხვა ქვეყნებისთვის, თუმცა, საბოლოოდ მსხვერპლი თავად სანქციების დამწესებელი აღმოჩნდა. **კოლექტიურმა დასავლეთმა ვერ გათვალა თავისი შესაძლებლობები, ვერ გაანჭვრიტა, რომ რუსეთის გაზის, მაზუთისა და წიაღისეულის გარეშე ვერ იარსებებდა.**

— ფიქრობთ, რომ დასავლეთმა ასეთი უგუნურობის შედეგად დააწესა სანქციები?

— გააზრებულ გადაწყვეტილებებს ის პოლიტიკოსები იღებენ, ვინც საქმეში არიან ჩახედულნი, ეკონომიკა და პოლიტიკა ესმით. ასეთ რამეს ვერ მოსთხოვ ისეთ პრემიერებს, როგორებიც არიან **ბორის ჯონსონი,** გერმანიის კანცლერი **შოლცი,** ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერები. სხვათაშორის, **ეკონომიკურმა და ენერგეტიკულმა კრიზისმა უკვე არაერთი ხელისუფლება მოინელა, მათ შორის, იტალიის, ბულგარეთის, ესტონეთის, ინგლისის.**

გეკითხებით, როგორ შეიძლება, ბაიდენმა გადაწყვიტოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრობლემები, როდესაც კაცი თავისით პიჯაკსაც ვერ იცვამს? მიუხედავად იმისა, რომ შპარგალკაზე უწერენ, როგორ უნდა მოიქცეს სიტყვით გამოსვლის შემდეგ, მაინც ერევა გზა. საერთოდ რაზე ვსაუბრობთ?! **ამერიკის მოქმედ პრეზიდენტს დემენცია აქვს, ალცჰაიმერის სერიოზული სტადია. ათქმევინებენ იმას, რაც მის უკან მდგომ ძალას სურს, ოკუპირებულია გარკვეული ამერიკული ჯგუფის მიერ, რომლის მიზანიც მსოფლიოში ვითარების დაძაბვაა.** კიდევ ერთხელ ვამბობ, მათ სურთ რამდენიმე ცხელი წერტილის შექმნა. თავად განსაჯეთ, ჯერ ერაყში შევარდნენ, სადაც დღემდე გაუგებარი სიტუაციაა. 20 წლის განმავლობაში იყვნენ ავღანეთში და რაც იქ ხდება, კარგად მოგეხსენებათ. ასევე არცთუ ისე კარგად გამოიყურება ლიბია, რომელიც არაბული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული სახელმწიფო იყო.

როგორც საქართველო, ასევე უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელში ჩვეულებრივი იარაღია. მართლაც დეგენერატი აღმოჩნდა უკრაინა, რომელმაც რუსეთთან ომი გადაწყვიტა. დღეს ე.წ. ტელევიზიებით ვისმენთ, თითქოს ამ ომში უკრაინა იმარჯვებს.

— ასე არ არის?

— ტყუილია ეს, ხალხნო, ყოველდღიურად 1000 უკრაინელი სამხედრო კვდება, ზელენსკი და უკრაინის ხელისუფლება კი დიდი ფულის შოვნაზეა გადასული! უკრაინის პრეზიდენტს უკვე 4 მილიარდი აქვს უცხოეთის ბანკებში. ეს იდიოტი არახამიაც მილიარდერი გახდა. ვიღაც ნაბიჭვარი სხვისი უბედურებით სარგებლობს და ჩვენ მეორე ფრონტის გახსნისკენ მოგვიწოდებს.

ის, რაც დღეს რუს ტურისტებთან დაკავშირებით ხდება, მხოლოდ ამ ქვეყნის მტერს თუ მოუვა თავში. მთავრობის სხდომაზე რომ კეთდება განცხადება, საქართველოს ბიუჯეტში დიდი ფულია შემოსულიო, ვინ შემოიტანა ეს ფული? დიდწილად რუსმა ტურისტებმა! მათზე უარის თქმით, პირველ რიგში, ქვეყანას დავაზარალებთ. გარდა ამისა, ჩვენ ვართ ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრი და ამგვარი ქმედების გამო შეუძლიათ, ამ ორგანიზაციიდან მოგვისროლონ.

კიდევ ერთხელ ვამბობ — წყალს ამერიკა ამღვრევს! **ჯერ კიდევ გავრილოვის ცნობილი მოვლენების დროს გვირჩევდნენ, რუსი ტურისტებისთვის საქართველოში ჩამოსვლის უფლება არ მიგვეცა.** საქართველომ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა რომ აღადგინოს, კიდევ უფრო თვალნათლივ დაინახავს ხალხი, რა მოუტანა ქვეყანას დასავლეთთან 30-წლიანმა ურთიერთობამ.

— იმის თქმა გსურთ, რომ ევროპულ, დასავლურ კურსს გადავუხვიოთ?

— **არავითარი ევროპა! როგორ შეიძლება ევროპაზე ილაპარაკო, როდესაც ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ერთნაირსქესიანთა ქორწინება დაკანონდა?!** ამის გადმოტანა გვინდა აქ, სადაც შობადობა ისედაც ნულზეა დასული და კატასტროფული დემოგრაფიული სურათია?!

სტრატეგიული პარტნიორიო რომ ამბობენ, რაში გამოიხატება შტატების სტრატეგიული პარტნიორობა? **რა მოუტანა ამ ურთიერთობამ საქართველოს, გარდა იმისა, რომ ტერიტორიები დავკარგეთ და ჭკუაგადასული ადამიანები პარლამენტში ლაქლაქებენ?! აღარაფერს ვამბობ სოციალურ პრობლემებზე.** კიდევ კარგი, რომ რუსეთთან რაღაც სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები მაინც გვაქვს. თქვენ მაშინ გენახათ, ესეც რომ არ ყოფილიყო. ევროპა ჩვენს პროდუქციას არ იღებს — არც ღვინოს, არც მინერალურ წყალს.

— ამიტომ ოკუპანტ რუსეთს კვერი უნდა დავუკრათ?

— ოკუპანტი ის ჩვენ გავხადეთ, რუსს აქეთ გამოხედვა არ უნდოდა. 2008 წელს სააკაშვილმა მიიყვანა ამ მდგომარეობამდე. ნუთუ კიდევ ეპარება ვინმეს ეჭვი, რომ ომი სააკაშვილმა დაიწყო? ამის შესახებ ხომ ევროკავშირის სპეციალურმა კომისიამაც დადო დასკვნა ტალიავინის ხელმძღვანელობით?! **დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ ომი სააკაშვილმა დაიწყო.** კიდევ უფრო ფართოდ არის ეს საკითხი ჩამოყალიბებული გაეროს დოკუმენტებში. რა ვქნათ ახლა, შემოვიხიოთ ტანზე და პირიქით ვამტკიცოთ?!

დიახ, სწორედ იმის გამო დავკარგეთ ტერიტორიების 20 პროცენტი, რომ სათავეში დეგენერატი პრეზიდენტი გვყავდა.

ხელისუფლება რომ არ იწყებს ომს და არ აწესებს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ, ამაში 100 პროცენტით მართალია, მაგრამ ეს ქართველი ხალხისთვის საკმარისი არ არის. აუცილებელია რუსეთთან დიპლომატიური კავშირის აღდგენა, რაც გაცილებით მეტი სიკეთის მომტანი იქნება, ვიდრე დასავლეთთან ბატონყმური ურთიერთობები!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი



«წყალს ამერიკა ამღვრევს!»

კვირგვინოსნები



დმიტრო კულება
უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი

მოვუწოდებ ევროკავშირისა და G7-ის ყველა ქვეყანას, **შეწყვიტონ რუსებისთვის ვიზების გაცემა.** პრეზიდენტი **ზელენსკი** სავსებით მართებულად მოითხოვს ამას დაჟინებით. რუსები, ძირითადად, მხარს უჭერენ უკრაინის წინააღმდეგ ომს. **მათ უფლება უნდა ჩამოერთვათ საერთაშორისო საზღვრების გადაკვეთაზე,** ვიდრე არ ისწავლიან პატივისცემას.

„ინტერპრესნიუსი“

მიხეილ სარჯველაძე
პარლამენტარი

შენგენის ზონაში რუსეთის მოქალაქეების შესვლის აკრძალვაზე მსჯელობა არ ნიშნავს, რომ **ეთნიკური ნიშნით** ვინმეს მიმოსვლა შეეზღუდება. ჩვენ შემთხვევაში, **გასათვალისწინებელია მილიონი ეთნიკურად ქართველი, რომელიც რუსეთშია.**

„ინტერპრესნიუსი“



მურმან დუმბაძე
„ნაციონალური მოძრაობა — გაერთიანებული ოპოზიციის“ წევრი

ოპოზიციას **სააკაშვილის** კლასის პოლიტიკოსი არ ჰყავს და რომელ წასვლაზეა საუბარი?! არასდროს არ მითქვამს, რომ **სააკაშვილი** პოლიტიკიდან უნდა წავიდეს.

„ახალი თაობა“

გურამ ვახტანგაშვილი
ყოფილი პარლამენტარი

ყველამ უნდა ვილოცოთ, რომ **უკრაინამ არ წააგოს,** ჩვენ კი უნდა მოვემზადოთ.

„ახალი თაობა“

«ხალხი უნდა გამოფხიზლდეს,
რათა მტარვალებსა და მკვლელებს ერთხელ და სამუდამოდ წირვა გამოუყვანოს!“

*„ვინც სუკის აგენტობას სხვას აბრალებს, სუკის აგენტი და ქვეყნის მტერი თავად არის“! — **ამბობს მსახიობი და რეჟისორი გიორგი გურგულია და ნაციონალური მოძრაობის მიერ ატეხილ ანტირუსულ ისტერიას ეხმაურება:***

გიორგი გურგულია:
ვინც სუკის აგენტობას სხვას აბრალებს, სუკის აგენტი თავად არის!

— ქუჩასა თუ კაფეებში რუს ტურისტებზე თავდასხმას პროვოკაციად ვაფასებ, რათა კიდევ უფრო დაიძაბოს ურთიერთობები. **ბინძური პროპაგანდა, რომ ყველა რუსი ცუდია, მტრის წისქვილზე ასხამს წყალს.** სინამდვილეში რუსული პოლიტიკაა ცუდი, თორემ იმ რუსს, რომელიც აქ დასასვენებლად ჩამოვიდა, დარწმუნებული ვარ, სულაც არ მოსწონს ომი უკრაინელებთან. მისთვის შეურაცხყოფის მიყენება არ შეიძლება! ზოგი ბელარუსიდან არის წამოსული, მიტინგში მონაწილეობის გამო რომ იდევნებოდა, ზოგიც პუტინის პოლიტიკას გამოექცა...

— ვინც რუს ტურისტებზე თავდასხმას უარყოფითად აფასებს, სუკის აგენტად მოიხსენიებენ, ხალხს მოუწოდებენ, მაღაზიებში არ შეიძინონ რუსეთში წარმოებული პროდუქტი...

— არეულობა და საქართველოს ომში ჩართვა იყო და არის ოპოზიციის უპირველესი ამოცანა. ვითომ ევროპულ საქმეს აკეთებდნენ და ამ დროს ყველაფერი რუსებს გადასცეს. მიუხედავად ამ ომისა, როცა რუსეთს ამერიკაც უპირისპირდება და ევროპაც, დღესაც რუსეთისგან ყიდულობენ რესურსებს — ხან გაზს, ხან ნავთობს და საკუთარ პრობლემებს იგვარებენ. **რაღა ერთმა საქართველომ უნდა გამოხატოს ყველაზე მძაფრი პროტესტი რუსეთის მიმართ, ყველაზე ახლოს უკრაინელებთან ჩვენ ვართ?** არა მგონია, რუსებზე ახლოს ვიყოთ. ორი ძმა იბრძვის და ვისი მხარე უნდა დავიკავოთ? მტერს უნდა ვუჩიჩხინოთ, მოდი და დამიპყარიო?! მითუმეტეს, მაშინ, როდესაც ძალები არათანაბარია და მას აშკარა უპირატესობა აქვს.

— ირაკლი ოქრუაშვილი ერთი-ორი რუსის მკვლელობის მომხრეა — მაგათი „დუხი“ აქ აღარ იქნებაო...

— **ოქრუაშვილმა ადრეც მოაწყო პროვოკაცია, როცა ფეკალური მასების რუსეთში გაგზავნაზე დაიწყო საუბარი და ისედაც დაძაბული ურთიერთობა უფრო დაძაბა.** მოწოდება, რომ მტერს კიდევ უფრო შეუჩიჩხინო, ვიღაცების დაკვეთა მგონია. სერიოზულად უნდა დაისაჯოს ის ხალხი, ვინც ტურისტებს თავს ესხმის და სურს, რომ აქ რუსი კაცის მკვლელობის მიზეზით ომი დაიწყოს!

— 2008 წლის ომის მერე გახსოვთ ასეთი წინააღმდეგობა რუსების მიმართ?

— არ მახსოვს, საქართველოს თავისუფლებისთვის ეყვირათ ისე, როგორც ახლა უკრაინაზე ყვირიან, არ მახსოვს, გახსენებოდეთ რუსეთისთვის გადაცემული 100 ქართული სოფელი, არც „დიდება საქართველოსო!“ გამიგია მათგან.

ჩვენი საზოგადოების წამხედურა ნაწილს უნდა, რომ მსოფლიოს დაანახოს, როგორ გვერდში უდგას უკრაინელებს. არადა, ამას სჩადიან ფულის გამო და არა პატრიოტული შეგრძნებით. დღეს ორი მართლმადიდებელი ქრისტიანი ებრძვის ერთმანეთს და ქართველებმა არჩევანი ვის სასარგებლოდ უნდა გავაკეთოთ? ესენი თვითონ რუსებს ემსახურებიან და ხელებს სხვებზე იწმენდენ. ავიღოთ თუნდაც **ელენე ხოშტარიასთვის რუსეთიდან გადმორიცხული ფული და მამამისის ცინიკური ნათქვამი — რუსეთიდან გადმორიცხულ ფულს იმიტომ ვიღებ, რომ ნაკლები ტანკი იყიდონო.** ყველანი რუსეთის აგენტები არიან და ეს აგენტები ვერასოდეს მოვლენ საქართველოს ხელისუფლებაში! მარტო ის რად ღირს, ხოშტარიას პარტიას „დროა“, ანუ იგივე „ВРЕМЯ“ რომ ჰქვია და არაფერი გახსენდებათ?



— ჩიორა თაქთაქიშვილის მოწოდებით, ხალხმა მაღაზიებში არ უნდა შეიძინოს რუსეთიდან შემოტანილი პროდუქტი...

— ამათ რუსეთიდან ფული და სიკეთეები უნდა მიიღონ, ხოლო ხალხმა პროდუქტი არ იყიდოს და შიმშილით დაიხოცოს? სააკაშვილიდან დაწყებული, რომელიც აქ სიტუაციის ასარევად და ომის დასაწყებად ჩამოვიდა, ესენი რუსულ ფულსაც მოჰკიდებენ ხელს და რუსულ პროდუქტსაც, ამერიკულსაც, ფრანგულსაც — ნებისმიერს, ოღონდაც ძირს დასცენ ქართველი ხალხი. ომის გაჩაღებაც ამიტომ უნდათ — თვითონ არ იომებენ, ჩვენს შვილებს გაწირავენ და როცა ხალხი გაწყდება, მერე სათავეში დასხდებიან. ასე რომ, უგუნურია, ვინც კვლავ ნაციონალურ მოძრაობას უჭერს მხარს, ჰგონიათ, მართლა დაგვავიწყდა მათ მიერ ხალხის წამება, გაუპატიურება, ქუჩებში მკვლელობა ან ბიზნესების წართმევა? ვითომ კრიმინალურ სამყაროს რომ ებრძოდნენ და თავად იყვნენ კრიმინალები, ვითომ დემოკრატიას რომ აშენებდნენ და სინამდვილეში დიქტატურას ამყარებდნენ...

— რუსულ ფილმებში მონაწილეობაზე უარს ამბობთ?

— სადაც ჩავდივარ, აფხაზეთსა და სამაჩაბლოზე საკუთარ პოზიციას ვაფიქსირებ, მაგრამ ჩემს პროფესიაზე უარს არ ვიტყვი. ხელოვან ადამიანებს ბნელი ძალები ბნელ აზრებს თავს ნუ ახვევენ.

მთავრობის დანაშაულია, რომ თავის დროზე ამათ ბოლო არ მოუღო, არ დაშალა და ნიურნბერგის პროცესი არ მოუწყო...

ესენი პარტია კი არა, ჩვენს ქვეყანაში დაბანაკებული მტერია. ხალხი უნდა გამოფხიზლდეს, რათა მტარვალებსა და მკვლელებს ერთხელ და სამუდამოდ წირვა გამოუყვანოს! **ფრთხილად ვიყოთ, ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ პროვოკაციები იგეგმება აქაც, დასავლეთშიც და რუსეთშიც.**

— სააკაშვილი თუ გაათავისუფლეს, რა პროცესები დაიწყება? ხალხს საეჭვოდ ეჩვენა იუსტიციის მინისტრის განცხადება — გადაწყვეტილებას იღებს სასამართლო, რომელმაც სააკაშვილს სასჯელი ან უნდა გადაუვადოს, ან გაათავისუფლოსო. ნუთუ, საკითხი ასე დადგა — ან გადავადება, ან გათავისუფლება?

– სააკაშვილი არ უნდა გაუშვან, რადგან, სადაც არ უნდა წავიდეს, მაინც ჩვენი მტერი იქნება. უფრო მეტიც, კომფორტულ ციხეში კი არა, იქ უნდა ჩასვან, სადაც თვითონ აწამებდა ადამიანებს!

„ხოშტარიას პარტიას „დროა“, ანუ იგივე „ВРЕМЯ“ ჰქვია და არაფერი გახსენდებათ?!“

ესაუბრა
ქეთევან ხამიტაშვილი

კვირგვინოსნები

ნინო ლომჯარია
სახალხო დამცველი

ჩემთვის გასაკვირია, რატომ უკვირთ ამ ქვეყანაში, იქ, სადაც 300 000-ზე მეტი დევნილია და ათასობით ადამიანი დაიღუპა რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტების შედეგად, **საქართველოს მოქალაქეებს რუსეთის ხელისუფლების და მოქალაქეების მიმართ ნეგატიური განწყობები რომ ჰქონდეთ?** ძალიან ბუნებრივია, რომ შეიძლება სიყვარული არ გამოხატონ მოქალაქეებმა, მაგრამ, რა თქმა უნდა, ეს უკანონო ფორმებში არ უნდა გადაიზარდოს. „ინტერპრესნიუსი“

გიორგი მოზრონიძე
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი

ქართველების უმეტესობისთვის სანუკვარი ოცნება რომ ახდეს და რუსეთი დაიშალოს, **მზად ვართ თავისუფალი ჩრდილოეთ კავკასიის მეზობლად ცხოვრებისთვის?** რას ვუხერხებთ თუნდაც **კადიროვს,** რომელსაც საბრძოლო გამოცდილება აქვს და საქართველოს მიმართაც გამოუხატავს ინტერესი? **ჩრდილოეთ კავკასიიდან მომავალ საფრთხეებს როგორ ვპასუხობთ?** „კვირის პალიტრა“

ვახტანგ კალოიანი
„ევროპული საქართველოს“ წევრი

ხელისუფლებამ მოახერხა პრობლემების შექმნა არამარტო ჩვენს სტრატეგიულ პარტნიორ უკრაინასთან, არამედ მთელ დასავლურ სამყაროსთან. რეალურად, **ყველაზე დიდ მტერთან, რუსეთთან გვტოვებს პირისპირ საერთაშორისო მხარდაჭერის გარეშე.** ჩვენი მთავარი ამოცანაა, რომ **დროულად და უსაფრთხოდ შევცვალოთ „ოცნების“ ხელისუფლება,** რათა სასიცოცხლო საფრთხეები ავაცილოთ ქართულ სახელმწიფოს. „აიპრესი“

ნიკა სიმონიშვილი
საია-ს ხელმძღვანელი

ნებისმიერი კანონი, მაშინ, როცა სახელმწიფო ინსტიტუციები მართულია, **ვერ უზრუნველყოფს დეოლიგარქიზაციას.** პირიქით, იმ ავტორიტარულ და ოლიგარქიულ სისტემას, რომელიც დღეს ქვეყანაში გვაქვს, უფრო გააძლიერებს. „კვირის პალიტრა“

№17 (141) ★ 2022 წლის 15 აგვისტო ★ გამოდის 2003 წლიდან

ზელენსკი – ეს არის სააკაშვილი დღეს!

მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის აგრესიას ვერ უმკლავდებიან და ქვეყანა თავზე ემხობათ, უკრაინის ხელისუფლების მაღალჩინოსნები კვლავ იცლიან ქართული სახელმწიფოსათვის შეურაცხყოფის მისაყენებლად და საქართველოს შინაურ საქმეებში ცხვირის ჩასაყოფად.

ზელენსკიმ, სააკაშვილის მსგავსად, პირნათლად მოიხადა საკუთარი ვალი რუსეთის წინაშე!

ნაც-უკრაინელი პოლიტიკური „პოდონოკების“ გასაგონად!

მაგალითად, **უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მრჩეველმა მიხაილო პოდოლიაკმა** გასულ კვირას საქართველოს ხელისუფლებას თითი დაუქნია — **თქვენთვისვე ჯობს, საჯარო გამოსვლებში უკრაინასთან დაკავშირებით ტონი შეცვალოთ!**

გესმით? ზელენსკის ხელისუფლების „მოლაპარაკე თავებმა“ — **პოდოლიაკმა, არესტოვიჩმა, არახამიამ, გონჩარენკომ, ერმაკმა, დანილოვმა** და სხვებმა ქართულ სახელმწიფოს თავლაფი უნდა ასხან, საქართველოს ხელისუფლება კრემლთან თანამშრომლობაში ყოველგვარი მტკიცებულებების გარეშე დაადანაშაულონ, **ლორთქიფანიძისა და ადეიშვილის მსგავსი ნაცკრიმინალები** სახელმწიფო თანამდებობებზე დანიშნონ, **„ქილერა“ მუხაძის მსგავსი მწამებელი ჯალათები** პოლიტიკურ დევნილებად შერაცხონ და ტონი კიდევ საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა შეცვალოს!

საქართველოს ხელისუფლებამ ტონი უნდა შეცვალოს კი არა, პირიქით, ტონი უნდა გაამკაცროს და პოდოლიაკის მსგავსი პოლიტიკური „პოდონოკები“ ოფიციალურად გამოაცხადოს ქართული სახელმწიფოს მტრებად!

ძალიან საინტერესოა, რას და ვის უფრთხილდება საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ზელენსკის ხელისუფლებაში მოკალათებულ საქართველოს მტრებს საკადრის პასუხს არ სცემს?

კი მაგრამ, **პოდოლიაკებმა, არახამიებმა და არესტოვიჩებმა, გონჩარენკოებმა და დანილოვებმა,** რომლებიც დაუფარავად ცდილობენ საქართველოს ომში ჩათრევას და ძალისხმევას არ იშურებენ, რათა ქართულ სახელმწიფოს საერთაშორისო ასპარეზზე „რუსეთის მოკავშირის“ იარლიყი მიაკერონ, კიდევ რაღა უნდა ქნან იმისათვის, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ისინი ქართული სახელმწიფოს მტრებად და პერსონა ნონ-გრატებად გამოაცხადოს?!

სხვათაშორის, ზელენსკიმ უკრაინის რადას რამდენიმე დეპუტატს, მათ შორის, **არახამიას, გონჩარენკოსა** და სააკაშვილის ახალ ცოლს **ლიზა იასკოს** დიპლომატიური პასპორტები ჩამოართვა იმ მიზეზით, რომ ისინი ომის დროს უსაქმოდ მოგზაურობენ საზღვარგარეთ, ანუ, როცა უკრაინული ქალაქები იბომბება და უკრაინელები ყოველდღიურად იხოცებიან, **არახამია, გონჩარენკო და სააკაშვილის** ცოლი „ევროპებში“ და „ამერიკებში“ დაიარებიან გასართობად და საშოპინგოდ.

აქედანაც ჩანს, როგორ ადარდებთ უკრაინისა და უკრაინელების ბედი **კოლექტიურ არახამიებს,** რომლებიც ქართულ სახელმწიფოს ყურიდან ენას უყოფენ და საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს, უპირველეს ყოვლისა კი, ბიძინა ივანიშვილს ემუქრებიან — ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ამერიკამ და ევროკავშირმა სანქციები დაგიწესოთო!

ბევრს მართლა გულწრფელად უკვირს, როგორ იცლიან უკრაინის ხელისუფლების ლიდერები საქართველოს ხელისუფლებაზე თავდასხმისა და ქართულ პოლიტიკაში ხელების ფათურისათვის, როცა ქვეყანაში ომი აქვთ და მარტო ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის კი არა, მთლიანად სახელმწიფოებრიობის დაკარგვის საფრთხის წინაშე დგანან?

საქმე ის არის, ზელენსკიმ, პოდოლიაკმა, არესტოვიჩმა, არახამიამ და მათმა ბანდამ თავიანთი საქმე უკვე გააკეთეს და დაკისრებული მისია პირუთვნელად შეასრულეს — უკრაინა აქციეს რუსეთისა და კოლექტიური დასავლეთის ომის პოლიგონად, რითიც ცალკე კრემლი ახეირეს და ცალკე — თეთრი სახლი, საკუთარი ქვეყანა და ხალხი კი დალუპეს!

კი, როგორც სააკაშვილისა

გაგრძელება ბოლო გვერდზე

ანასტას მიქოიანი:

СТАЛИН – ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ!

დასაწყისი იხ. „გენერალისიმუსი“ №10-16

პროფესორი სვიმონ მასხარაშვილი ნიკიტა ხრუშჩოვის იმ სულელური პოლიტიკის შესახებ აგრძელებს საუბარს, რასაც საბჭოთა წარმოებისა და, ზოგადად, ეკონომიკის ნგრევა მოჰყვა:

სვიმონ მასხარაშვილი:

ხრუშჩოვის მიერ არტელების გაუქმებას მოჰყვა ის, რომ საბჭოთა კავშირში ნორმალურ უნიტაზსა და ნიჟარას ვერ იშოვიდი!

— მიუხედავად იმისა, რომ 1934 წლიდან საბჭოთა კავშირში ტელევიზია, ფაქტობრივად, არსებობდა, მიჩნეულია, რომ ტელევიზორი ოჯახებში სწორედ ნიკიტა ხრუშჩოვის დროს გაჩნდა. სტალინი არ ჩქარობდა და მეცნიერულად სწავლობდა ტელევიზიის ზემოქმედების როლს ადამიანის ფსიქიკაზე. ბელადი ფიქრობდა, რომ საბჭოთა კავშირის იმ რეგიონებსა და მოკავშირე რესპუბლიკებში, სადაც ძირითადი სატრანსპორტო საშუალება ჯერ კიდევ აქლემი და ცხენი იყო და ხალხს ელემენტარული განათლება არ ჰქონდა, მოსკოვიდან პირდაპირი ჩართვების განხორციელებას შესაძლოა, გამოეწვია ერთგვარი შოკი ან მოსახლეობის გაღიზიანება... ხრუშჩოვის დროს გამოვიდა ლეგენდარული **„გაზ-21“**, ანუ **„ვოლგა“ და „ჩაიკა“**, რომლებმაც 1956 წელს პარიზის ავტომობილების გამოფენაზე თავის კლასში პირველი ადგილები აიღეს. „ვოლგამ“ ეს აღიარება მოიპოვა „სედანებს“ შორის, ხოლო „ჩაიკამ“ — „ლიმუზინებს“ შორის. საინტერესო ის არის, რომ „ჩაიკა“ კერძო გაყიდვაში არასოდეს ყოფილა, ხოლო ის „ვოლგა“, რომელმაც პარიზში გაიმარჯვა, სულ რამდენიმე ასეული ცალი გამოუშვეს და სუყველა ცეკას წევრებსა და მაღალი თანამდებობის პირებს ჩამოურიგეს!

— მაშ, ხალხი რომელ „ვოლგას“ ყიდულობდა?

— ის „ვოლგა“, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა და „სედანების“ კლასში პირველი ადგილი აიღო, გახლდათ ერთ-ერთი პირველი ავტომობილი, რომლის გადაცემათა კოლოფი ავტომატურ რეჟიმში მუშაობდა და მანქანას სჭირდებოდა ძალიან მაღალი ხარისხის ბენზინი. ეს სწორედ ის მოდელი იყო, რომლითაც პუტინმა ბუში მოსკოვში გაასეირნა. ასეთი „ვოლგა“ გაყიდვაში არც ჩაუშვიათ და გაყიდეს მხოლოდ ის „ვოლგები“, რომლებიც ჩვენ ყველას გვახსოვს... გარეგნულად მათ შორის არავითარი სხვაობა არ ყოფილა, მაგრამ ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის მხრივ სრულიად განსხვავებულ მოდელებთან გვქონდა საქმე.

— რატომ ვერ ჩაუშვეს გაყიდვაში კონკურსში გამარჯვებული „ვოლგის“ მოდელი?

— ეს „ვოლგები“ სტალინის დროს იყო დაპროექტებული და მოითხოვდა განსხვავებული ტიპის ბენზინგასამართ სადგურებსა და ბენზინს. ხრუშჩოვმა თავდაპირველად ე.წ. ავტომატიკაზე მომუშავე „ვოლგები“ კი გამოუშვა, მაგრამ მაღალი კლასის ბენზინგასამართი სადგურების ქსელი არ შექმნა და მაღალი კლასის ბენზინიც არ აწარმოეს. აქედან გამომდინარე, კონკურსში გამარჯვებული „ვოლგების“ გამოშვება შეწყდა, რამაც საბჭოთა მანქანათმშენებლობას პერსპექტივა ჩაუკლა. ამიტომაა დღევანდელი რუსეთის მანქანათმშენებლობა წყალწაღებული, ამიტომაც ვერ უძლებდა კრიტიკას ვერცერთი საბჭოთა მანქანა — ვერც „გაზ-24“ და ვერც „ჟიგული“, რომელიც საშუალო კლასის „ფიატის“ ძალიან ცუდი კლონი იყო.

— ისე, ხრუშჩოვს ახასიათებდა რაღაცის ამოჩემება...

— აი, მაგალითად, **მიხეილ კალატოზიშვილის** ფილმმა **„მიფრინავენ წეროები“** 1958 წელს კანის კინოფესტივალზე „ოქროს პალმის რტო“ მოიპოვა. არცერთ საბჭოთა

ისტორიკოსის თვალით ★

ფილმს ასეთი აღიარება არ ღირსებია, მაგრამ იმის გამო, რომ ხრუშჩოვს ეს ფილმი არ უყვარდა, აღნიშნული წარმატების შესახებ „იზვესტიის“ ბოლო გვერდზე სამიოდე სტრიქონი დაბეჭდეს და ისიც ყოველგვარი სურათის გარეშე. არც მისი რეჟისორი უხსენებიათ სადმე და არც სცენარის ავტორი.

— რატომ არ უყვარდა ეს ფილმი ხრუშჩოვს, იმიტომ, რომ რეჟისორი ქართველია?

— სულელი ნიკიტას ლოგიკით, არ შეიძლებოდა საბჭოთა ჯარისკაცი დაღუპულიყო და მერე მისი საცოლე სხვაზე გათხოვილიყო. ოფიციალურმა ცენზურამ ფილმი ვერ დაბლოკა, მაგრამ დაბლოკა ხრუშჩოვმა, რომელმაც ვერონიკას როლის შემსრულებელ მსახიობს **ტატიანა სამოილოვას** გზები გადაუკეტა და სანამ ხელისუფლებაში იყო, არ გაახარა. ხალხმა ხრუშჩოვის დამხობის, კერძოდ, 1964 წლის შემდეგ გაიგო, რომ **მიხეილ კალატოზიშვილის** ფილმს ასეთი წარმატება ხვდა წილად. მოკლედ, კაცს ჰქონდა ყველას და ყველაფრის მიმართ იდიოტური მიდგომები. აი, მაგალითად,

ხრუშჩოვმა ერთ დღეს გადაწყვიტა, რომ აღარ იყო საჭირო გრანდიოზული მშენებლობები – პოლარული რკინიგზის გაყვანა, არხებით რუსეთის უდიდესი მდინარეების ერთმანეთთან დაკავშირება, რის შემდეგაც გააჩერა ეს მილიარდიანი პროექტები და ყველაფერი მიმართა ე.წ. ხრუშჩოვკების მშენებლობისკენ.

კომუნალური ბინების კერძო ბინებით ჩანაცვლების პროექტი სტალინს დაწყებული ჰქონდა ისე, რომ ქალაქების არქიტექტურა არ დამახინჯებულიყო, მაგრამ ხრუშჩოვმა არავის არაფერი ჰკითხა.

სტალინური არქიტექტურა ერთ-ერთი საუკეთესო და გამორჩეულია, ხოლო „ხრუშჩოვკები“ არის მარაზმი, რომელიც საქართველოს გარდა თითქმის ყველგან აიღეს.

— კიდევ რა სიგიჟე და აკვიატება სჭირდა ხრუშჩოვს?

„მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმმა „მიფრინავენ წეროები“ 1958 წელს კანის კინოფესტივალზე „ოქროს პალმის რტო“ მოიპოვა, მაგრამ იმის გამო, რომ ხრუშჩოვს ეს ფილმი არ უყვარდა, აღნიშნული წარმატების შესახებ „იზვესტიის“ ბოლო გვერდზე სამიოდე სტრიქონი დაბეჭდეს!“

ვასილ მჟავანაძის დიდი მეცადინეობით, საქართველო ერთადერთი რესპუბლიკა იყო, სადაც არტელები არ დახურულა!

— „ხრუშჩოვკების“ მშენებლობის პროცესში ნიკიტას ძალიან მოეწონა ბლოკი და ისე, რომ პოლიტბიურომ ამის შესახებ არაფერი იცოდა, მასობრივად დაიწყო აგურის ქარხნების დაკეტვა იმავე სქემით, როგორც 6 მილიონი ძროხა და 7 მილიონი ცხენი დახოცა... მერე როცა საბჭოთა კავშირს აგურის წარმოება დასჭირდა, იძულებული გახდნენ, უცხოეთიდან შემოეტანათ, რადგან ხრუშჩოვის ხელში აგურის წარმოების ტექნოლოგიაც კი დავიწყებული იყო. ნიკიტა ხრუშჩოვმა ასევე აითვალწუნა არტელებიც, სადაც ფართო მოხმარების პროდუქციას აწარმოებდნენ და მათი გაუქმების ბრძანებაც გასცა — აქაოდა, კაპიტალისტური გადმონაშთიაო!

— ისე, ვასილ მჟავანაძის დიდი მეცადინეობით, საქართველო ერთადერთი რესპუბლიკა იყო, სადაც არტელები არ დახურულა.

— საქართველოში მართლაც ყველაფერი ძველებურად დარჩა, ხოლო ბალტიისპირეთში არტელები შეფუთეს და სხვა სახე მისცეს. არტელების დახურვამ ის შედეგი გამოიღო, რომ ხალხმა ავტომატურად დაიწყო ჩეხური, აღმოსავლეთ გერმანული და იუგოსლავიური პროდუქციის შეძენა, რაც საბჭოთა კავშირიდან დიდძალი ფულის გადინების მიზეზი გახდა, უფრო მეტიც, საბჭოთა კავშირში ნორმალურ უნიტაზსა და ნიჟარას ვერ იშოვიდი!

ასე გაუხსნა გზა ხრუშჩოვმა ჩრდილოვან ეკონომიკასა და ტოტალურ კორუფციას და ასე შეირყა იმ ქვეყნის საფუძვლები, რომელიც მსოფლიოს აზანზარებდა!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე



ცნობილია, რომ 1940 წელს ბერლინში მოლოტოვი ჰიტლერს შეხვდა, დაგეგმილი იყო თუ არა საბჭოეთსა და გერმანიას შორის თავდაუსხმელობის პაქტის დადების შემდეგ სტალინისა და ჰიტლერის შეხვედრა?

ასეთი შეხვედრისთვის სამზადისი არ ყოფილა, თუმცა, **„საბჭოთა ხალხების ფიურერთან“ შეხვედრის სურვილი ჰიტლერმა პირველად 1940 წლის ნოემბერში ბერლინში ვიზიტით მყოფ მოლოტოვთან საუბარში გამოთქვა.** ამ შეხვედრის მომხრენი იყვნენ გერმანიის რაიხის საგარეო საქმეთა მინისტრი **ფონ რიბენტროპი** და გერმანიის ელჩი მოსკოვში, გრაფი **ფონ დერ შულენბურგი.** ეს უკანასკნელი სსრკ-სა და გერმანიას შორის ომის სასტიკი მოწინააღმდეგე გახლდათ და გულწრფელად მიიჩნევდა, რომ ორი ლიდერის შეხვედრას სისხლისღვრის თავიდან აცილება შეეძლო.

გერმანიაში საბჭოთა ელჩთან **ვლადიმერ დეკანოზოვთან** სამი კონფიდენციალური დიალოგისას **(1941 წლის 5, 7 და 12 მაისი) შულენბურგი** დეტალურად განიხილავდა ორი სახელმწიფოს ხელმძღვანელის შეხვედრის შესაძლებლობას და სთხოვდა დეკანოზოვს, ამის შესახებ სტალინისთვის ეუწყებინა, მაგრამ უკვე გვიანი იყო — ერთი თვის შემდეგ ომი დაიწყო.

საბჭოთა და გერმანელი დიპლომატების შემდგომი ბედი ერთნაირად ტრაგიკული გახლდათ — საკუთარმა ხელისუფლებამ ორივე სიკვდილით დასაჯა. 1945 წლის იანვარში ჰიტლერის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით **შულენბურგი** ჩამოახრჩვეს, ხოლო **დეკანოზოვი,** როგორც „ხალხის მტერ“ ბერიას თანამზრახველი, 1953 წლის დეკემბერში დახვრიტეს.

საგულისხმოა, რომ თავად სტალინს არასოდეს გამოუთქვამს ჰიტლერთან შეხვედრის სურვილი.



30-იანი წლების ბოლოს არმიაში რეპრესიები ქართველ მხედართმთავრებსაც შეეხო. ვინ იყვნენ ისინი?

ქარიშხლიანი 37 წელი ქართველ მხედართმთავრებსაც შეეხო. 1936 წლის ზაფხულში მთელი რიგი ქართველი სამხედრო მეთაურები კრემლში საზეიმო ვითარებაში დააჯილდოვეს. სამხედროებს ორდენები **„საბჭოთა კავშირის მამასახლისმა“ კალინინმა** გადასცა. ცერემონიას ესწრებოდნენ **სტალინი, ვოროშილოვი, მიქოიანი** და საქართველოს კპ(ბ) ცეკას მაშინდელი პირველი მდივანი **ბერია.** ბელადებმა ქართველ მხედართმთავრებთან სამახსოვრო ფოტოც გადაიღეს, რომელიც შემდეგ „პრავდასა“ და სხვა გაზეთებში გამოქვეყნდა. პირველ რიგში, ესენი გახლდნენ კორპუსის, დივიზიისა და ბრიგადის მეთაურები **გიორგი ქუთათელაძე, სოსო ბუაჩიძე და ლეონიდე აგლაძე.** საგულისხმოა, რომ 1940 წლამდე წითელ არმიაში გენერლის წოდება არ არსებობდა. კორპუსის მეთაურის წოდება ახლანდელ **გენერალ-პოლკოვნიკს** შეესატყვისებოდა, დივიზიის მეთაურისა — **გენერალ-ლეიტენანტს,** ხოლო ბრიგადის მეთაურისა — **გენერალ-მაიორს.** წითელი დროშის მეორე ორდენით (იმხანად სხვა ორდენები არ იყო) დაჯილდოვდნენ კორპუსის მეთაური **ნიკოლოზ ბლუაშვილი** და დივიზიის მეთაურები — **მიროტაძე, უგულავა და გიორგაძე.** დაჯილდოებულთა შორის იყო ახალგაზრდა მაიორი **კონსტანტინე ლესელიძეც** — დიდი სამამულო ომის მომავალი გმირი, ერთადერთი სამხედრო, რომელსაც რეპრესიები არ შეხებია. როგორც სარდალსა და ჯარისკაცს შეეფერება, იგი ბრძოლის ველზე დაიღუპა.

რეპრესიების მსხვერპლი **გიორგი ქუთათელაძე** ბრწყინვალე მხედართმთავარი გახლდათ. იგი სულ 44 წლის იყო და მის ტალანტს ომის წლებში გაფურჩქვნა არ დასცალდა. ქუთათელაძე საკადრო ოფიცერი იყო. მან კადეტთა კორპუსი და ყაზანის იუნკერთა სასწავლებელი დაამთავრა. პორუჩიკის ჩინით მონაწილეობდა პირველ მსოფლიო ომში. მამაცობისათვის გიორგის ჯვრით დაჯილდოვდა, რევოლუციის პირველი დღეებიდან იგი წითელი არმიის სათავეებთან იდგა. დაამთავრა მსროლელთა უმაღლესი კურსები „ვისტრელი“, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იმ პერიოდის გენერალური შტაბის აკადემია. წლების განმავლობაში მეთაურობდა პირველ ქართულ დივიზიას, იყო ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის სარდლის მოადგილე. დაპატიმრებამდე მცირე ხნით ადრე ქალაქ კრასნოდარში კორპუსის მეთაურად დანიშნეს. იქვე დაატუსაღეს და ეტაპით გააგზავნეს თბილისში. **უკანასკნელ, რუსულად დაწერილ წერილში, რომლის გამოგზავნაც ქუთათელაძემ ორთაჭალის ციხიდან მოახერხა, სტრიქონებს შორის მომცრო ქართული ასოებით ეწერა — „არა-ვი-თა-რი და-ნა-შა-ული არ მი-მი-ძღვის“.** ქუთათელაძეს, მის ბედქვეშ მყოფი ამხანაგების მსგავსად, **„ათი წელი მიმოწერის გარეშე“** მიუსაჯეს, რაც ჩეკისტურ ჟარგონზე დახვრეტას ნიშნავდა.

მართალია თუ არა, რომ 1924 წელს ავტოავარიაში დაღუპული ცნობილი რევოლუციონერი კამო ი.ბ. სტალინის პირადი განკარგულებით მოკლეს?

კამო 1924 წელს კი არა, 1922 წლის ზაფხულში დაიღუპა. ნამდვილად არსებობს ვერსია, რომლის მიხედვითაც ვერის დაღმართზე ველოსიპედით მიმავალი კამო შემთხვევით არ აღმოჩენილა მანქანის ბორბლებქვეშ. **აღნიშნული ვერსია, პირველ რიგში, ეფუძნება იმ გარემოებას, რომ აღსასრულამდე მცირე ხნით ადრე კამო სტუმრად იმყოფებოდა ცნობილ ჩეკისტ გიორგი ათარბეგოვთან.** მეორეც — თბილისში იმხანად სულ ორიოდე მანქანა მოძრაობდა და მათ ბორბლებქვეშ მოხვედრა არც ისე იოლი გახლადთ. გარდა ამისა, ავტომანქანა, რომელიც ველოსიპედზე ამხედრებულ კამოს დაეჯახა, უკვალოდ გაუჩინარდა.

ჩვენი მოსაზრებით, **ფრიად საეჭვოა, რომ სტალინს ამ უბედურ შემთხვევასთან რაიმე კავშირი ჰქონდეს. ამას კატეგორიულად უარყოფდა თავად კამოს ღვიძლი და ჯავაირა ხუტულაშვილი, რომელიც სხვა ნათესავებთან ერთად ბელადის კეთილგანწყობითა და მხარდაჭერით სარგებლოდა.** 30-იანი წლების ბოლოს ჯავაირა რაღაც უმართებულო საქციელის გამო პარტიიდან გარიცხეს. ეს ამბავი სტალინმა შეიტყო, უმალ თბილისში დარეკა და უბრძანა, დაუყოვნებლივ აღედგინათ ჯავაირა პარტიის რიგებში და ბოდიში მოეხადათ **„დამსახურებული ქალბატონის, დაუვიწყარი კამოს დისათვის...“** აქვე უნდა ითქვას, რომ **სტალინი და კამო** თანამემამულენი იყვნენ — ორივე გორში დაიბადა. კამო იოსებ ჯუღაშვილზე სამი წლით უმცროსი გახლდათ და იატაკქვეშა სამუშაოებში სწორედ კობამ ჩართო. თავად ასწავლიდა რუსულს და სახელი **„კამოც“** მან შეარქვა. საქმე ისაა, რომ რუსულად მეტყველებისას კამო **„Кому“**-ს ნაცვლად მუდამ **„Камо“**-ს წარმოთქვამდა, რაც ძალზე ამხიარულებდა მის მასწავლებელს.

1922 წელს კამოს საქართველოს საბაჟოს უფროსის მოკრძალებული პოსტი ეკავა, კობა კი უკვე პარტიის გენერალური მდივანი იყო. ჰქონდა, რა საფრთხეს წარმოადგენდა ძლევამოსილი გენმდივნისთვის მოკრძალებული მებაჟე?

კამოს დაკრძალვაზე სტალინმა სამგლოვიარო გვირგვინი გააგზავნა. **აბელ ენუქიძე** კი იმ დღეებში წერდა, რომ **„კობა ძალზე აღელვა და დაამწუხრა ამხანაგი კამოს უაზრო სიკვდილმა, რის გამოც მთელი დღის განმავლობაში ადგილს ვერ პოულობდა“.** თუკი კამო მართლაც „ლიკვიდირებულ“ იქნა, ის უფრო საქართველოში შიდა გარჩევებს შეეწირა, ხოლო გენმდივან სტალინს მის სიკვდილთან ხელი არ ჰქონია.

ჰყავდა თუ არა სტალინს უკანონო შვილები?

ასეთი ლეგენდა ნამდვილად არსებობს, თუმცა, დოკუმენტურად არ დასტურდება. თანაც საქმე ეხება არა ტურუხანსკს, არამედ სტალინის გადასახლებას 1909 წლის მარტში **არხანგელსკის გუბერნიის სოფელ სოლვიჩეგოდსკში,** საიდანაც იგი ორი თვის შემდეგ გაიქცა.

ცნობილია, რომ 1910 წლის მარტში სტალინი ისევ დააპატიმრეს და ბაქოს ბაილოვის ციხეში 6 თვის ყურყუტის შემდეგ კვლავ გაამწესეს სოლვიჩეგოდსკში, სადაც იგი ახალგაზრდა ქვრივის **მარია პროკოფიევნა კუზაკოვას** სახლში ცხოვრობდა. მარიას ქმარი რუსეთ-იაპონიის ომში დაეღუპა. ცნობილია, აგრეთვე, რომ 1911 წელს კუზაკოვას შეეძინა ვაჟი, რომელსაც **კონსტანტინე** დაარქვეს. ვარაუდობენ, რომ ბავშვის მამა გადასახლებაში მყოფი იოსებ ჯუღაშვილი იყო.

ოქტომბრის გადატრიალების შემდგომ **მარია კუზაკოვამ** რაღაც გზებით შეიტყო, თუ ვინ გახდა მისი ყოფილი მდგმური და წერილი გაუგზავნა მოსკოვში, მოკლე ხანში კი სტალინისგან ფულადი დახმარება მიიღო.

20-იანი წლების ბოლოს **კონსტანტინე კუზაკოვმა** ბელადის ხელშეწყობით ჩააბარა ლენინგრადის ფილოსოფიის, ლიტერატურისა და ხელოვნების ინსტიტუტში და წარჩინებით დაამთავრა იგი. თუმცა, ზემოთქმულზე დაყრდნობით მცდარი იქნებოდა, გვეფიქრა, თითქოს სტალინი ამგვარი საქციელით თავის მამობას აღიარებდა. სავსებით შესაძლებელია, რომ კუზაკოვების ოჯახს იგი მადლიერების ნიშნად ეხმარებოდა. **კონსტანტინე კუზაკოვის** ბედი კი შემდეგნაირად წარიმართა. 1932 წელს იგი პარტიის წევრი გახდა. 30-იანი წლების ბოლოს ჟდანოვის ინიციატივით მუშაობა დაიწყო სკპ(ბ) ცეკაში, სადაც პროპაგანდის სამმართველოს უფროსის მოადგილეობამდე მიაღწია. მონაწილეობდა დიდ სამამულო ომში, რომლის დასასრულ გვარდიის პოლკოვნიკის წოდება მიიღო და წითელი ვარსკვლავისა და სამამულო ომის პირველი ხარისხის ორდენებით დაჯილდოვდა. **1947 წელს „სიფხიზლის მოდუნებისათვის“ პარტიიდან გარიცხეს, მაგრამ მალევე აღადგინეს.** უკანასკნელ წლებში მუშაობდა მოსკოვის გამომცემლობა „ისკუსტვოს“ დირექტორად. მისი სიკვდილის თარიღი უცნობია. **მარია პროკოფიევნა კუზაკოვა** 1941 წელს დაიღუპა ლენინგრადზე გერმანული ავიაციის მიერ განხორციელებული ერთერთი იერიშისას.

კიდევ ერთი საგულისხმო მომენტი — **კონსტანტინე კუზაკოვი** ატარებდა მამის სახელს **„ოსიპოვიჩი“** („ოსიპი“ „იოსების“ რუსული ფორმა გახლავთ), თუმცა, 1932 წელს აღებულ ახალ პასპორტსა და პარტბილეთში მამის სახელი **„სტეპანოვიჩად“** შეიცვალა.



არის თუ არა გადაღებული სტალინის როლის შემსრულებელი მიხეილ გელოვანი სხვა ფილმებშიც?

საბჭოთა კავშირის სახალხო არტისტი, სტალინური პრემიის ოთხგზის ლაურეატი **მიხეილ გელოვანი** თეატრის მსახიობი გახლდათ. 1913 წლიდან (დაიბადა 1893 წელს) გამოდიოდა ბათუმის, ქუთაისის, თბილისის თეატრების სცენებზე, ხელშეკრულებით მუშაობდა ბაქოსა და მოსკოვშიც. კინოში გადაღება 1924 წლიდან დაიწყო, თუმცა, ძირითადად, ეპიზოდურ როლებში მონაწილეობდა. ერთხელ კინოსინჯების დროს (გელოვანი ბიუროკრატი სახლმმართველის უარყოფით-კომედიურ ეპიზოდურ როლს ასრულებდა) რეჟისორმა ყურადღება მიაქცია ბელადთან მის საოცარ მსგავსებას. იმ წუთიდან კინოკარიერაში გელოვანის აღმასვლა დაიწყო, თუმცა, გამუდმებით სტალინის როლის შესრულება უწევდა, ხოლო მისი კომედიური ამპლუა სამუდამოდ წარსულს ჩაბარდა.

გელოვანმა სტალინის როლი შეასრულა ფილმებში: **„დიადი დაფიონი“, „კაცი თოფით“** (1938 წ.), **„მთავრობის წევრი“** (1940 წ.), **„ბრძოლა ცარიცინისათვის“** (1942 წ.), **„ფიცი“** (1945 წ.), **„ბერლინის დაცემა“** (1950 წ.), **„დაუვიწყარი 1919“** (1952 წ.) და სხვ. ბელადის როლს თამაშობდა იგი მოსკოვის თეატრების სცენებზეც. მიხეილ გელოვანი მაინც ტრაგიკული ბედის მსახიობი გახლდათ, მას თავისი კაშკაშა კომედიური ნიჭის გამომჟღავნების საშუალება არ მიეცა. თანაც, სტალინის აღსასრულის შემდგომ, კინემატოგრაფიის დატოვება მოუხდა, რადგან ფილმები მისი მონაწილეობით მკაცრად აიკრძალა. თავად მსახიობის გარშემო კი სრული ვაკუუმი შეიქმნა — **გუშინდელმა ნაცნობ-მეგობრებმა აშკარად უგანეს. მიხეილ გელოვანი თავისი პროტოტიპის გარდაცვალებიდან სამი წლისთავზე, ბელადის დაბადების დღეს — 1956 წლის 21 დეკემბერს გულის შეტევით დაიღუპა. როგორც ჩანს, სტალინის როლიდან გამოსვლა ვეღარ შეძლო.**

ზელენსკი – ეს არის სააკაშვილი დღეს!

ზელენსკი პოდოლიაკის, შმიგალის, ერმაკისა და არახამიას გარემოცვაში

დასაწყისი პირველ გვერდზე

და მისი ბანდის ფუნქცია იყო, საქართველოდან გაყვანილი რუსული სამხედრო ბაზები უკან დაებრუნებინათ და კოდორის ხეობა და ახალგორის რაიონი რუსეთისათვის ჩაებარებინათ, სწორედ ასე წარმოადგენდა **ზელენსკისა და მისი ბანდის** ფუნქციას უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო ბაზების გაჩენა და დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების გადასვლა კრემლის დაქვემდებარებაში!

ეს გეგმა უკვე შესრულებულია და **ზელენსკიმ, სააკაშვილის მსგავსად,** პირნათლად მოიხადა საკუთარი ვალი რუსეთის წინაშე!

ცნობილმა სომეხმა რევოლუციონერმა, დაშნაკმა და ბოლშევიკმა, საბჭოთა კავშირის ვაჭრობის სახალხო კომისარმა ანასტას მიქოიანმა 1939 წელს გაზეთ „პრავდაში“ გამოაქვეყნა წერილი სათაურით „სტალინი – ეს არის ლენინი დღეს“, რომელშიც იოსებ ბესარიონის ძეს ხოტბას ასხამდა და ოსანას უმღეროდა. შესაძლოა, სტალინი არც არასოდეს ყოფილა ლენინი, მაგრამ ზელენსკი – ეს არის სააკაშვილი დღეს!

როგორც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ სააკაშვილი და მისი ბანდა ეუბნებოდნენ საქართველოს მოსახლეობას — **ომში გავიმარჯვეთ, რადგან რუსეთმა მიზანს ვერ მიაღწია და ქართული სახელმწიფო ვერ ჩამოშალაო,** სწორედ ასე ელაპარაკებიან ახლა ზელენსკი და მისი ბანდა უკრაინელ ხალხს — **რუსეთს ვამარცხებთ, პუტინმა კიევი ვერ აიღო და უკრაინული სახელმწიფო ვერ დააჩოქაო!**

2008 წლის ომის შემდეგ **როგორც სააკაშვილმა და მისმა ბანდამ გადასცეს რუსეთს საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები და წიაღისეული სიმდიდრეები,** სწორედ ასე უგდებს ხელში ზელენსკის ბანდა რუსეთს **უკრაინის სტრატეგიულ ობიექტებსა და წიაღისეულის საბადოებს!**

მაგალითად, გავლენიანი ამერიკული გამოცემა **„ვაშინგტონ პოსტი“** წერს, რომ უკრაინამ საკუთარი სასარგებლო წიაღისეულის საბადოთა ორი მესამედი სამუდამოდ დაკარგა და **რუსეთი უკვე აკონტროლებს უკრაინის ტერიტორიაზე 12 ტრილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების წიაღისეულის საბადოებს.**

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, **ზელენსკის ხელისუფლებამ** უკრაინაში საკუთარი საქმე უკვე მოილია და მისი უსაქმოდ დარჩენილ წარმომადგენლებს ამიტომაც სცალიათ საქართველოსათვის. ვინ იცის, ზოგიერთი მათგანი, მაგალითად, **არახამია, რომელსაც მალე უკრაინიდან გაქცევა მოუწევს, საკუთარი პოლიტიკური კარიერის საქართველოში გაგრძელებასაც ფიქრობს ისევე, როგორც ეს სააკაშვილმა გააკეთა, როცა საქართველოდან გაქცეული ოდესის გუბერნატორის სკამზე დაჯდა.**

თუმცა, საქართველოს აქ საკუთარი გამყიდველები და მოღალატეებიც ეყოფა, რომ უკრაინის გამყიდველები და მოღალატეებიც არ დაიმატოს!

სხვათაშორის, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ **ზელენსკისა და მის არახამია-პოდოლიაკებს** უკრაინელმა ხალხმა ისე მარტივად შეარჩინოს უკრაინის გაუბედურება, როგორც ქართველებმა შევარჩინეთ სააკაშვილსა და მის ადეიშვილ-კეზერაშვილებს საქართველოს ტერიტორიების რუსეთისათვის ჩაბარება!

ნაც-უკრაინელი პოლიტიკური „პოდონოკების“ გასაგონად!

იოსებ სტალინი მოლოტოვის, მიქოიანის, ვოროშილოვისა და კალინინის ამხანაგურ გარემოცვაში

ზელენსკისა და მისი ბანდის მიმართ უკრაინელი ხალხის განაჩენი გაცილებით მკაცრი და ულმობელი იქნება, ვიდრე ქართველი ხალხის განაჩენი – სააკაშვილისა და მისი ბანდის წევრების მიმართ!

დიახ, ზელენსკის, რომელიც არის სააკაშვილი დღეს, შესაძლოა, ხვალ სააკაშვილის ბედიც კი სანატრელი გაუხდეს, მით უფრო, რომ უკრაინის პენიტენციურ სისტემაში, საქართველოს პენიტენციური სისტემისაგან განსხვავებით, პატიმრების მიმართ არაადამიანური მოპყრობა დღემდე ჩვეულებრივი მოვლენაა.

საერთოდ, საკუთარი ქვეყნისა და ხალხის მტრები ყოველთვის ამთავრებენ ცუდად ან უფრო ცუდად, მაგრამ კარგად არასოდეს ამთავრებენ!

სააკაშვილმა ცუდად დაამთავრა, ზელენსკი კი უფრო ცუდად დაამთავრებს!

ჯაბა ხუბუა

ანასტას მიქოიანი: СТАЛИН – ЭТО ЛЕНИН СЕГОДНЯ!

2022 წლის 15 აგვისტო. № 17 (141)

სარედაქციო კოლეგია
„ასავალ-დასავალის“ საგამომცემლო სახლი. ვებ-გვერდი ინტერნეტში: www. asavali.com ელ-ფოსტა: mail@asavali.com
ფეისბუქი: www. facebook.com/Asavali.com გამოდის 2003 წლის 7 აპრილიდან.

გია ყრუაშვილი: ძალიან მწყდება გული, რომ ქალბატონი ნინო სუხიშვილი ამ პროვოკატორების, სოდომისტებისა და ნარკომანების გვერდით აღმოჩნდა!

მას შემდეგ, რაც ნაცსექტას ქვეყნის გადატრიალება არ გამოუვიდა და სააკაშვილს კოვზი ნაცარში უკვე მერამდენედ ჩაუვარდა, საქართველოში ღიად გაისმის მოწოდებები რუსი ტურისტების ფიზიკური ლიკვიდაციის, მათი შეურაცხყოფისა და დამცირების შესახებ. ამ საშიშ ისტერიას, რომლის უკანაც აშკარად საქართველოს მტრები და უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურები დგანან, უკანასკნელ ხანს ანსამბლ „სუხიშვილების“ ხელმძღვანელი ნინო სუხიშვილიც შეუერთდა, რომელმაც სოციალურ ქსელში ასეთი რამ დაწერა:

„მე, ნინო სუხიშვილი, ეროვნებით ქართველი, სასტიკი წინააღმდეგი ვარ რუსი ეროვნების ადამიანის საქართველოში ლტოლვილად მიღების და, საერთოდ, მათ მიერ ჩემი ქვეყნის საზღვრის გადმოკვეთის, თუნდაც ტურისტის სტატუსით! არ ვარ რუსოფობი! არ ვარ კაცთმოძულე! მესმის, რომ მორიგი რუსი პუტინი არ არის, მაგრამ მე მათ არ ვენდობი და ეს ჩემი უფლება და თავისუფლებაა, რადგან მე მიყვარს ჩემი სამშობლო! დღეგრძელობა საქართველოს! Слава Украине!“

ეროვნული მოძრაობის წევრი და სამოქალაქო აქტივისტი გია ყრუაშვილი, რომელმაც სააკაშვილის რეჟიმის სუსხი და უბედურება პირადად არაერთხელ იწვნია, აცხადებს, რომ ნინო სუხიშვილი, საუბედუროდ, პროვოკატორებისა და საქართველოს მტრების ფეხის ხმას აჰყვა:

— ცხონებული ზვიადი და მერაბი რომ რუსეთის იმპერიას ამხელდნენ და უპირისპირდებოდნენ, დაპირისპირება ის იყო, მაგრამ ოდესმე რომელიმე მათგანს წამოსცდენია და უთქვამს, რუს ტურისტებს ხაჭაპურში ჩავუფურთხოთ და პანღური ამოვკრათო? ამას დღეს ამბობენ **ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძისა და გიგა მაქარაშვილის** მსგავსი სოდომისტები. მოგეხსენებათ, მაქარაშვილმა პირდაპირ გამოაცხადა — გეიც ვიქნები, ტრანსიც ვიქნები და ბისექსუალიც ვიქნებიო! ხოლო ჯაფარიძემ აღიარა — პირი ჩემია და ამ პირით რასაც მინდა, იმას გავაკეთებო!

ძალიან მწყდება გული, რომ ამ პროვოკატორების, სოდომისტებისა და ნარკომანების გვერდით აღმოჩნდა ქალბატონი **ნინო სუხიშვილი,** რომელსაც სხვათაშორის, მაშინ არ გაუპროტესტებია რუსი ტურისტების საქართველოში შემოსვლა, როცა 2008 წლის აგვისტოს ომიდან ორი თვის თავზე სააკაშვილი ლარსის საბაჟო-გამშვებ პუნქტთან დადგა, რუსეთთან სავიზო რეჟიმი ცალმხრივად გააუქმა და რუს ტურისტებს საქართველოში ტელეკამერების წინ პირადად ეპატიჟებოდა!

— როგორც მახსოვს, 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ „სუხიშვილებმა“ გრანდიოზული კონცერტი გამართეს სანკტ-პეტერბურგში და მაშინ არ იყო ჩვენი ქვეყანა ოკუპირებული?

— ფაქტია, რომ ქალბატონ ნინო სუხიშვილს იქ არ გამოუჩენია პრინციპულობა, სადაც საჭირო იყო და ახლა მისი პოზიციონობა ძალიან დაგვიანებულია და ბინძური სუნი ასდის!

— მაინც რა დგას იმ ისტერიის უკან, რომ რუს ტურისტებს შეურაცხყოფა მიაყენონ, მოკლან და ქვეყნიდან გააძევონ?

— ამის უკან დგას ბინძური ფული და პოლიტიკა! ეგრე ბაგრამიანის სომხური ბატალიონის წევრებმა ჩვენ წინააღმდეგ საშინელებები ჩაიდინეს, გაგრაში ქართველების თავებით ფეხბურთი ითამაშეს და მაშინ გავწყვიტოთ სომეხი ტურისტებიც!

„ბაგრამიანის სომხური ბატალიონის წევრებმა გაგრაში ქართველების თავებით ფეხბურთი ითამაშეს და მაშინ გავწყვიტოთ სომეხი ტურისტებიც!“

თურქეთს ნახევარი საქართველო აქვს მიტაცებული, ქრისტიანობისთვის ჯვარს გვაცვეს და რა ვქნათ, თურქებსაც დავერიოთ?

ამიტომაც ვაცხადებ, რომ ეს არის ბინძური პროვოკაცია და მიმაჩნია, რომ, ვინც რუსი ტურისტების საქართველოდან გაყრასა და მკვლელობას ითხოვს, ყველა მოსყიდულია! **საკმარისია, ამათ პუტინმა მილიონები გადმოურიცხოს, ნინო სუხიშვილით დაწყებული, მაქარაშვილითა და ლიაკა ხოშტარიათი დამთავრებული, ყველანი დამწკრივდებიან და ერთ ამბავს ატეხენ — არიქა, ამერიკელი და ევროპელი ტურისტები მოვკლათ და ქვეყნიდან გავაძევოთო!**

ესენი არიან ჩვეულებრივი პოლიტიკური მეძავები, ხოლო მათ შორის ოთხმოცი პროცენტი პირდაპირ სააკაშვილის მეძავი იყო და სწორედ ამის ხარჯზე მოიწყო უზრუნველი ცხოვრება! საინტერესოა, რატომ მაშინ არ გამოთქვა პროტესტი **ნინო სუხიშვილმა,** როცა 2008 წლის 27 დეკემბერს სააკაშვილის საგარეო საქმეთა მინისტრმა **გრიგოლ ვაშაძემ** კრემლში საიდუმლო წერილი გაგზავნა და რუსეთის ხელისუფლებას შესთავაზა — სიტუაციის დათბობის მიზნით, საახალწლოდ კრემლში ანსამბლ „რუსთავს“, „ერისიონს“, რუსთაველის ან მარჯანიშვილის თეატრს გამოგიგზავნითო?

„მამუკა ხაზარაძეს მთელი რკინიგზის ცენტრალი ჩალის ფასად აქვს ნაყიდი და ეს უზარმაზარი ფართი რკინიგზელებს მიაქირავა!“

პირდაპირ ვაცხადებ: **ვინც რუს ტურისტებს ხაჭაპურში უფურთხებს, სუყველა სააკაშვილის ნახმარია! ესენი არიან ნაძირალები და კაცის კაცზე დაქორწინების მომხრენი!** პუტინმა მე რომ მავნო, იმდენი ვის ავნო? იმდენი ნათესავი აფხაზეთიდან გამომიყარა და დამიხოცა, მაგრამ ახლა რუსეთთან ომი საქართველოს მიწასთან გაასწორებს. გამოვიდნენ ერთი ეს ბო...ისშვილები ***(ცენზურა ჩვენია. რედ.)***, ყველაზე მეტს რომ ტლიკინებენ და თქვან, ვინ დაკარგა შვილი რუსეთთან ომში! მაგათ უნდათ ომი სხვისი შვილების ხარჯზე, თორემ თავიანთი შვილები საზღვარგარეთ ჰყავთ გახიზნული. აი, მაგალითად, **მამუკა ხაზარაძეს** მთელი **რკინიგზის ცენტრალი** ჩალის ფასად აქვს ნაყიდი და ეს უზარმაზარი ფართი რკინიგზელებს მიაქირავა. **ეს არის პოლიტიკოსი და ამის პარტიას უნდა ერქვას „ლელო“?** გეკითხებით, ხაზარაძეს უნდა ახლა ომში წასვლა?

კიდევ ერთხელ ვამბობ: ესენი არიან სულგაყიდული მოღალატეები და ფული პუტინმა რომ გადმოურიცხოს, როგორც გამოშტერებულ გოგია და ლიაკა ხოშტარიებს ურიცხავს, ხაჭაპურში ამერიკელ ტურისტებსაც ჩაუფურთხებენ!

„ვინც რუს ტურისტებს ხაჭაპურში უფურთხებს, ყველა სააკაშვილის ნახმარია!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

რამაზ გახოკიძე
პროფესორი

მობილური ტელეფონის ზედაპირზე დიდი რაოდენობით მრავლდება **სხვადასხვაგვარი მიკრობი,** მათ შორის, დაავადების გადამტანებიც. გამოთვლილია, რომ ასეთი **მიკრობების** რაოდენობა **მობილური ტელეფონის ეკრანებზე** 5-ჯერ მეტია, ვიდრე საზოგადოებრივი ტუალეტების უნიტაზებზე. ამიტომ **ხშირად გაწმინდეთ ტელეფონის კორპუსი.** ტელეფონის გამოსხივება არამარტო მოსაუბრეზე მოქმედებს, არამედ ყველაზე, ვინც კი 1-3 მეტრის რადიუსში იმყოფება.

„რეზონანსი“

ანა ჯაბაური
ცოტნე გამსახურდიას მეუღლე

გერმანელი ექიმების რეკომენდაციით, **ცოტნეს გამოჯანმრთელებისთვის აუცილებელია კოლხურ კოშკში მისი დაბრუნება.** ხშირად მეუბნებიან ახლობლები, მეგობრები, რატომ ჩაიგდე თავი ასეთ დღეში, ეს ხომ ადამიანურ ძალებს აღემატება, შეგეძლო, კარგად, ბედნიერად, მშვიდად გეცხოვრაო. მე კი ვფიქრობ, **რა შეიძლება იყოს ამაზე დიდი მადლი ამქვეყნად, რა უნდა გავაკეთო ამაზე უკეთესი, მე ხომ საყვარელი ადამიანის სიცოცხლეს ვდარაჯობ.**

„სარკე“

ვახტანგ ძაბირაძე
ანალიტიკოსი



ჩემი აზრით, „ქართული ოცნება“ **მიხეილ სააკაშვილს 2024 წლამდე ციხეში შეინარჩუნებს,** რა თქმა უნდა, თუ მისი სიცოცხლე სერიოზული რისკის ქვეშ არ დადგა.

„კვირის პალიტრა“

დავით მესხიშვილი
ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციის თავმჯდომარე

საგზაო ინსპექტირების სისტემა მოშლილი კი არ არის, არ არსებობს! **საქართველოში ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა 4-ჯერ აჭარბებს საშუალო ევროპულ მაჩვენებელს,** რაც მიუთითებს, რომ ჩვენ კატასტროფულ მდგომარეობაში ვართ.

„კვირის პალიტრა“

*ცნობილი ჟურნალისტი **მაყვალა ბერიანიძე** დარწმუნებულია, რომ 2003 წლის ე.წ. ვარდების რევოლუცია შევარდნაძის გამოზრდილი ბიჭებისათვის ხელისუფლების გადაბარების გრძელვადიანი სპექტაკლი იყო და შიშობს, რომ ქართველებს საქართველოს წინააღმდეგ საბრძოლველად კიდევ ერთხელ ამზადებენ:*

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №20-33

მაყვალა ბერიანიძე:

ნუგზარ საჯაიას მკვლელობის გარეშე სააკაშვილი ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა!

„ერთ-ერთმა ძალოვანმა პირდაპირ მითხრა — საჯაიას ორი ნატყვიარი აქვს!“

— დიდი ალბათობით, 2022 წლის შემოდგომაზე საქართველოში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მიზნით საშინელება მზადდება! იგეგმება დაახლოებით ისეთივე სისხლიანი სპექტაკლი, როგორც 2003 წლის ნოემბერში. აქედან გამომდინარე, წინამდებარე საგაზეთო საუბარი ძალიან მნიშვნელოვნად მეჩვენება, რადგან ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ ანატომია ჯერ კიდევ არ არის შესწავლილი და გაანალიზებული. გაზეთი იქნება, ტელევიზია, რადიო თუ სოციალური ქსელები, ყველგან უნდა ვიყვიროთ, რომ ქართველებს საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლისთვის კიდევ ერთხელ ამზადებენ!

— ქალბატონო მაყვალა, როცა 2003 წლის ნოემბერში ხალხი შევარდნაძის რეჟიმის შესაცვლელად აღდგა, ის საქართველოს წინააღმდეგ ბრძოლა იყო?

— 2003 წლის ნოემბერში ყველაფერი პოლიტიკურად ისე შეფუთეს, თითქოს ხალხი შევარდნაძის წინააღმდეგ გამოვიდა, სინამდვილეში მოხდა ხელისუფლების გადაბარება! საზოგადოება მაშინ ამას ვერ აცნობიერებდა, მაგრამ ვადასტურებ, რომ ე.წ. **„ვარდების რევოლუცია“** სხვა არაფერი იყო, თუ არა ქართველი ხალხის ბრძოლა საქართველოს წინააღმდეგ! სამწუხაროდ, მოსახლეობამ გამოავლინა საშინელი პოლიტიკური უმწიფრობა და ამ უნამუსოებსა და საქართველოს მტრებს თავი გამოაყენებინა!

— ამას რის საფუძველზე აცხადებთ?

— 2006 წლის იანვარი იწურებოდა, **ზურაბ ჟვანიას** მკვლელობიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, როცა კრწანისის რეზიდენციაში **ედუარდ შევარდნაძეს** შევხვდი. მაშინ მან ილაპარაკა 2003 წლის ე.წ. **„ვარდების რევოლუციის“** რვა სხვადასხვა სცენარის შესახებ. მიამბო, როგორ ამზადებდნენ ბელგრადში **„კმარას“** და როგორ აწამეს და მოკლეს ოქროყანის სასაფლაოზე **სანდრო გირგვლიანი.** ეს იყო სენსაციური ინტერვიუ, რომელიც გამოქვეყნდა 2005 წლის თებერვლის პირველ კვირაში. ინტერვიუ მთავრდებოდა მინაწერით — **„გაგრძელება იქნება“.** შევარდნაძემ მაშინ ბევრი სკანდალური რამ მითხრა, მაგრამ **ინტერვიუს გაგრძელება ვერ შედგა, რადგან ზუსტად სანდრო გირგვლიანის დაბადების დღეს, 2006 წლის 13 თებერვალს, ჩემი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოსთან, ჩემი მეუღლის თვალწინ მესროლეს!** ამის მიზეზი, ჩემი აზრით, ის გახლდათ, რომ შევარდნაძეს უსმენდნენ და რადგან სანდრო გირგვლიანის მკვლელობის თემა სააკაშვილის რეჟიმს წალეკვით ემუქრებოდა, **არ სურდათ „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე შევარდნაძეს ეთქვა, რომ სანდრო გირგვლიანი სააკაშვილის რეჟიმმა მოკლა.**

მეთოთხმეტე წელიწადია, ვკითხულობ – ნუთუ ქვეყანაში ამ ხნის განმავლობაში არ გამოჩნდა არცერთი შინაგან საქმეთა მინისტრი და გენერალური პროკურორი, რომელიც ჩემი მკვლელობის მცდელობით დაინტერესდება?

მე და ჩემი მეუღლე მაშინ უმუშევრები ვიყავით, არავითარი დაზღვევა არ არსებობდა და „ასავალ-დასავალის“ მთავარმა რედაქტორმა და გამომცემელმა **ლაშა ნადარეიშვილმა** მომიტანა საავადმყოფოში წამლები. მოკლედ, იმ დღეს სახლში არ შემიშვეს და აპირებდნენ ჩემს მოკვლას, რადგან **მანტოს ჯიბეში მედო ვიდეოკასეტა, რომელზეც, თურმე, სანდრო გირგვლიანის წამება და მკვლელობა იყო აღბეჭდილი!**

— მე და თქვენ ამ კასეტაზე გავრცელებული ინფორმაციის გამო გენერალურ პროკურატურაში ერთხელ უკვე დაგვკითხეს!

— კიდევ ერთხელ ვაცხადებ: იმ დღეს, 2006 წლის 13 თებერვალს, საქართველოს პარლამენტის შესასვლელში, საიდანაც გამოვდიოდი, შემოვარდა ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც ოფლი წურწურით ჩამოსდიოდა. საშვთა ბიუროსთან ვიდექი, გარეთ მეუღლე მელოდებოდა, მანქანით უნდა წავსულიყავით და ჩემი დისშვილი მენახა, რომელიც საავადმყოფოში იწვა... ეს ბიჭი დამეჯახა და მანტოს ჯიბეში ხელი ჩამიყო. მე ვუთხარი — ბიჭო, რას აკეთებ, ჯიბეში არაფერი მაქვს და ხელს რატომ მიყოფ-მეთქი? — თქვენ ხომ ჟურნალისტი მაყვალა ბერიანიძე ხართ? — მკითხა... — დიახ, მე ვარ-მეთქი! — ჰოდა, კასეტა არისო! ეს რომ მითხრა, ის ბიჭი გაქრა...

— არ უთქვამს რა კასეტა იყო?

— არა, არაფერი უთქვამს! მე მხოლოდ სამი-ოთხი თვის შემდეგ შევიტყვე, თუ რა იყო იმ კასეტაზე აღბეჭდილი... იმ ბიჭს ვიღაცები აშკარად მოსდევდნენ... როგორც მოგვიანებით შევიტყვე, **შევარდნაძეს** და **ბადრი პატარკაციშვილს** გამოუგზავნიათ ის ბიჭი ჩემთან. როცა მესროლეს და საავადმყოფოში მოვხვდი, იმ დღეს შევარდნაძეს ხუთ-ექვსჯერ გადაურეკავს რესპუბლიკური საავადმყოფოს ადმინისტრაციაში და ჩემ შესახებ უკითხავს — გადავრჩი თუ არა? მოგვიანებით, როცა შევარდნაძეს ხელჯოხით შევხვდი, ძალიან ნანობდა — სხვა ფორმა უნდა გამოგვეძებნა ამ კასეტის გადმოსაცემად, კინაღამ მოგკლესო! მართლაც მიპირებდნენ მოკვლას და სახლთან ჩასაფრება მომიწყვეს. ჩემს მეუღლეს რომ არ დაეძახა და რაღაც ნივთის ასაღებად არ დავხრილიყავი, ტყვია პირდაპირ თავში მომხვდებოდა.

გასროლის ხმაზე მეზობლებმა ფანჯრები გამოაღეს. პირველ გასროლას მეორე მოჰყვა და ტყვია ფეხში მომხვდა. მგონი, მესამეჯერაც გაისროლეს. რესპუბლიკურ საავადმყოფოში ჩემი მანტოს ჯიბიდან ის კასეტა მოიპარეს, ხოლო ხელჩანთა მთლიანად გადმოატრიალეს. არსებობს კადრები, სადაც ჩემი მეუღლის მეგობარი საავადმყოფოს პერსონალსა და პოლიციას ედავება — ქალბატონი მაყვალას ტანსაცმელი მაინც მოგვეცითო!

ამ ამბიდან რამდენიმე თვის შემდეგ დამირეკა **ავთანდილ იოსელიანმა** და შეხვედრა მთხოვა. შევხვდი...

იოსელიანმა ამოიღო კასეტა, მაჩვენა სანდრო გირგვლიანის წამების ამსახველი კადრები და მითხრა – მე არაფერი დამაბრალო, მაგრამ რომ იცოდე, აი, ამ კასეტის გამო გესროლესო!

— როგორც მახსოვს, ავთანდილ იოსელიანი თქვენ ამ კასეტას გაძლევდათ!

— დიახ, **ავთანდილ იოსელიანი** იმ კასეტას მაძლევდა, მაგრამ არ დავიტოვე და ვუთხარი — რა გინდა, მაინცდამაინც უნდა ჩამცხრილონ-მეთქი?! იოსელიანმა ესეც მითხრა — მე ასეთი კასეტები მაქვს, თან არა ერთ-ორ ადგილზე, რადგან თავს ვიცავ, მაგათ კი, რაც უნდოდათ, „შარდენ-ბარიდან“ ყველა ჩვენება ამოიღესო! სწორედ მაშინ შევიტყვე, რომ „შარდენ-ბარი“ ავთანდილ იოსელიანის ერთ-ერთი ქალიშვილის საკუთრება იყო...

— ანუ, რასაც პროკურატურა გამალებით ეძებდა და მგონი დღესაც ეძებს — სანდრო გირგვლინის წამებისა და მკვლელობის ამსახველი ვიდეოკასეტა ბუნებაში არსებობს?

— დარწმუნებული ვარ და მჯერა, რომ არსებობს, რადგან ასეთი კასეტა და სანდრო გირგვლიანის წამების ამსახველი კადრების მომენტები **ავთანდილ იოსელიანმა** პირადად მანახა!

— თქვენ ზემოთ ბრძანეთ, რომ შემოდგომაზე საქართველოში არეულობა იგეგმება! დააკონკრეტეთ, რას გულისხმობთ!

— 2008 წლის აგვისტოს ომი 2003 წლის „ვარდების რევოლუციით“ დაიწყო! ხალხს ახლაც ჰგონია, რომ რაღაცას წყვეტს. არამც და არამც! **ვაფრთხილებ ჩემს ხალხს: სადღაც იწერება დიდი გეოპოლიტიკური სცენარები, რომელსაც ჰყავს თავისი ფინანსური და სამხედრო მხარდამჭერები, ხოლო მთელ ამ სპექტაკლში იგი ასრულებს მხოლოდ ელემენტი ფუნქციას, რომელსაც დატენიან და როცა მუხტი გამოელევა, მერე აღარავის სჭირდება!**

ჩემს მშობლიურ ახალგორის რაიონში, სადაც პაპაჩემის, ბებიაჩემისა და ჩემი ძმების საფლავებია, ვერ მივდივარ, სამაგიეროდ, ის ნაძირალები, რომლებმაც 2007 წელს ახალგორი სეპარატისტებს წინასწარ გადასცეს, დღეს გრიალებენ, სახელმწიფოს უმნიშვნელოვანეს პოსტებზე არიან წამოჭიმული და ჭერში ქუდებს ისვრიან. დაავიწყდა საქართველოს ის ბიჭები, 2004 წლის აგვისტოში ნაძირალა **გიორგი ბარამიძემ** რომ შეალეწა რუსებს? საქართველოს ეროვნული გმირი **ზაზა დამენია** სწორედ იმ ომში დაიღუპა და ყველა დაღუპული ვაჟკაცის წინაშე ქედს ვიხრი!

რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, ძალაუნებურად მახსენდება სააკაშვილის ერთი თავხედური განცხადება, რომლითაც მან ბიძინა ივანიშვილს მიმართა — **ხელისუფლება როგორც გადაგაბარე, ისე გადმომაბარეო!** ჯერ ერთი, 2012 წელს არავითარი გადაბარება არ მომხდარა და ზონდერბრიგადები გამზადებული ჰყავდათ, ხოლო ტანკები — დაქოქილი, რათა ხალხზე წასულიყვნენ!

ნაციონალებს მივმართავ: **ყველანი ქარგად ხართ, 2003 წლის შემდეგ, 2008 წლის აგვისტოს ომით გამდიდრდით და ბევრს ნუ ლაპარაკობთ!** კი, ბატონო, **გიორგი უშიკიშვილი** კარგად მღერის, მაგრამ შეხედეთ, რას ამბობს — **გიორგი ანწუხელიძე** ჩემი სასტუმროდან რამდენიმე მეტრში ცხოვრობდაო! **შენ რომ სასტუმრო გაქვს, ანწუხელიძეს რა ჰქონდა,**

«დიდი ალბათობით, 2022 წლის შემოდგომაზე საქართველოში ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლის მიზნით საშინელება მზადდება!»

სამშობლოს რომ შეეჭირა, გამაგებინე ერთი! საიდან გაქვს ის სასტუმრო, როცა ხალხს სახლში პურის ფული არ მოეპოვება? ანწუხელიძის ოჯახს სახელმწიფოს გარდა ვინმე დაეხმარა? არ შეიძლება ასეთი ლაქლაქი...

ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ 2001 წლის ნოემბერში განვითარებულ მოვლენებზე, როცა შევარდნაძემ ოსტატურად ჩამოიცილა ძალოვანი უწყებების მინისტრები და **ზურაბ ჟვანიაც.** ეს ყველაფერი ემსახურებოდა ერთადერთ მიზანს — **შევარდნაძე გზას უთავისუფლებდა სააკაშვილს, რომელსაც 2002 წლის 21 დეკემბერს უსრულდებოდა საპრეზიდენტო ასაკი — 35 წელი და უკვე 2003 წელს შეეძლო საქართველოს პრეზიდენტის პოსტის დაკავება!** მოკლედ,

2001 წლის ნოემბერში შევარდნაძის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შემდეგ, როცა მან თარგამაძე, ჟვანია და ქუთათელაძე ჩამოიშორა, მთავარი სამიზნე გახდა უშიშროების საბჭოს მდივანი ნუგზარ საჯაია – ერთადერთი გავლენიანი ფიგურა, რომელიც ამ ცვლილებებს არ დაექვემდებარა.

— რატომ, საჯაია სამიზნე რატომ გახდა, ის ხომ შევარდნაძის ერთგული კადრი იყო?

— ცხადია, შევარდნაძის ერთგული იყო და ის ედუარდს ყოველმხრივ გვერდში ედგა, მაგრამ **ნუგზარ საჯაია აუცილებლად უნდა მოეშორებინათ!**

— რატომ?

— იმიტომ, რომ ნუგზარ საჯაიას მკვლელობის გარეშე საქართველოში ე.წ. „ვარდების რევოლუცია“ ვერ მოხდებოდა და სააკაშვილი ხელისუფლებაში ვერ მოვიდოდა! საჯაიას ჰქონდა კოლოსალური და დაწვრილებითი ინფორმაცია ყველასა და ყველაფრის შესახებ. ამიტომ ასეთი ინფორმაციის მატარებელი კაცი ქმნიდა დიდ საშიშროებას სააკაშვილისა და მისი გუნდისთვის, რომლებსაც შევარდნაძე ხელისუფლების გადასაბარებლად ამზადებდა. ასეთი კაცის გათავისუფლებაც საშიში იყო...

გარდა ამისა, მოხდა კიდევ ისეთი რაღაც, რამაც შევარდნაძესა და ნუგზარ საჯაიას შორის ურთიერთობა გააცივა... კერძოდ, **საჯაიამ თავის ახლობლებში ღიად ილაპარაკა და უკმაყოფილება გამოთქვა იმის შესახებ, რომ სპექტაკლი, რომელიც 2001 წლის ნოემბერში შევარდნაძემ დადგა და ძალოვანი უწყებების მინისტრები ჟვანიასთან ერთად ჩამოიშორა, ქვეყანას კარგს არაფერს მოუტანდა.** იმ საუბარში ნუგზარ საჯაიამ პირდაპირ განაცხადა — ეს ხელოვნური სცენარები და სქემები საქართველოს დაღუპავსო! მაშინ მან, თურმე, ისიც თქვა, რომ თანამდებობიდან გადადგომასა და წასვლას აპირებდა. **საჯაიას ამ ნაუბრის შესახებ შევარდნაძეს დაწვრილებით მოახსენეს, რომელიც მაშინვე ამოქმედდა.** კერძოდ, 2001 წლის 25 დეკემბერს გამართულ უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მან დაბადების დღე მიულოცა **ნუგზარ საჯაიას,** თუმცა, მის მიმართ თავისი სიცივე ვერ დამალა, თუმცა, დააჯილდოვა კიდეც! სხვათაშორის, ზუსტად იმ პერიოდში დასახელდა, რომ **ნუგზარ საჯაიას** შეცვლიდა **თედო ჯაფარიძე,** რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩი იყო. სხვათაშორის, მაშინ პარლამენტისა და მთავრობის კულუარებში ყველა ამბობდა, რომ შევარდნაძე საჯაიას არ შეცვლიდა, რადგან მეტი საყრდენი მას აღარ დარჩა! თუმცა, იქვე იმასაც ამბობდნენ, რომ სინამდვილეში შევარდნაძის საყრდენი იყვნენ მისი გამოზრდილი ბიჭები — **სააკაშვილი, ჟვანია, ბარამიძე** და სხვები, რომელთათვისაც ედუარდს ხელისუფლება უნდა გადაებარებინა.

სხვათაშორის, ნუგზარ საჯაიას გარდაცვალების შესახებ არაერთი წერილი მაქვს გამოქვეყნებული, სადაც ვამტკიცებ, რომ ის მოკლეს... ამ წერილების გამო მე დავისაჯე.

— რა გაძლევთ საფუძველს, ამტკიცოთ, რომ ნუგზარ საჯაია მოკლეს?

— ამის საფუძველს მაძლევს ერთ-ერთი ძალოვანი უწყების მაღალჩინოსნის პრივატული განცხადება იმის შესახებ, რომ **ნუგზარ საჯაიას ორი ტყვია ჰქონდა მოხვედრილი!** მოგეხსენებათ, ორი ტყვიით თავს არ იკლავენ. სხვათაშორის, ნუგზარ საჯაიასთან ინტერვიუ მქონდა დაგეგმილი, როცა ეს ამბავი მოხდა. მგონი, ტელეკადრებშიც ვჩანვარ, როცა კიბეზე ავრბივარ მაშინ, როცა ზეწარგადაფარებული საჯაია შენობიდან გამოჰყავდათ. აი, იქ შეჯგუფული იყვნენ ძალოვნები, რომლებიც ლიფტში შედიოდნენ. სწორედ მათ ვკითხე — რა მოხდა-მეთქი? ერთ-ერთმა ძალოვანმა პირდაპირ მითხრა — **საჯაიას ორი ნატყვიარი აქვს!** ამის თქმა და, ლიფტის კარიც დაიხურა.

ახლაც მახსოვს ცხონებული **ნუგზარ გაბრიჩიძე,** რომელიც გაოგნებას ვერ მალავდა — რა ხდება, ვერაფერი გავიგეო! ყველაზე უცნაური მაინც ის იყო, მაშინვე რომ გამოაცხადეს — **ნუგზარ საჯაიამ თავი მოიკლაო!** არადა, როგორც ირკვევა, თურმე, ამ დროს ცოცხალი ყოფილა. ერთ-ერთმა ბათუმელმა ექიმმა, რომელმაც მისი გვამი დაათვალიერა, დაასკვნა, რომ **ნუგზარ საჯაიას გადარჩენა შეიძლებოდა, მაგრამ არ გადაარჩინეს და მოკლეს!** მასალები ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს.

დიახ, ზეწარგადაფარებული ნუგზარ საჯაიას გვამი ჯერ კიდევ საკაცით ჩამოჰქონდათ კიბეზე, როცა გამოაცხადეს — უშიშროების საბჭოს მდივანმა თავი მოიკლაო! მახსოვს, ბრიფინგზე „ბი-ბი-სი“-ს თუ „სი-ენ-ენ“-ის კორესპონდენტმა შევარდნაძეს ჰკითხა — როგორ შეიძლებოდა, უშიშროების საბჭოს მდივან ნუგზარ საჯაიას, რომელიც იყო უშიშროების გენერალი, არ სცოდნოდა იარაღის სროლა და ამის სასწავლებლად ვიღაც ეხმო?

— ეს შეკითხვა რატომ დაიბადა?

— ეს შეკითხვა იმიტომ დაიბადა, რომ მაშინ ხელისუფლება ავრცელებდა ასეთ ვერსიას, რომ ნუგზარ საჯაიამ უხმო ერთ-ერთ თავის თანამშრომელს, რომელსაც აჩვენა თავისი იარაღი, სთხოვა, ესწავლებინა, თუ როგორ უნდა გაესროლა ამ იარაღიდან და მერე ამ იარაღით მოიკლა თავი, რადგან მის შესახებ გაზეთში ძალიან ცუდი რაღაცები დაიწერა. **საუბრობდნენ იმაზეც, რომ თითქოს ყოველმხრივ მოწესრიგებულმა ნუგზარ საჯაიამ, რომელიც იმ ავბედით დღეს თავის ბალტიისპირელ კოლეგას თუ კოლეგებს უნდა შეხვედროდა, მაინცდამაინც მაშინ დაიბარა კაბინეტში დამლაგებელი ნათურების გასაწმენდად.**

— მოკლედ, ხელისუფლება ათასგვარ ზღაპრებს ავრცელებდა...

— მაგრამ უცხოელები მიამიტები არ არიან და ედუარდს ზემოხსენებული შეკითხვა დაუსვეს. მახსოვს მისი ძალიან უცნაური და აგდებული პასუხიც — სახლში იარაღის კოლექცია მაქვს და თუ ვინმეს თავის მოკვლა უნდა, შემიძლია, რომელიმე იარაღი ვაჩუქოო! **ეს რომ თქვა, შევარდნაძემ ისე გაიცინა, ძარღვებში სისხლი გამეყინა, ემოცია ვერ დავმალე, წამოვხტი და პირდაპირ ვუთხარი — რა გაცინებთ, ადამიანი მოკლეს-მეთქი?** შევარდნაძე, რომელსაც **კახა იმნაძე** გვერდით ეჯდა, გაშეშდა. მაშინვე წამოვედი, ხოლო ის უცხოელი ჟურნალისტი კამერითა და მიკროფონით გამომეკიდა, მაგრამ არ გავუჩერდი.

2003 წლის 23 ნოემბერი

2008 წლის 10 აგვისტო

„ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ დღეებში ქართველმა ხალხმა გამოავლინა საშინელი პოლიტიკური უმწიფრობა და ამ უნამუსოებსა და საქართველოს მტრებს თავი გამოაყენებინა!“

„2008 წლის აგვისტოს ომი 2003 წლის „ვარდების რევოლუციით“ დაიწყო!“

პირდაპირ ვაცხადებ: შევარდნაძემ ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ შედეგის დასადგომად საჭადრაკო დაფაზე დიდი და სისხლიანი თამაში ნუგზარ საჯაიას მკვლელობის დღეს, 2002 წლის 25 თებერვალს, დაიწყო!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება



ლექსი, რომელიც გარდაცვლილი ნუგზარ საჯაიას პიჯაკის ჯიბეში იპოვეს

ცხოვრება ეს იყო, ეს არის
მპარავი,
ცბიერი,
მგესლავი.
შენსავით ვერავინ მიმღერებს,
ვერავინ გამათბობს შენსავით.

შენს სიცილს წკრიალით
ვინ ფანტავს,
მიწაზე ფეხს რომ არ აკარებ,
ამოდი,
მინდვრების ინფანტავ,
ეს ერთი მაისიც მახარე.

თითებში ჩატყდება ფანქარი,
ვაი, შენ, უმანკო ტიტანო —
ამ წვიმით,
ამ სევდით,
ამ ქარით
დავსხდეთ და წარსული ვიტიროთ.

ცისთვალას სანთლები კვესავენ,
ხნულში დგას მაისის ნათლია,
ფერმკრთალო, შემკრთალო კესანე,
შენ მაინც მიგლოვე, მადლია...

ვანო ჩხიკვაძე

ოფიციალური ვერსიით, ნუგზარ საჯაიას არანაირი წერილი არ დაუტოვებია, თუმცა, წინამდებარე ლექსი არანაკლებ მეტყველია, ვიდრე ბარათი, რომელსაც იგი დაწერდა ან, ვინ იცის, იქნებ დაწერა კიდეც!

პატიმარ სააკაშვილის ციხეში საკითხავი

სააკაშვილის „ძალის გამოღვიძება“ და რუსთავის საპყრობილეში მიძინება!



დასაწყისი იხ. „ა–დ“, 2022 წლის №9–33

„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილის ქართულ ენაზე დასტამბული მემუარების მიმოხილვას. ეს წიგნი ნაცთა ფიურერმა ჯერ კიდევ უკრაინაში ცხოვრებისას გამოსცა და იმდენად არის საინტერესო, რამდენადაც სწორედ ამ ნაშრომით გეგმავდა საქართველოში სარევოლუციოდ „ძალის გამოღვიძებას“, როგორც ადოლფ ჰიტლერი თავისი „მაინ კამპფით“, ანუ „ჩემი ბრძოლით“!

მიხეილ სააკაშვილი თავის მემუარებში იხსენებს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე რამდენიმე თვით ადრე რუსეთიდან მიღებულ, პირდაპირ ვთქვათ, სენსაციურ შეთავაზებას, ეგრეთ წოდებული **„სამხრეთ ოსეთის“ პრობლემის მშვიდობიანი გადაწყვეტის შესახებ:**

„2008 წლის იანვარში ლავროვი დამეკონტაქტა და შემომთავაზა, მოლაპარაკებები დაგვეწყო სამხრეთ ოსეთის ჩვენი კონტროლის ქვეშ დაბრუნებაზე. ერთმანეთს სტამბულში შევხვდით. ლავროვმა მითხრა, რომ კონფრონტაცია უნდა შეწყდეს. დროა, დავიწყოთ მოლაპარაკებები: ან ჩავატაროთ არჩევნები, ან ერთობლივად დავნიშნოთ ახალი ხელისუფლება. ამ შემთხვევაში ეს ტერიტორია უმტკივნეულოდ გადავა საქართველოს იურისდიქციაში...“ *(მ. სააკაშვილი, „ძალის გამოღვიძება“, გვ. 166).*

როგორც ხედავთ, სააკაშვილის მტკიცებით, რუსეთი საგარეო საქმეთა მინისტრის პირით ცხინვალის რეგიონის საქართველოში დაბრუნებას სთავაზობდა! სააკაშვილი იმასაც იხსენებს, ვინ შესთავაზეს ცხინვალის რეგიონის ახალ მმართველად:

„ახალ ხელმძღვანელად შემოგვთავაზეს ჩრდილო კავკასიელი, ცნობილი მოჭიდავე. მისი გვარი ნამდვილად აღარ მახსოვს, მაგრამ ზედმეტი სახელი დამამახსოვრდა — ველური (ДИКИЙ). მას სამხრეთ ოსეთთან არავითარი კავშირი არ ჰქონდა, ამიტომ, რუსების აზრით, მისი კანდიდატურა მისაღები უნდა ყოფილიყო ჩვენთვის“ *(იქვე, გვ. 166).*

და ამის შემდეგ მემუარისტი ასე მოჭრილად წერს:

„ეს მოლაპარაკებები, პრაქტიკულად, საბრძოლო მოქმედებების დაწყებამდე გაგრძელდა. დღეს მე მათ განვიხილავ როგორც ყურადღების გადასატან მანევრს“ *(იქვე, გვ. 166).*

ანუ სააკაშვილი არც კი აკონკრეტებს, რაზე ვერ მოილაპარაკა რუსეთთან, თუ ის მართლა სთავაზობდა ცხინვალის რეგიონის დაბრუნებას, რა კონკრეტული გეგმა იყო, საფეხურებრივად რომ უნდა განხორციელებულიყო! პირდაპირ ასე აბრეხვებს: **ეს რუსეთის მხრიდან ყურადღების გადასატანი მანევრი იყოო!** ამიტომ ორიდან ერთია: ან სააკაშვილი ცრუობს, რომ რუსეთმა მას ცხინვალის რეგიონის დაბრუნების გეგმა შესთავაზა, ანდა გვიმალავს, რომ შეგნებულად ჩაშალა ეს გეგმა, რომ როგორმე რუსეთთან ომში ჩაეთრია საქართველო!

შემდეგ სააკაშვილი წერს, რომ რუსეთთან ომის დაწყებას ცხინვალის რეგიონიდან კი არა, აფხაზეთიდან ელოდა:

„ჩვენ გვესმოდა და სულ უფრო ვხვდებოდით ომის გარდაუვალობას, მაგრამ დარტყმას აფხაზეთიდან ველოდებოდით. მეგონა, რომ სამხრეთ ოსეთი პუტინისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი არ იყო. სულ სხვაა აფხაზეთი — ჯარების დესანტირება შესაძლებელია ზღვით, შეიძლება გადმოიყვანო რკინიგზითაც. მაგრამ აგრესორის თვალსაზრისით, აფხაზეთს მინუსებიც ჰქონდა. აფხაზური და ქართული დასახლებული პუნქტები არსად არ გადაიკვეთება: ეთნიკური წმენდის შედეგად შეიქმნა 100 კილომეტრის სიგრძის ცარიელი ტერიტორია. იქ შიდა კონფლიქტის პროვოცირება ძალიან რთულია. სამხრეთ ოსეთში კი, შეიძლება ითქვას, სოფელი სოფელზეა მიბმული. ჯერ „შენიანებს“ ესვრი, მერე „სხვებს“ — და დაიწყო...“ *(იქვე, გვ. 167).*

დააკვირდით სააკაშვილის ფრაზას — **„დარტყმას აფხაზეთიდან ველოდებოდით, მეგონა, რომ სამხრეთ ოსეთი პუტინისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი არ იყო“!** ახლა ვნახოთ, რას წერს მემუარისტი ოდნავ ქვემოთ:

„2008 წლის მთელი პირველი ნახევრის განმავლობაში, რუსეთი ინტენსიურად ემზადებოდა ომისთვის. პუტინმა ამის შესახებ, პრაქტიკულად, ღია ტექსტით მითხრა“ *(იქვე, გვ. 171).*

რა უთხრა ღია ტექსტით პუტინმა?! არ ამბობს! და ამ დროს არც ის დაგვავიწყდეს, რომ სააკაშვილის მტკიცებით, ის **სერგეი ლავროვთან** აგვისტოს ომის დაწყებამდე თვეების განმავლობაში აწარმოებს მოლაპარაკებებს, როგორ დაბრუნდეს საქართველოს შემადგენლობაში ცხინვალის რეგიონი! სად არის აქ ლოგიკა?!

სააკაშვილი იხსენებს, როგორ ჩაერთო სამშვიდობო პროცესში გერმანია საგარეო საქმეთა მინისტრის **ვალტერ შტაინმაიერის** სახით:

„მოულოდნელად, 2008 წლის ივნისში, საგარეო საქმეთა მინისტრმა შტაინმაიერმა თავის თავზე აიღო შუამავლის მისია. ეს კარგად გაპიარებული მოგზაურობა იყო მარშრუტით ბათუმი-სოხუმი-მოსკოვი. როდესაც ჩვენ პირველად შევხვდით ერთმანეთს, მივხვდი, რომ ის აბსოლუტურად ვერაფერს შემომთავაზებდა. შტაინმაიერის გეგმაში კონკრეტული წინადადებები წარმოდგენილი არ იყო. ის „ცარიელი“ ჩამოვიდა. მერე მივხვდი, რაში მდგომარეობდა მისი მიზანი — დაეფიქსირებინა, რომ ომის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად რაღაცის გაკეთებას მაინც შეეცადა“ *(იქვე, გვ. 171).*

სააკაშვილი იხსენებს **შტაინმაიერთან** შეხვედრას ბათუმში:

„ჩვენ ბათუმის პორტში ვსაუზმობდით, აჭარულ ხაჭაპურს ვჭამდით. თემურ იაკობაშვილმა, რომელიც ჩვენს მთავრობაში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების რეგულირებაზე აგებდა პასუხს, შტაინმაიერს ჰკითხა, სამშვიდობო ოპერაციების ფორმატის შეცვლა ხომ არ დაგვეხმარებოდა? ჩვენი იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე რუსი სამხედროების ყოფნა სხვა ქვეყნების სამშვიდობო ძალების ჩამატებით გაგვენეიტრალებინა. შტაინმაიერმა ჩანგალი მაგიდაზე დადო და გვიპასუხა: „ბიჭებო, რა სამშვიდობო ოპერაციების ფორმატი? თქვენთან მალე ომი დაიწყება“ *(იქვე, გვ. 172).*

როგორც სააკაშვილი ამბობს, ეს იყო ასეთი პირველი გულახდილი განცხადება, რომელიც მან დასავლელი ლიდერებისგან მოისმინა რუსეთთან მოსალოდნელი ომის შესახებ:

„დასავლეთის ოფიციალური წარმომადგენლისაგან ასეთი რამ პირველად გვესმოდა. უნდა ვაღიარო — მიუხედავად იმისა, რომ შტაინმაიერი პრორუსულად არის განწყობილი, სხვებისგან განსხვავებით, თავისი პრინციპები აქვს. ამაზე მეტყველებს თუნდაც მხოლოდ ის, რომ შემდეგში ომის გაჩაღებაში არასდროს მადანაშაულებდა. მან ზუსტად იცოდა, ვინ დაიწყო ომი და ამის თაობაზე არც თვალთმაქცობდა. შტაინმაიერი ჩვენ მხარს არ გვიჭერდა, მაგრამ არც არასდროს მადანაშაულებდა“ *(იქვე, გვ. 172).*

იქვე სააკაშვილი იხსენებს, როგორ კონკრეტულად აუხსნა **შტაინმაიერმა,** რას და როგორ გააკეთებს რუსეთი საქართველოს ომში ჩასათრევად:

„შტაინმაიერმა დაინახა ჩვენი გაოგნებული სახეები და აგვიხსნა, როგორ დაიწყებოდა ყველაფერი: სიტუაცია დაიძაბება, რუსეთი სულ უფრო მეტ პროვოკაციას მოაწყობს და რაღაც მომენტში ჩვენ იძულებულები ვიქნებით, ჩამოვართვათ მას სამშვიდობო ძალების სტატუსი. ისინი, განაგრძო შტაინმაიერმა, არსად არ წავლენ და გააძლიერებენ სროლას. როდესმე თქვენც უპასუხებთ და დაიწყება ომი. ერთადერთი, რაც დასავლეთს შეუძლია გააკეთოს, გამიჯნოს მოწინააღმდეგეები, მეტი არაფერი“ *(იქვე, გვ. 172).*

ანუ სააკაშვილმა კიდევ ერთი აღიარებითი ჩვენება მოგვცა: მან ზუსტად ის გააკეთა, რაზეც აფრთხილებდა შტაინმაიერი, აი, ასე ჩაგითრევთ რუსეთი ომშიო!

ამის შემდეგ სააკაშვილი იხსენებს, როგორ შეხვდა ომამდე რამდენიმე კვირით ადრე რუსეთის მაშინდელ პრეზიდენტს **დიმიტრი მედვედევს:**

„იყო ერთი ცალკე აღებული ეპიზოდი, რომელმაც ყველაზე მეტად დამაფიქრა 2008 წლის ივნისში. დსთ-ის სამიტზე, პეტერბურგში, პირველად შევხვდი მედვედევს. *ის აშკარად გულწრფელად ცდილობდა ჩემზე შთაბეჭდილების მოხდენას. მითხრა, რომ ერთი ასაკისა ვართ, ერთი პროფესიის, ორივე იურისტი, რომ, როგორც ჩანს, ერთნაირი დასავლური მუსიკა მოგვწონს. ბოლოს უცნაურად ხაზი გაუსვა, რომ* ***ჯორჯ ბუშის*** *დაბადების დღეც კი იცოდა და რომ პირველმა მიულოცა ამერიკის პრეზიდენტს.*

როდესაც არსებულ კონფლიქტებზე და პრობლემებზე დალაპარაკება ვცადე, მან მიპასუხა: „მიხეილ, ხომ იცი, რომ ეს კონფლიქტები ჩემი და შენი შექმნილი არ არის, მაგრამ მზად ვარ, აქტიურად დაგეხმაროთ. მოდი, უახლოეს კვირებში სოჭში შევხვდეთ და ყველაფერი დეტალურად გავიაროთ“. მან მოახდინა ძალიან რბილი და ცოტა უხერხემლო ადამიანის შთაბეჭდილება“ *(იქვე, გვ. 172).*

რა უთხრა მედვედევმა სააკაშვილს 2008 წლის აგვისტოს ომამდე რამდენიმე კვირით ადრე?

თუმცა, როგორც მემუარისტი იხსენებს, ორიოდე კვირაში, როდესაც რუსეთმა აფხაზეთში რუსეთთან დამაკავშირებელი რკინიგზის აღდგენისათვის იქ სარკინიგზო ჯარები შეიყვანა და ვცადე მედვედევთან ტელეფონით დაკავშირება, მან არ მიპასუხაო! სამაგიეროდ, პუტინს დაურეკია:

„სამაგიეროდ, ორ დღეში პუტინმა დამირეკა და მითხრა: „გავიგე, რომ პრეზიდენტ მედვედევს ურეკავდით, მაგრამ სარკინიგზო ჯარის შეყვანის შესახებ გადაწყვეტილება მე, როგორც პრემიერმა, მივიღე და ამიტომ თუ რამე კითხვები გაქვთ, მე აგიხსნით“, რაზეც მივუგე: „ვლადიმერ ვლადიმერის ძევ, თქვენ, ალბათ, ნახეთ ევროკავშირის, გაეროს, ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებები, სადაც თქვენს მოქმედებას გმობდნენ“. *მან მიპასუხა:* ***„დიახ, ვნახე, ბევრი ქაღალდი დაუხარჯავთ ამ განცხადებებზე. ჰოდა, მიხეილ ნიკოლოზის ძევ, დაურეკეთ თქვენს მეგობრებს და ურჩიეთ, დაახვიონ ეს აღშფოთების გამომხატველი ქაღალდები და ერთ ადგილას გაიკეთონ“. ეს ჩემი და პუტინის უკანასკნელი სატელეფონო საუბარი იყო“*** *(იქვე, გვ. 173).*

მიხეილ სააკაშვილი: პუტინმა მითხრა — დაურეკეთ თქვენს მეგობრებს და ურჩიეთ, დაახვიონ ეს აღშფოთების გამომხატველი ქაღალდები და ერთ ადგილას გაიკეთონო!

25

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

ეს ქაქიჭამიების დღიური ჩვენს შვილებს უნდა მოვაშოროთ!







გია ბულაძის აღზრდის მეთოდი – „შეაფურთხე მეგობარს და ჩაგეთვლება“ – მოსწავლეებისათვის ხელმისაწვდომი გახდა!

ჩვენი გაზეთის ერთგულმა მკითხველმა ერთი ფრიად საგანგაშო ინფორმაცია მომაწოდა — უფრო ზუსტად, „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის“ მიერ დაბეჭდილი ДღიურИ (ყოველდღიური ჩანაწერებისათვის), რომლის ხილვისას, შიგ ისეთი რამეები წერია, ყოველგვარი გაზვიადების გარეშე, თმები ყალყზე დამიდგა! აი, იმ ალქაჯი ანანია გაჩეჩილაძის პრეზერვატივებზე ჩვენი წმინდანების გამოხატვის შემდეგ კიდევ რამე თუ გამიკვირდებოდა, მართლა აღარ მეგონა, მაგრამ, თურმე, სადა ხარ?!



ეს დღიური ვინმე **კერი სმიტის** მიერ შექმნილი „შედევრია“ და ასე ჰქვია: **„არ დაინდო ეს დღიური“,** ანუ გამომცემლობამ აიღო სკოლის მოსწავლეებისათვის შექმნილი ამ სმიტის პათოლოგიური ნაბოდვარი და გადმოაქართულა — **ჩვენი შვილებისათვის!**

რატომ არის ეს დღიური სწორედაც რომ პათოლოგიური, ახლავე მოგახსენებთ! უბრალოდ, ჯერ, ამთავითვე იმას ვიტყვი, რომ **ამ უბადრუკობის ხილვისას, პირველი, რამაც თავში გამიელვა, გია ბულაძე და მისი სამხატვრო-აკადემიური სახეში შეფურთხების პერფორმანსი იყო!**

ვისაც არ ახსოვს, შევახსენებ, რომ **სააკაშვილის პათოლოგიური მმართველობისას,** სამხატვრო აკადემიაში რექტორად დანიშნულმა **გია ბულაძემ** სტუდენტები დარბაზში წრეზე დასვა, ერთმანეთს სახეში აფურთხებინა და ეს ყველაფერი მიწვეული ტელევიზიებით გააშუქებინა — **აი, ასე ორიგინალური დადგმებით გამოხატავენ მაღალი ხელოვნებისადმი ლტოლვას ჩვენი სტუდენტებიო!** ჰო, თან ეს **მასობრივი მინერწყვება** საკურსო ნამუშევრად გასაღდა და ამაში იმ ერთმანეთის ნერწყვით დანამულმა ხელოვანმა სტუდენტებმა „ჩათვლები“ მიიღეს!

ჰოდა, **ისევ ბულაძის „სულიერი ძმის“ — კერი სმიტის დღიურს რომ დავუბრუნდეთ, ყოველგვარი გადამეტების გარეშე, ბევრად დიდი საზიზღრობაა!** თუნდაც იმიტომ, რომ, თუ მაშინ გია ბულაძე სტუდენტებს აფურთხებინებდა ერთმანეთს სახეში, ამ შემთხვევაში საქმე ეხება პატარა, ჩამოუყალიბებელ ბავშვებს, რომლებსაც სკოლის მერხიდან უარესი სიბინძურის გაკეთებისაკენ მოუწოდებენ და ახალისებენ, აი, ასე ამაზრზენად მოიქეცით, თუ გინდათ, თანამედროვეები და თავისუფლები იყოთო!

დავიწყოთ ყველაზე უვნებელი მავნებლობებით:

მაგალითად, დღიურის ერთი დავალება-მოწოდება ასეთია: „მოიფიქრე ხერხი, რომ დღიური ჩაიცვა“! ახლა, წარმოიდგინეთ 10-12 წლის ბავშვი, რომელიც ამ მოწოდებას წაიკითხავს და მართლა ეცდება, როგორმე **„ჩაიცვას დღიური“!** რა თქმა უნდა, ვერ ჩაიცვამს, მაგრამ ამ სისულელეზე ფიქრით ხომ გამოილაყებს ტვინს?!

არის კიდევ ასეთი იდიოტური დავალება: **„ადი მაღალ ადგილას. ჩამოაგდე დღიური“!** ეს ერთი შეხედვით უვნებელი სისულელე, შესაძლოა, ძალიან სახიფათოც იყოს, რადგან პატარა ბავშვმა შეიძლება დღიურის ჩამოგდება სადმე მაღალ ხეზე ასულმაც მოინდომოს ან თუნდაც, სახლის სახურავზეც აძვრეს!

ასევე ძალიან მავნებლურია ასეთი მოწოდებაც: **„აქციე წიგნი შენს ფეხსაცმლად“!** აი, რატომ უნდა ასწავლო ბავშვს, რომ წიგნს, თუნდაც ასეთს, ფეხებით შედგეს და გათელოს?! ჩვენს ბავშვობაში, მაგალითად, იმას გვასწავლიდნენ, რომ წიგნის გაუფრთხილებლობა და დასვრა ერთობ ცუდი საქციელი იყო და აგერ, ეს ძაღლთაპირი კერი სმიტი ბავშვებს მთლად წიგნის გადაჯეგვას აჩვევს!

მავნებლობის პირდაპირი მითითებაა ასეთი მოწოდება: **„სთხოვე მეგობარს, ჩაიდინოს რაიმე მავნებლობა ამ გვერდზე. არ უყურო“!** ანუ შენც მავნებლობა გააკეთე და შენი მეგობარიც გაამავნებლეო! რა მავნებლობა უნდა ჩაიდინოს მეგობარმა წიგნის გვერდზე? ალბათ, **დააფურთხოს!** აი, გია ბულაძეც მოსულა!

აკი, ეს დღიური პირდაპირაც კი მოუწოდებს ბავშვებს, ამ გვერდს რაიმე სითხე მიაშხეფე და ეცადე, ეს პირით გააკეთოო! აბა, არ არის იმ ავადსახსენებელი გია ბულაძის აკადემიური მეთოდი?!

ანდა, ეს მოწოდება რად ღირს: **„ენით ხატვა: 1. შეჭამე რაიმე ფერადი ტკბილეული/ კანფეტი. 2. ალოკე ეს გვერდი“!** არ არის ეს იდიოტური მოწოდება პატარა ბავშვის გამოსათაყვანებლად?!

თუმცა, ამ დღიურის პათოლოგიური აპოგეა მაინც ეს დავალებაა:

„ეს გვერდი მახინჯი ნამუშევრისთვისაა. გამოიყენე საზიზღარი, ამაზრზენი მასალა. წებო, ნეხვი, დამპალი ან აყროლებული რაიმე — მიწა, დალეჭილი კევი, გაფუჭებული საკვები. შექმენი ჭეშმარიტად საზიზღარი ნახატი“!

ანუ ბავშვებს ნაბიჯ-ნაბიჯ ასულელებენ, ამავნებლებენ და ბოლოს, ასე ვთქვათ, გაცხოველებისა და დეგრადაციის უმაღლეს სტადიაზე გადაჰყავთ: **ნეხვით ან დამპალი საკვებით დახატე ეს გვერდიო!**

ამას ისევ ის **ბულაძისეული სახეში ფურთხება** არ სჯობდა?!

და ქალაქელმა ბავშვმა ნეხვი სად უნდა იშოვოს, საკუთარი განავალით რომ სცადოს დღიურის მოხატვა?! ეს არ იქნება ის **„ყველაზე საზიზღარი, ამაზრზენი მასალა“,** რომლის გამოყენებისაკენაც მას მოუწოდეს ამ ავადმყოფებმა?!

როგორც ამის შემქმნელმა იმ კერი სმიტმა, უფრო მეტად კი, ამის გადმომქართულებლებმა — „ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობიდან“!

არჩილ სულაკაურის გენიალური, უთბილესი წიგნი **„სალამურას თავგადასავალი“** მართლაც რომ ბალიშის ქვეშ მედო და მასთან ერთად ვიღვიძებდი და ვიძინებდი!

ეს ბაკურ სულაკაური კი ჩვენს ბავშვებს, ლამის ქაქიჭამიობისაკენ მოუწოდებს! რაღა დარჩა — სადაც ქაქით ხატვა, იქაც — ქაქის ჭამა!

ჰოდა, ეს ქაქიჭამიების დღიური ჩვენს შვილებს უნდა მოვაშოროთ!

ჩვენ რომ ქვეყანა გვქონდეს, ამ ავადმყოფებს გამომცემლობები კი არ უნდა ჰქონდეთ ჩვენი შვილების გადასაგვარებლად და გასაცხოველებლად, საზოგადოებრივი ტუალეტები უნდა აწმენდინო ენით!

და გონივრული ეჭვი მაქვს, მოუწევთ!

გიორგი გიგაური

2007 წელი. თბილისის სამხატვრო აკადემიის იმჟამინდელი რექტორის გია ბულაძის ინიციატივით მოწყობილი შეფურთხება-შენერწყვების რიტუალი სტუდენტების მონაწილეობით, რომელთა სახეები დაბლარულია ჩვენი რედაქციის მიერ

არჩილ სულაკაურის გენიალური, უთბილესი წიგნი „სალამურას თავგადასავალი“ მართლაც რომ ბალიშის ქვეშ მედო და მასთან ერთად ვიღვიძებდი და ვიძინებდი!

ეს ბაკურ სულაკაური კი ჩვენს ბავშვებს, ლამის ქაქიჭამიობისაკენ მოუწოდებს!

ერთადერთი სიმართლე უკრაინის ომზე, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს!

აშშ უკრაინაში საკუთარი მიწისთვის იბრძვის!

უკრაინაში ომის დაწყებიდან უკვე ექვსი თვე სრულდება! ორივე მხრიდან დაახლოებით, ასი ათას ადამიანამდე დაიღუპა და, ალბათ, ვისაც პოლიტიკის ანაბანა გაეგება, კარგადაც ხვდება, რომ ეს არის რუსეთ-ამერიკა-ევროპის ომი უკრაინისათვის, რომელიც უნოყიერესი შავმიწა ნიადაგებით არნახულად მდიდარი ქვეყანაა!

დიახ, უკრაინის ერთ-ერთი მთავარი სიმდიდრე მისი **სასოფლო-სამეურნეო მიწაა,** რომლის დიდი ნაწილი, სწორედ მილიონობით ჰექტარი, განსაკუთრებულად **ნოყიერი შავმიწანიადაგიანი მიწაა!**

რომ წარმოვიდგინოთ, რა მასშტაბის სიმდიდრეზეა ლაპარაკი, მხოლოდ იმის თქმაც კმარა, რომ **მსოფლიოში არსებული შავმიწანიადაგიანი მიწების მესამედი უკრაინაშია!**

კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც ნათლად წარმოაჩენს, რა სიმდიდრეზეა ლაპარაკი: **იმისდა მიუხედავად, რომ უკრაინამ ომის გამო მნიშვნელოვნად შეამცირა ევროკავშირში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ექსპორტი, მან, შარშანდელი მონაცემებით, ევროკავშირის ბაზარზე ხუთ ყველაზე მსხვილ ექსპორტიორ ქვეყანას შორის მე-4 ადგილის დაკავება შეძლო!**

ევროკომისიის (ევროკავშირის მთავრობის) ანგარიშში ნათქვამია, რომ **2021 წელს ევროკავშირში აგროსურსათის შემომტანი ქვეყნების სიაში ბრაზილია, ამერიკის შეერთებული შტატები, გაერთიანებული სამეფო, უკრაინა და ჩინეთი ლიდერობდნენ!** სწორედ ამ ქვეყნებზე მოდის ევროკავშირში იმპორტირებული აგროსურსათის პროდუქციის საერთო ღირებულების მესამედზე მეტი!

მიწის საკითხი

დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ პირველად უკრაინამ **სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების გაყიდვის ლეგალიზების გადაწყვეტილება** მხოლოდ ახლახან მიიღო! ხელისუფლების მიზანი ასე განიმარტა — სოფლის მეურნეობის სექტორში ინვესტიციების მოზიდვა და პროდუქტიულობის ზრდა!

არადა, **ევროპის „პურის კალათად“ ცნობილი უკრაინა** მსოფლიოში სოფლის მეურნეობის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი და ექსპორტიორია. ქვეყანას აქვს 42 მილიონი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, რომელთა დაახლოებით 3/4-ს ყოველწლიურად ამუშავებს.

1991 წელს, დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ, მთავრობამ მცირე მეწარმე ფერმერებს სოფლის მეურნეობის მიწები დაურიგა, თუმცა, მათ მხოლოდ მიწით სარგებლობა ან აგრობიზნესისთვის იჯარით აღება შეეძლოთ. უკრაინის აგრარული საბჭოს ახალი გადაწყვეტილების თანახმად კი, ამ მორატორიუმის დასრულება უზრუნველყოფს მიწის ოპერაციების გამჭვირვალობას, დაბეგვრის გაუმჯობესებას, ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებასა და საბანკო ოპერაციების გამარტივებას.

უკრაინის მიწის ბაზრის გახსნა წლების განმავლობაში სადავო პოლიტიკური საკითხი იყო. ოპონენტები ამტკიცებდნენ, რომ ამან შეიძლება გამოიწვიოს ოლიგარქების დომინირება და უცხოელები უკრაინელებს მსოფლიოს ყველაზე ნაყოფიერი მიწის ყიდვაში ჩაანაცვლებენო! ამ დროისთვის უცხოელებსა და უცხოურ კომპანიებს ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების ყიდვა და ეს მხოლოდ საერთოსახალხო რეფერენდუმით შეიძლება შეიცვალოს, **მაგრამ ამ წესში არის ერთი მნიშვნელოვანი ხვრელი: მთავრობას შეუძლია „განსაკუთრებულ შემთხვევებში“, გამონაკლისის სახით, უცხოელებზე უკრაინულ მიწაზე 49-წლიანი საკუთრების უფლებაც გასცეს! ჰოდა, სწორედ აქ არის ჩამარხული „ძაღლის თავი“!**

ამერიკა და დასავლური ქვეყნები წლების განმავლობაში ლობირებდნენ უკრაინული მიწის უცხოურ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მიყიდვის საკითხს! ამ ბრძოლაში აქტიურად ჰყავდათ ჩართული საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, რომელიც ყოველი ახალი გრანტის გამოყოფისას უკრაინისაგან მოითხოვდა **მიწის ბაზრის გახსნას უცხოური ბიზნესისათვის!**

როგორც ცნობილია, წყლის წვეთი ქვასაც კი ხვრეტს და **2021 წლის მარტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ზეწოლით, უკრაინაში ძალიან არაპოპულარული მიწის რეფორმა დაიწყო და შესაძლებელი გახდა, უცხოელი კაპიტალისტები დაპატრონებოდნენ შავმიწა ნიადაგებს!**

2021 წლის 1 ივლისს უკრაინაში მიიღეს კანონი **„სასოფლო-სამეურნეო მიწის ყიდვა-გაყიდვის აქტებში ცვლილებების შესახებ“,** რომლითაც უცხოელებს კარი გაეხსნათ მიწის ბაზარზე!

იმ უცხოელებს ან უცხოურ კომპანიებს, რომლებსაც სამი წლის მანძილზე იჯარით აქვთ აღებული უკრაინის სასოფლო-სამეურნეო მიწა, გამონაკლისის სახით შესაძლებელია, მიეცეთ ამ მიწის მფლობელობაში დაკანონება-დასაკუთრება!

თუმცა, არსებობს ინფორმაციები, რომ უკრაინის მიწები უკვე ისედაც ბოლომდე უცხოელთა ხელშია და ეს ახალი მიწის რეფორმა, უბრალოდ, იმისთვის წამოიწყეს, რომ მათ დაუკანონდეთ ის, რაც უკვე ისედაც მათია!

მაგალითად, ცნობილი იტალიელი ჟურნალისტი და ევროპარლამენტის წევრი **ჯულიეტო კიეზა** წლების განმავლობაში აცხადებდა, რომ 2014 წლის იანვარში, ანუ ჯერ კიდევ **ვიქტორ იანუკოვიჩის პრეზიდენტობისას,** უკრაინის ხუთ ოლქში 50-წლიანი იჯარით (და შემდგომი გაგრძელების უფლებებით) გადაეცათ მიწები ნავთობის ბიზნესის გიგანტებს: **ანგლო-ჰოლანდიურ „შელს“ და ამერიკულ „შევრონს“!** თუმცა, ეს მეგა-კორპორაციები ამ მიწებზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანას კი არა, გაზის მოპოვებას გეგმავდნენ!

გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ უცხოური გიგანტები უკრაინის მოქალაქეებზე იურიდიულად გაფორმებული კომპანიების საფარქვეშ მილიონობით ჰექტარი უკრაინული მიწის მესაკუთრეები გახდნენ!

სამი ამერიკული გიგანტი, რომელიც უკრაინული შავი მიწის მესამედს დაეპატრონა!

მიმდინარე წლის მაისის ბოლოს ავსტრალიურმა გამოცემამ **„ავსტრალიან ნეიშნლ რევიუმ“** გამოაქვეყნა სენსაციური მასალა სათაურით: **„სამმა ამერიკულმა მულტინაციონალურმა კომპანიამ 17 მილიონი ჰექტარი უკრაინული სასოფლო-სამეურნეო მიწა იყიდა“!**

ანუ ავსტრალიური გამოცე-

უკრაინის შავმიწა-ნიადაგიანი მიწების მესამედი ამერიკული ტრანსნაციონალური გიგანტების საკუთრებაა!

მის ინფორმაციით, უკრაინის 62-მილიონჰექტარიანი სასოფლო-სამეურნეო მიწის თითქმის მესამედი ამერიკულმა ბიზნესმა დაისაკუთრა!

შედარებისათვის: **მთელ იტალიაში 16,2 მილიონი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწაა, ანუ ამერიკელებმა უკრაინაში იყიდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწა, რომელიც მთელ იტალიისაზე მეტია!**

ლაპარაკია, ისეთ ამერიკულ გიგანტებზე, როგორებიცაა Cargill (**„კარგილი“**), Dupont (**„დიუპონი“** და Monsanto (**„მონსანტო“**), ანუ მსოფლიო სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესის მეგა-მოთამაშეებზე, რომლებმაც **ჯერ კიდევ გასული საუკუნის ბოლოს გახსნეს ოფისები კიევში, წლების განმავლობაში ემზადებოდნენ უკრაინული შავმიწანიადაგიანი მიწის ხელში ჩასაგდებად და ლობირებდნენ მიწის რეფორმას უკრაინის პარლამენტში!**

მაგალითისთვის, მხოლოდ **„კარგილის“** წლიური ბრუნვა 134 მილიარდი დოლარია და ეს თითქმის იმდენივეა, რაც მთელი უკრაინის ერთობლივი შიდა პროდუქტი 2019 წელს — 137 მილიარდი დოლარი!

საქართველოში, ალბათ, ბევრს ემახსოვრება გენმოდიფიცირებული პროდუქციის მწარმოებელი მსოფლიო გიგანტი ამერიკული „მონსანტო“, რომელმაც სააკაშვილის დახმარებით სამეგრელო-იმერეთში გენმოდიფიცირებული სიმინდის თესლი შემოიტანა, მაგრამ, კიდევ კარგი, ამ პროექტმა არ გაამართლა და საქართველოს გადაურჩა სიმინდისა და, საერთოდ, მთელი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების გენმოდიფიკაციას!

აღსანიშნავია ისიც, რომ ამ სამი ამერიკული გიგანტის მთავარი აქციონერები არიან მსოფლიოს უდიდესი ფინანსური კორპორაციები: Vanguard, Blackstone და Blackrock — მათი შტაბბინები ამერიკის შეერთებულ შტატებშია! ეს კომპანიები მთელ მსოფლიოში ფლობენ ფინანსურ აქტივებს, რომლებიც ტრილიონობით დოლარით იზომება!

და, რაც მთავარია, **სამივე ამერიკულმა ტრანსნაციონალურმა გიგანტმა დადეს შეთანხმება და უკრაინაში კონკურენტებივით კი არა, ერთობლივად კონსორციუმივით მოქმედებენ!**

გარდა ამისა, უკრაინის აგროსექტორში სხვა შედარებით წვრილი, თუმცა, მსოფლიო კაპიტალის ნამდვილი ზვიგენებიც მოქმედებენ: ამერიკული NCH Capital, ფრანგული AgroGeneration, გერმანული კომპანიები — ADM Germany, KWS, Bayer და BASF და სხვ.

თუმცა, უკრაინის აგროსექტორში მთავარი მოთამაშეები მაინც ზემოხსენებული სამი მეგა-კომპანიისაგან შექმნილი კონსორციუმია, რომელმაც თავის სამსახურში ჩაიყენა არაერთი უკრაინელი ოლიგარქი, ანუ ეს მიწები თითქოს უკრაინული კომპანიების ბალანსზეა, მაგრამ მათი რეალური მფლობელები ამერიკელები ან ევროპელები არიან!



ომი, როგორც ბაზარი

ექსპერტები აკვირდებიან, რომ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გაიაფებულ უძვირფასეს სასოფლო-სამეურნეო მიწას, როგორ იტყვიან, **კაპიკებში ყიდულობენ!** ერთი ჰექტარი უკრაინული სასოფლო-სამეურნეო მიწა **2,5 ათასი დოლარი** ღირს, რაც უფრო ახლოა საბრძოლო მოქმედებები, მიწა მით უფრო იაფია: **ჰექტარი — სულ ათას დოლარად!**

შედარებისთვის — ევროპაში ერთი ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწა **70 ათას დოლარამდეც** აღწევს!

ასე რომ, **თამამად შეიძლება ითქვას, რომ უკრაინაში ამერიკა საკუთარი მიწისთვის იბრძვის! ის კი არა, ბევრს ენიშნა, რომ რუსეთის ფლოტის მიერ ბლოკირებული ოდესის პორტიდან 20 მილიონი ტონა უკრაინული ხორბლის მსოფლიო ბაზარზე გასატანად დიპლომატიურ ბრძოლაში თვით ამერიკის პრეზიდენტი ჯო ბაიდენიც კი ჩაერთო!** ამდენად

ჯერ კიდევ საკითხავია, ეს ხორბალი უკრაინულია თუ იმ ამერიკული კონსორციუმისა, რომელიც უკრაინის აგროსექტორის მთავარი მოთამაშეა!

უკრაინული მიწის ქვეშაც ტრილიონობით დოლარის სიმდიდრეა!

დიახ, ამერიკა თუ თავისი მიწისთვის იბრძვის, რუსეთმაც ტრილიონობით დოლარის სიმდიდრე ჩაიგდო ხელში!

თავად ამერიკული **„ვაშინგტონ პოსტის“** ინფორმაციით, **უკრაინაში შეჭრის შედეგად რუსეთმა უკრაინის მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საბადოები დაიკავა!** კანადური საკონსულტაციო კომპანიის SecDev-ის ანალიზის მიხედვით, **რუსეთის მიერ ოკუპირებული წიაღისეულის ღირებულება დაახლოებით 12.4 ტრილიონ დოლარად არის შეფასებული!**

ქვანახშირის საბადოების უდიდესი ნაწილი, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ამარაგებდა უკრაინის ფოლადის ინდუსტრიას, აღმოსავლეთ რეგიონებშია კონცენტრირებული და, როგორც ამერიკული გამოცემა წერს, **საბადოები სხვა ძვირფასი ენერგიისა და მინერალების საბადოებთან ერთად რუსეთის ხელშია!** აღნიშნულ მინერალებს კი გამოიყენებენ ყველა მიმართულებით, თვითმფრინავის ნაწილებიდან სმარტფონებამდე!

ამ დროისათვის რუსეთმა უკრაინას უკვე წაართვა 41 ქვანახშირის საბადო, 27 ბუნებრივი გაზის საბადო, 14 პროპანის საბადო, 9 ნავთობის საბადო, 6 რკინის საბადო, 2 ტიტანის საბადო, 2 ცირკონიუმის საბადო, 1 სტრონციუმის უბანი, 1 ლითიუმის ადგილი, 1 ურანის უბანი, 1 ოქროს საბადო და მნიშვნელოვანი კირქვის კარიერი, რომელიც ადრე უკრაინაში ფოლადის წარმოებისთვის გამოიყენებოდა.

საერთო ჯამში, რუსეთის კონტროლის ქვეშ არის მინიმუმ 12,4 ტრილიონი დოლარის ღირებულების უკრაინის სიმდიდრე.

ექსპერტების თქმით,

თუ კრემლი დაპყრობილი უკრაინის ტერიტორიის ანექსიას მოახერხებს, კიევი მისი საბადოების თითქმის ორ მესამედზე წვდომას სამუდამოდ დაკარგავს. უკრაინა ასევე დაკარგავს ბევრ სხვა რეზერვს, მათ შორის, ბუნებრივი აირის, ნავთობისა და იშვიათი დედამიწის მინერალების საწყობებს, რომლებიც მაღალ-ტექნოლოგიური კომპონენტებისთვის არის საჭირო...

აი, ერთადერთი სიმართლე უკრაინის ომზე, რომელიც ყველამ უნდა იცოდეს!

გიორგი გიგაური

1984 წლის 13 აგვისტოს თვითმფრინავის ბიჭებს განაჩენი გამოუტანეს!

რამდენიმე წლის წინათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა უზენაეს სასამართლოში ***1983 წლის 18 ნოემბერს*** *თვითმფრინავის გატაცების საქმეზე იმიტირებული სასამართლო პროცესი გამართეს, რომლის განაჩენის მიხედვით, ყველა მათგანი დამნაშავედ იქნა ცნობილი — ძმებ პაატა და კახა ივერიელებს 15 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს, გეგა კობახიძეს — 13 წლის ვადით, მამა თეოდორე ჩიხლაძეს — 10 წლის, ხოლო თინა ფეტვიაშვილს — 10 წლის ვადით თავისუფლების აღკვეთა.* ***38 წლის წინათ, 1984 წლის 13 აგვისტოს,*** *ამ პირებს უკვე რეალურმა უზენაესმა სასამართლომ სასჯელის უმაღლესი ზომა — დახვრეტა მიუსაჯა!*

თინა ფეტვიაშვილი, გეგა კობახიძე და სოსო წერეთელი

დათო მიქაბერიძე

მამა თეოდორე ჩიხლაძე, თინა ფეტვიაშვილი და კახა ივერიელი

1964 წელს, როდესაც **მიხეილ კობახიძემ „ქორწილი“** გადაიღო და ობერჰაუზენის მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საერთაშორისო ფესტივალზე სამი პრიზი მიიღო, ნამდვილად ვერ იფიქრებდა, რომ 20 წლის შემდეგ თავისი შვილი — გეგა კობახიძეც კინოს სახლში **ქორწილს** დადგამდა, ოღონდ რეალურს, რომლის გმირებიც თვითონ და თავისი ახალგაზრდა ცოლი **თინა ფეტვიაშვილი** იქნებოდნენ.

მოკლემეტრაჟიანი ფილმების დიდი რეჟისორი **მიხეილ კობახიძე** ვერაფრით იფიქრებდა, რომ თავისი შვილის ქორწილს თვითმფრინავის გამტაცებელთა ტრაგიკული ისტორია მოჰყვებოდა და ბოლოს ეს ყველაფერი გეგასა და მისი მეგობრების დახვრეტით დამთავრდებოდა...

ამ წერილს ზუსტად 38 წლის შემდეგ, 2022 წლის 13 აგვისტოს ვწერ, შენობის გარეთ ჰაერის ტემპერატურა პლუს 38 გრადუსია. გუშინ, 12 აგვისტოს, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს, ქალბატონ **ნინო ქადაგიძეს** განცხადებით მივმართე, ფოტოგადაღების უფლება მომცეს იმ დარბაზში, **სადაც 38 წლის წინათ, 1984 წლის აგვისტოში თვითმფრინავის ბიჭების საქმის პროცესი მიმდინარეობდა.** სამწუხაროდ, სასამართლოში შვებულებების პერიოდია, პასუხს მოგვიანებით შემატყობინებენ.

თვითმფრინავის ბიჭებიდან ერთ-ერთი ბრალდებულის — **გეგა კობახიძის** ადვოკატმა **თემურ გვიშიანმა** მითხრა, რომ იმ პროცესის შემდეგ უზენაესი სასამართლოს იმ დარბაზში სხდომები აღარ გამართულა — დღესაც ის მუხტია, რაც 38 წლის წინათ იყო და არაფერი შეცვლილაო... **ალბათ, ისევ ისე დგას დახვრეტის განაჩენის გამომტანი მოსამართლის თემურ გერსამიას სავარძელიც, რომელმაც ამ პროცესის მერე მოიპოვა პოპულარობა და ძალიანაც ეამაყებოდა, რომ სასიკვდილო განაჩენის გამოტანისას სინდისის ქენჯნა არ ეუფლებოდა.** მოსამართლეობის შემდეგ **თემურ გერსამია** საადვოკატო საქმეს ეწეოდა და იგივე უზენაეს სასამართლოში უმძიმეს დანაშაულში ბრალდებულებს იცავდა. საქმის გასაცნობ ოთახში ადვოკატებსაც ხვდებოდა და მათთან დამნაშავეთათვის სასჯელის შემსუბუქებაზეც მსჯელობდა. თუმცა, უზენაეს სასამართლოში ის მას შემდეგ აღარ გამოჩენილა, რაც ადვოკატმა **თემურ გვიშიანმა** კითხვა დაუსვა: **ეგ სკამი, რომელსაც ადვოკატის სკამი ჰქვია, არ გწვავთო?**

38 წლის შემდეგ გარდაცვლილნი არიან ამ საქმის გამოძიებაში ჩაბმული ყველა პირი — **თემურ გერსამიაც,** საქმის პროკურორი **ვლადიმერ იოსელიანიც,** იმჟამინდელი გენერალური პროკურორი **ანზორ ბარაბაძეც** (სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა), გენერალური პროკურორის მოადგილე **ვახტანგ რაზმაძეც,** უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე **ალექსი ინაურიც** და მისი მოადგილე **ოთარ ხატიაშვილიც... ვახტანგ რაზმაძე** აცხადებდა — ამ ბიჭების გადარჩენა შეიძლებოდა თუ არა, ეს შევარდნაძეს უნდა ჰკითხოთ, რადგან უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინეს, ხოლო მოსამართლე კანონის ფარგლებში მოქმედებდა. იმასაც დასძენს — **მე რომ მოსამართლე ვყოფილიყავი, განაჩენი ცოტა სხვანაირი იქნებოდაო** — თუმცა, არ აკონკრეტებდა, როგორი. უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ინაურის იმჟამინდელი მოადგილის **ოთარ ხატიაშვილის** განმარტებით, თვითმფრინავის ბიჭების დახვრეტის გადაწყვეტილება მოსკოვთან შეთანხმებით თბილისში იქნა მიღებული.

თვითმფრინავის ბიჭები დაიხვრიტნენ ამ პროცესიდან თვენახევრის მერე — **1984 წლის 3 ოქტომბერს.** საქართველოს უმაღლესი საბჭოს შეწყალების კომისიამ, მიუხედავად ქართველი ინტელიგენციის მიერ შედგენილი ხელმოწერებისა, განსასჯელთა შეწყალებაზე უარი თქვა. იყო ხელმოწერების უკან წაღების შემთხვევაც. ერთ-ერთი მათგანი — **ბუბა კიკაბიძე გეგა კობახიძის დედამ ნათელა მაჭავარიანმა** სატელევიზიო გამოსვლის დროს დაასახელა კიდეც. **და აი, 38 წლის შემდეგ ბუბა კიკაბიძე არაერთ დანაშაულში მხილებულ, 6 წლით თავისუფლებააღკვეთილ მიხეილ სააკაშვილის შეწყალებას ან გათავისუფლებას ითხოვს...** ამბობენ, რომ კიკაბიძის გარდა, ხელმოწერები შეწყალებაზე უკან წაიღეს **ჯანსულ კახიძემ, თემურ ჩხეიძემ, ვახუშტი კოტეტიშვილმა.** დახვრეტამდე, სანამ დაპატიმრებულთა დაკითხვები მიმდინარეობდა, ერთ-ერთთან — გეგა კობახიძესთან საკანში ე. წ. „ნასედკად“ მოთავსებული იყო ლევან ბერძენიშვილი.

თვითმფრინავის ბიჭების სასამართლო პროცესის ვრცელი ანგარიში საქართველოს ცენტრალური ტელევიზიით გადაიცა. ედუარდ შევარდნაძის პოზიცია ასეთი იყო: „ეს უნდა იყოს საჩვენებელი პროცესი ყველასთვის, რათა არავის დაავიწყდეს და არც არავინ გაბედოს მსგავსი რამ“.

ისევე, როგორც 1955 წელს რკინიგზელთა კულტურის სასახლეში გამართულ ბერიას გარემოცვის პროცესზე, თვითმფრინავის ბიჭების სასამართლოზე დასასწრებადაც გაიცემოდა საშვები, რომელთაც საწარმო-დაწესებულებებში ანაწილებდნენ ქალაქკომი და რაიკომის მდივნები. რამდენიმე წლის წინათ, როდესაც ამ თემაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა იმჟამინდელ მინისტრს, აწ განსვენებულ **ზურაბ გვეტაძეს** ვესაუბრეთ, გვიპასუხა: **იმ პოლიტიკურ გარემოში და მოქმედი კანონმდებლობის წნეხის ქვეშ, შედეგი არ შეიძლება სხვაგვარი ყოფილიყო!** მისივე ინფორმაციით, თუკი, პილოტები გამტაცებელთა მოთხოვნას დაემორჩილებოდნენ და კურსს თურქეთისაკენ აიღებდნენ, ორი ავიაგამანადგურებელი, რომელიც ამ რეისს უკან მიჰყვებოდა, თვითმფრინავს აუცილებლად ჩამოაგდებდა და ყველა მგზავრი ეკიპაჟის წევრებიანად დაიღუპებოდა.

ორთაჭალის ციხის ყოფილი უფროსის **ვლადიმერ ტაბაღუას** ინფორმაციით, 4 წლის განმავლობაში შევარდნაძემ **ორი კობახიძე** დახვრიტა — 1980 წელს ქრთამის აღების ბრალდებით დაპატიმრებული **იუზა კობახიძე** და 1984-ში თვითმფრინავის გატაცების საქმიდან **გეგა კობახიძე.**

კობახიძესთან ერთად დახვრეტილი **მამა თეოდორე ჩიხლაძის,** ძმებ **კახა და პაატა ივერიელების** საფლავები დღემდე უცნობია. 17 წლის შემდეგ გაჩიანთან მიწაში დაფლული იპოვა ოჯახმა თვითმფრინავში დაჭრილი და გარდაცვლილი **სოსო წერეთლის** ცხედარი. 14 წელი ჰქონდა მისჯილი **გეგა კობახიძის ცოლს თინა ფეტვიაშვილს,** რომელმაც საპყრობილე დატოვა 6 წლის შემდეგ ზვიად გამსახურდიას ძალისხმევის შედეგად. **ფეტვიაშვილი** ამბობდა: **როცა სასამართლოზე გეგას დახვრეტის განაჩენი გამოუტანეს, საშინელება იყო, მაგრამ მაინც არ მჯეროდა, ყველაფერი თუ ასე დამთავრდებოდაო.** 3 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა აეროპორტის თანამშრომელ **ანა ვარსიმაშვილს,** რომელმაც შეიარაღებული ბიჭები გამშვები პუნქტის გვერდის ავლით გაატარა. სასჯელს გადაურჩნენ მათი მეგობრები **ანანო მელივა და ეკა შალუტაშვილი,** რომლებიც თვითმფრინავში ამ ბიჭებს ახლდნენ.

თვითმფრინავის საქმის სხვა მონაწილენი — **გია ტაბიძე** თვითმფრინავშივე სროლის შედეგად გარდაიცვალა, თავი მოიკლა **დავით მიქაბერიძემ.** ეკიპაჟის წევრთაგან დაიღუპა ბორტგამცილებელი **ვალენტინა კრუტიკოვა,** ბორტმექანიკოსი **ანზორ ჭედია,** ინსპექტორი **ზავენ შარბათიანი.** ამ საბედისწერო რეისს შეეწირნენ მგზავრები, რომელთა გვარებია **აბოიანი და სოლომონია.** სხვა მგზავრებმა სხეულის მძიმე დაზიანება მიიღეს.

ამ საქმესთან დაკავშირებით საზოგადოების აზრი დღემდე გაყოფილია — ვისთვის თვითმფრინავის ბიჭები გმირები არიან, ვისთვის — სისხლიანი ბოროტმოქმედნი. და აი, 38 წლის შემდეგ კვლავ იმავე კითხვას ვსვამთ: **უნდა გამოეტანათ თუ არა მათთვის უკიდურესად სასტიკი განაჩენი?**

ბოლოთქმა

ციხიდან გათავისუფლებული თინა ფეტვიაშვილი სამხატვრო აკადემიაში აღადგინეს, ცოლად გაჰყვა რუსთაველის თეატრის მსახიობ **სოსო ლაღიძის ვაჟს** — **გიორგის,** 1992 წლიდან საქართველოდან გაემგზავრა და საბერძნეთის მოქალაქეა. მანამდე **ქორწილი** გადაიხადეს სასტუმრო „აჭარაში“...

ქეთევან ხამიცაშვილი

კვირგვინოსნები

თაკო ჩარკვიანი
ოპოზიციონერი პარლამენტარი

270 ათასი რუსია შემოსული და დარეგისტრირებულია **6 400 რუსული კომპანია.** ეს ოფიციალური მონაცემებია. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში სანქციების გვერდის ავლით შემოვიდეს რუსეთი. შესაბამისად, **დასავლეთი იძულებული იქნება, რომ საქართველო დაასანქციროს.**

„ახალი თაობა“

ბესო მიქავა
იბერიულ-კავკასიური მოძრაობის თავმჯდომარე

არახამიას ვურჩევ, გამოაქვეყნოს ის მასალები, თუ როგორ მოხდა უკრაინის საზღვაო ფლოტის ადმირალი **ედუარდ ბალტინი** დასავლეთ საქართველოში. ამაზე ილაპარაკოს. ჩვენ კარგად ვიცით, მივაწვდით მასალებს, ვინ არის დასაპატიმრებელი უკრაინაში, პირველ რიგში, გენერალი **იური ალეროვი,** რომელმაც ამას წინათ „რუსთავი-2“-ში იტრაბახა, თუ როგორ დაამხო მან გამსახურდია. **დიახ, ბალტინის მეშვეობით დაამხეს ეროვნული ხელისუფლება და მაშინ მოკლეს პირველი პრეზიდენტი.** აი, ამაზე ილაპარაკოს **არახამიამ.**

„ალია“

ზურაბ აზარაშვილი
ჯანმრთელობის მინისტრი

მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ საჭიროების და მათი მოთხოვნის შემთხვევაში, **სახელმწიფო თითოეულ უკრაინელ ოჯახს 300 ლარით ეხმარება, ასევე თითოეულ ადამიანს, ვისაც ამის საჭიროება აქვს — 45 ლარით.** უკრაინელი ლტოლვილები სხვადასხვა ქვეყნებში იმყოფებიან. ჩვენ ყველა ამ ქვეყნის პრაქტიკა და მაგალითები ვნახეთ, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას გავეცანით და შევეცადეთ, მაქსიმუმი გაგვეკეთებინა.

„ახალი თაობა“

იოსებ არჩვაძე
ეკონომიკის ექსპერტი

ჩვენმა ცნობილმა ეკონომისტმა **დავით იაკობიძემ** თავის ერთ-ერთ შრომაში გადაიანგარიშა, თანამედროვე კურსით რამდენი იქნებოდა **30 ვერცხლი** და, დაახლოებით, **1 200 დოლარი** გამოვიდა.

„თბილისელები“

რამდენიმე დღის წინათ ჩვენი გაზეთის ერთ-ერთმა ერთგულმა მკითხველმა „ფეისბუქის“ პირადი შეტყობინებების „ყუთში“ სურამის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ფოტო გამომიგზავნა და მომწერა — ნახეთ, როგორ კარგად არის გარემონტებული, სააკაშვილი „ვივამედიდან“ საზღვარგარეთ კი არ უნდა გადაიყვანონ სამკურნალოდ, არამედ აქ — სურამის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაამწესონ, მისი ადგილი დიდი ხანია, საგიჟეთშიაო!



გიხაროდენ, სურამის საგიჟეთი მწყობრშია!

სურამის ფსიქიატრიული კლინიკა სამიოდე წლის წინათ მართლაც კაპიტალურად გარემონტდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ცნობილი და **„ხანდაზმული თაღლითის“ მამუკა ხაზარაძის** მიერ ასათიანის ქუჩაზე ჩადენილი მავნებლობა გამოასწორა!

საქმე ის გახლავთ, რომ წლების წინათ მამუკა ხაზარაძის **„ახალმა სამშენებლო კომპანიამ“** თბილისში, ასათიანის ქუჩაზე, მდებარე ფსიქიატრიული კლინიკა დაანგრია და იქ, სადაც სულით ავადმყოფებს მკურნალობდნენ, კორპუსები წამოჭიმა. ცხადია, მომხდარის გამო პაციენტების დიდი ნაწილი საავადმყოფოს გარეშე დარჩა და მთელ ქვეყანას მოედო.

ქუჩაში მოხეტიალეთაგან ზოგმა იმდენი იხუნტრუცა, პარლამენტარობასაც გამოჰკრა ხელი და ხალხის ჭკუის სასწავლებლად მორჭმით ფეხი მოირთხა; მაგალითად, **სანდრო რაქვიაშვილმა,** რომელიც ცხოვრებამ სამუდამოდ გაცინებული დატოვა, სწორედ პარლამენტიდან გამოგვიცხადა — **საქართველოს სოფლის მეურნეობა არ სჭირდებაო!**

ზურაბ-გირჩი ჯაფარიძემ ატოცთან უკანალი ორმოცდაათ ტუტრუცანასთან ერთად წამოიხადა და **რუსებს ტანკის ნაცვლად „ტრანკის“ ლულა მიუშვირა!** ვინმე **ჯირკვალიშვილმა** განათლების ექსპერტად შემოგვასაღა თავი ან სულაც განათლების სამინისტროში ჩაბუდდა, საიდანაც დაგვმოძღვრა — **კონსტანტინე გამსახურდიას „დიდოსტატის მარჯვენა“ სასკოლო პროგრამიდან ამოსაღებიაო!**

ცნობილმა ჩამშვებმა **ლევანა ბერძენიშვილმა ერეკლე მეფე საქართველოს მოღალატედ გამოაცხადა, ხოლო ვაჟა-ფშაველა — სექსუალურ მოძალადედ და მანიაკად,** რომელმაც, თურმე, გორის სემინარიაში სწავლისას ჯერ კეკე გელაძე გააუპატიურა და ამ აქტის შედეგად დიდი სტალინი იშვა, ხოლო მერე, უკვე დავაჟკაცებული, სანკტ-პეტერბურგში სწავლის დროს ვიღაც რუს „ბარიშნიას“ შეუვარდა სახლში გასაბახებლად. აღარაფერს ვამბობთ **აკაკი წერეთელზე,** რომელმაც, იმავე ლევან ბერძენიშვილის თქმით, **საქართველოში თითქმის ყველა დიასახლისი გააუპატიურა, ხოლო დავით აღმაშენებლის სუყველა შთამომავალი იდიოტი იყო!**

ლევანის ძმამ **დავით ბერძენიშვილმა** განაცხადა — **მე სექსუალური უმცირესობების საქართველო მინდაო!** ხოლო **გიგა მაქარაშვილი,** ბოლოს და ბოლოს, გამოტყდა — **გეიც ვიქნები, ტრანსიც, ლესბოსელიც და ამერიკის აგენტიცო!**

მთელ ამ ბუკეტს სამი კაცი აკლია და სურამის ახლად გარემონტებული ფსიქიატრიული კლინიკაც შეივსება. სამში ერთი გახლავთ **კლინიკა „ვივამედის“ ბინადარი სააკაშვილი,** რომელიც ამტკიცებს — **დედაჩემი ჟოზეფინა არ არისო!** ხოლო დანარჩენი ორი — **გიორგი გაბუნია და ნიკუშა გვარამია** გახლავან, რომლებმაც, **გიგა მაქარაშვილისგან განსხვავებით, სურამის საგიჟეთში გამწესებამდე საჯაროდ უნდა აღიარონ, რომ დიდი ხანია, რაც გეებიც არიან, ტრანსებიც, ლესბოსელებიც და ამერიკის აგენტებიც!**

საერთოდ, გიჟებისა და გარეკილების უმეტესობა, როგორც წესი, ნაპოლეონობას იჩემებს, მაგრამ სააკაშვილის შემთხვევა აქაც განსაკუთრებულია. **საქართველოს ნაპრეზიდენტალი თავად არ ამბობს, რომ ნაპოლეონია.** ამას მისი სექტის წევრები ამტკიცებენ, რომლებიც, ცხადია, სურამის ფსიქიატრიული კლინიკის პოტენციური პაციენტები არიან; სააკაშვილს ამ ბოლო დროს ერთი რამ აქვს აჩემებული — **დედაჩემი ჟოზეფინა არ არისო!** არადა, როგორც კლინიკა „ვივამედიდან“ გვესმის, თურმე, სააკაშვილის სანახავად კლინიკაში შესულ **გიული ალასანიას** ყველა **ჟოზეფინას** ეძახის, ოღონდაც ერთი განსხვავებით — თვით ომის ღმერთისა და ევროპის დამჩოქებლის — **ნაპოლეონ ბონაპარტის ჟოზეფინა ბოარნესაც კი არ გაუბედავს იმდენი სიმდიდრის მიტაცება, რამდენიც გიული ალასანიამ სააკაშვილის გარყვნილი და სადისტური რეჟიმის მძლავრობის დროს ქურდობით, მამაძაღლობითა და პარვით იშოვა.**

სააკაშვილის ადგილი რომ ნამდვილად სურამის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაშია, ამას უკანასკნელ ხანს მისი ერთ-ერთი ფეისბუქ-სტატუსიც მოწმობს. აი, რა დაწერა 10 აგვისტოს „ვივამედში“ წამოწოლილმა სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში: **„დღეისათვის უკვე 1800 ტანკი გავანადგურეთ. საშუალოდ დღეში ხუთ ტანკს ვანადგურებთ. ჩემი აზრით, საჭიროა 3000-3500 ტანკის განადგურება, რათა შეტევითი პოტენციალი მთლიანად გაუქრეთ. თუ ეს ტემპი შენარჩუნდა, 240-230 დღე იქნება საჭირო ამისათვის. ასე რომ, ყოველი დღე მოწინააღმდეგისთვის ცუდად მუშაობს.“** აქ უნებურად გახსენდება სააკაშვილის ის სიგიჟე, როცა მან თბილისის გარშემო სანგრების გათხრა დაამთავრა და ტელევიზიით განაცხადა — **ამ სტრატეგიით თბილისის აღება მტრისთვის, მინიმუმ, ექვსი თვით მაინც შეუძლებელი იქნებაო!**

ხომ წარმოგიდგენიათ, რა დონის დეგენერატი უნდა იყოს კაცი, თბილისის დასაცავად და ისიც ნახევარი წლის განმავლობაში, სანგრების იმედი ჰქონდეს მაშინ, როცა რუსეთი უკრაინას ბარენცის ზღვიდან და ასტრახანიდან აუთოებს?! **სწორედ მსგავს სიგიჟეებს შეეწირა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და იმ ბიჭების სიცოცხლე, რომლებიც ჰალსტუხიჭამია მთავარსარდალმა თავიდანვე წასაგებად განწირულ ომში გარეკა...**

სააკაშვილი ხვალვე რომ გაათავისუფლონ და ამერიკის ლენჩებმა ისევ პრეზიდენტად გვიკურთხონ, ვფიქრობთ, მანამდე გაკოჭილი და თავზე „მეშოკჩამოცმული“ სურამის ფსიქიატრიულ კლინიკაში უნდა შეაგდონ, ვიდრე თბილისის ფსიქიატრიული საავადმყოფოს მსგავსად, მამუკა ხაზარაძეს ამჯერად სურამის საგიჟეთის დასანგრევად მოუცლია, **რათა იმ ტერიტორიაზე ან „თიბისი ბანკის“ ფილიალი წამოჭიმოს, ან „ლელოს“ ოფისი, სადაც დასარტყამ ინსტრუმენტსაც განათავსებს და თავის პარტიულ დარტყმულებსაც!**

ᲓᲘᲢᲝ ᲩᲣᲑᲘᲜᲘᲫᲔ

■	1	■	2	■	3		4		5		6	■	7	■	8
9						■		■		■	10				
■		■		■	11							■		■	
12		13		14		■		■		■	15				
	■		■		■	16		17		18		■		■	
19							■		■		■	20		21	
	■		■		■	22					■		■		■
23							■		■	24					
	■		■		■	25					■		■		■

ᲗᲐᲠᲐᲖᲣᲚᲐᲓ: 3. ერთგვარი შავი ფერის ქსოვილი; 9. იაპონიის კურძული; 19. გულის ქინძისთავი; 11. ნაყოფიერების ქართული ღვთაება; 12. საფრანგეთის დიდი რევოლუციის მოღვაწე; 15. ინგლისელი მწერალი; 16. საწვიმარი; 19. სახელმწიფოს დროებითი მმართველი მონარქიულ ქვეყნებში; 20. ტუზი ბანქოში; 22. იან ფლემინგის აგენტი ჯეიმს ...; 23. მზის სისტემის დიდი პლანეტა; 24. სამპიროვანი ღმერთი — მამა, ძე და სულიწმიდა; 25. განთავისუფლებული ყმა.

ᲨᲕᲔᲣᲚᲐᲓ: 1. ქალაქი იტალიაში; 2. ბერმონაზონთა ტანსაცმელი (ძვ.); 3. ქმრის და; 4. მექსიკური წარმოშობის ცეკვა; 5. რისამე დაწესებული რაოდენობა; 6. აშშ-ის ექსპრეზიდენტი; 7. ავტოსასტუმრო; 8. მტაცებელი ფრინველი; 12. ინგლისელი მწერალი, მხატვარი; 13. დიდი შეჯიბრება ნავებით; 14. კაცის სასიმღერო ხმა; 16. აფრიკის სახელმწიფო; 17. ბანდიტების დაჯგუფება; 18. მზის ჩასვლის დრო; 20. უგონო მდგომარეობა; 21. წესიერი ექვსწახნაგა გეომეტრიული სხეული.

ᲞᲐᲡᲣᲮᲔᲑᲘ ᲘᲮ. 31-Ე ᲒᲕᲔᲠᲓᲖᲔ

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲘᲠᲛᲐ ᲡᲝᲮᲐᲫᲔ
მომღერალი

ზღვა ცოცხალი არსებაა, გონიერი, ემოციური, რაციონალური და მე მასთან მაქვს განსაკუთრებული დამოკიდებულება. **ხანდახან ველაპარაკები, ვეფერები, ვკოცნი.**

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ᲡᲐᲚᲝᲛᲔ ᲑᲐᲙᲣᲠᲐᲫᲔ
მომღერალი

მშვიდი, ჰამაკში წამოწოლილი დასვენება არ მიყვარს.

„ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲞᲐᲚᲘᲢᲠᲐ“

ᲐᲜᲘ ᲢᲧᲔᲑᲣᲩᲐᲕᲐ
მსახიობი

მომავალში თუ ფსიქოლოგთან სიარული დამჭირდება იმისთვის, რომ **„ჭიპლარი გადავჭრა“ და შვილი დამოუკიდებლად გავუშვა,** ამას აუცილებლად გავაკეთებ.

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“

ᲔᲙᲐ ᲐᲜᲓᲠᲝᲜᲘᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
მსახიობი

ცოტა მოძველებული შეხედულებაა **ქალის სუსტ სქესად აღქმა.** მე ვთვლი, რომ **ქალი ძლიერი სქესის წარმომადგენელია.**

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“

ᲜᲐᲢᲣᲙᲐ ᲒᲣᲚᲘᲡᲐᲨᲕᲘᲚᲘ
მსახიობი

ახალი ადამიანების **ახლოს მოშვებას** ვერიდები.

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“

ᲛᲐᲘᲐ ᲯᲐᲑᲣᲐ
მომღერალი

მე ვარ ადამიანი, რომელსაც **ზღვარი, გარკვეული დისტანცია** აქვს დაწესებული მეგობრებთანაც და შვილებთანაც!

„ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲔᲚᲔᲑᲘ“



ცნობილი ჰომეოპათი და ექიმი კახა საბახტარიშვილი ძილთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ საუბარს აგრძელებს და აღნიშნავს, რომ დღისით ძილიანობას ბევრი საშიში დაავადება იწვევს. ქართველი მეცნიერის აზრით, ძილიანობისკენ მიდრეკილება მეტწილად დაკავშირებულია ხვრინვასთან, რომელიც თავისთავად მეტად სახიფათო პათოლოგიას წარმოადგენს:

„თუ ადრეულ ასაკში ბავშვებს გლანდებს ამოვჭრით, ფაქტობრივად, მას დაუცველს, იმუნური სისტემის გარეშე ვტოვებთ!“

კახა საბახტარიშვილი: ეცადეთ, იძინოთ მხოლოდ გვერდზე და არავითარ შემთხვევაში – ზურგზე!



ის, რომ უძილობა ადამიანის ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა, ამის შესახებ ჩვენ ამ ორიოდე კვირის წინათ ვისაუბრეთ, მაგრამ არანაკლებ საშიშია სიტუაცია, როცა ადამიანს ჰგონია, რომ კარგად გამოიძინა, მაგრამ მეორე დღეს გრძნობს საშინელ მოთენთილობას და მთელი დღის განმავლობაში ძილისკენ არის მიდრეკილი. **დღისით ძილიანობა შესაძლოა, ძალიან სახიფათო დაავადების — ძილში ობსტრუქციული აპნოეს მანიშნებელი იყოს! ეს დაავადება ხშირია ჭარბწონიანებში და ისეთ ადამიანებში, რომლებიც გამოირჩევიან ე.წ. ჩასქვნილი აღნაგობით, აქვთ მკვრივი, მასიური კისერი და მათი სახე ხშირად ოდნავ შეშუპებული და შეწითლებულია.** ძილში აპნოეს სხვანაირად ძილში სუნთქვის შეჩერება ეწოდება. იგი დამახასიათებელია თითქმის ყველა იმ ადამიანისთვის, რომელიც ძილში ხვრინავს. აპნოეს დროს ადამიანი მონოტონურად ხვრინავს, მერე 15-20 წამით ხვრინვის ხმა წყდება, რასაც მოჰყვება ძლიერი ამოხროტინების სტადია და ადამიანი უცებ დაზაფრული იღვიძებს ან ვერ იღვიძებს და ხვრინვას განაგრძობს.

იმ 15-20 წამის ან ცოტა მეტი ხნის განმავლობაში, როცა ადამიანი ხვრინვას წყვეტს, სუნთქვა საერთოდ ჩერდება, რაც ძალიან სახიფათოა, რადგან ტვინი „შიმშილობს“ და საკმარისი ჟანგბადი არ მიეწოდება; გარდა ამისა, დიდი საფრთხე ემუქრება გულს, რადგან სუნთქვის შეკავების გამო სისხლში ჟანგბადის კონცენტრაცია მცირდება და გული იძულებული ხდება, შეანელოს მოქმედება. აპნოეს დროს პულსიც ეცემა, რაც შესაძლოა, გულის სრულ გაჩერებაში, ანუ მის ბლოკირებაში გადაიზარდოს და ეს პროცესი სამიდან თხუთმეტ წამამდე გაგრძელდეს... **საბედნიეროდ, ასეთ დროს ტვინი „იღვიძებს“ და გასცემს სუნთქვის ბრძანებას, რის შედეგადაც სისხლში ადრენალინის დონე მატულობს და გული მთელი ძალით ამუშავდება.** შექმნილ ვითარებაში შესაძლოა, წნევამ ორას ერთეულსაც კი მიაღწიოს. ასეთი მოვლენები ღამის განმავლობაში ასჯერ ან ორასჯერაც შეიძლება, განმეორდეს, რასაც თან სდევს ორგანიზმის ნგრევა. უფრო მეტიც, **შესაძლოა, ერთხელაც ტვინმა ველარ შეძლოს გულის ამუშავება და ადამიანი ძილში გარდაიცვალოს!**

— თუ ასეთი ადამიანი გადარჩა და ძილში არ მოკვდა, რა ემართება მას მეორე დღეს?

— ასეთი ადამიანი, რომელსაც ჰგონია, რომ შვიდი-რვა საათი ეძინა, რეალურად ძილში მხოლოდ ორ-სამ საათს თუ ატარებს. ამიტომაა, რომ უძილობის ასანაზღაურებლად მეორე დღეს ის ძილიანობისკენ არის მიდრეკილი. აქედან გამომდინარე, ჩემი რჩევაა:

ყველა ადამიანი, ვინც ძილში ხვრინავს, აუცილებლად უნდა გამოიკვლიოს ძილის სპეციალისტმა — სომნოლოგმა!

სწორედ მან უნდა დაადგინოს ხვრინვის მიზეზი, რომელიც შესაძლოა, მექანიკურიც იყოს (ცხვირის ძგიდის გამრუდება, პოლიპები ცხვირში და ა.შ.) და პაციენტი შესაბამის სპეციალისტთან გაგზავნოს!

ძალზე სახიფათოა, როცა ძილში ბავშვები ხვრინავენ. ეს პროცესი შესაძლოა, გამოწვეული იყოს ალერგიული რინიტით, ცხვირში გადიდებული ადინოიდებით, ანუ ე.წ. პოლიპებით და ნუშურა ჯირკვლების, ანუ ე.წ. გლანდების ანთებით. თუ ზომებს არ მივიღებთ, მაშინ ბავშვის თავის ტვინს ჟანგბადი ნაკლებად მიეწოდება, რაც მის გონებრივ განვითარებაზე აისახება. ერთი შეხედვით, გამოსავალი გადიდებული ადენოიდებისა და გლანდების ქირურგიული გზით მოშორებაა, რათა სასუნთქი გზები გათავისუფლდეს, მაგრამ პირადად მე პრობლემის ამ გზით გადაჭრა საკამათოდ მიმაჩნია, რადგან, **როდესაც ბავშვი იბადება, მთელ მის იმუნურ სისტემას სწორედ ნუშურა ჯირკვლები და ცხვირის ლიმფოიდური ქსოვილი წარმოადგენს.** იმუნური სისტემის სხვა ორგანოები — ელენთა, ძვლის ტვინი და ა.შ. ადამიანს მხოლოდ 8-9 წლის ასაკში „წამოეშველებიან“ ხოლმე. თუ ადრეულ ასაკში ბავშვებს გლანდებს ამოვჭრით, ფაქტობრივად, მას დაუცველს, იმუნური სისტემის გარეშე ვტოვებთ. არადა, **დაჩირქებული გლანდების უყურადღებოდ დატოვებაც არ შეიძლება, რადგან მან შესაძლოა, დააზიანოს გული, სახსრები** და ა.შ. როგორც ჰომეოპათი, სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ დაჩირქებული გლანდების მკურნალობა შესაძლებელია!

— კიდევ რა იწვევს ძილიანობას?

— დღისით ძილიანობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი **ჰიპოთირეოზი,** ანუ ფარისებრი ჯირკვლის აქტივობის შემცირებაა. ფარისებრი ჯირკვლის ჰორმონები ბუნებრივი ენერგეტიკებია და მათი დეფიციტის დროს ვითარდება **მუდმივი ძილიანობა, დაღლილობის შეგრძნება და შემცივნება.** თუ ასეთ ნიშნებს შეატყობთ, სასწრაფოდ ესტუმრეთ ენდოკრინოლოგს!

დღისით ძილიანობის მიზეზი შესაძლოა, იყოს B ჯგუფის ვიტამინების და განსაკუთრებით კი B6 ვიტამინის ნაკლებობაც. მისი უკმარისობა ამცირებს ღამის ძილის ხანგრძლივობასა და ხარისხს. **ადამიანების ნაწილი, რომელიც ხვრინავს, ანტიდეპრესანტებსა და ტრანკვილიზატორებს ხმარობს.** ვფიქრობ, ეს დაუშვებელია, რადგან ამ წამლების მოქმედებით სასის კუნთები დუნდება, სასუნთქი გზები უფრო მეტად იკეტება და ძილში გულის გაჩერების რისკი სამოთხჯერ მატულობს.

დღისით ძილიანობა შესაძლოა, გამოიწვიოს წნევის ზოგიერთმა პრეპარატმაც. მაგალითად, **კლოფელინი** და ყვე-

„კლოფელინი და ყველა ის წნევის დამწევი ან დამარეგულირებელი პრეპარატი, რომელშიც ამლოდიპინი შედის, დღისით ძილიანობას იწვევს!“

„ყველა ადამიანი, ვინც ძილში ხვრინავს, აუცილებლად უნდა გამოიკვლიოს ძილის სპეციალისტმა – სომნოლოგმა!“



„თუ ადამიანს დღის განმავლობაში ძილიანობა და მოთენთილობა აწუხებს, უმიზეზოდ იღლება, ღამით ცუდად სძინავს, აქვს ქოშინი, შეშუპება და გულისცემის აჩქარება, ეს შესაძლოა, ამ საშიში დაავადების პირველი ნიშნები იყოს!“

კვირგვინოსნები

ვაჟა სურგულაძე
ჯანდაცვის ექსპერტი

პანდემია არ დასრულებულა, სექტემბერში კიდევ გვექნება აფეთქება. შესაძლოა, ისეთი დამანგრეველი არა, როგორიც აქამდე, მაგრამ იქნება. ყველაზე დიდ საშიშროებას ვხედავ იმაში, **რომ რუსებს არ უნდათ, ჩვენთან მუშაობდეს ლუგარის ლაბორატორია.** არ გამოვრიცხავ, რომ ან საერთოდ დახურონ, ან ფორმალურად დატოვონ.

„ახალი თაობა“

ზურაბ მხეიძე
ფსიქოლოგი

ჩემთან მოდიან და მეუბნებიან — **პანიკური შეტევა მაქვს და ბიპოლარული აშლილობა.** ეს არის ბოლო ერთი წლის მოდა. **მოდაა, დიახ!** ჯერ ერთი, ვინ დასვა ამდენი დიაგნოზი, **მთელს საქართველოს პანიკური შეტევები და ბიპოლარული აშლილობა რატომ აქვს?** ანუ ამაყობს, კეკლუცობს, რომ ცუდად არის. ყურადღების მიქცევის ხერხია.

„აიპრესი“

მაია ბუწაშვილი
ინფექციონისტი

ზაფხულის ცხელ დღეებში, როგორიც ახლაა, **არსებობს სხეულის გადახურების რისკი,** განსაკუთრებით ბავშვებში. **განსაკუთრებით საშიშია გაჩერებულ მანქანაში ბავშვის ყოფნა სიცხის დროს.** აშშ-ში ჩატარდა კვლევა ამ საკითხის შესასწავლად. ყოველწლიურად აშშ-ში რეგისტრირდება **ბავშვების სიკვდილის შემთხვევები მანქანაში გადახურების შედეგად.** წელს 13 ლეტალური შემთხვევა დაფიქსირდა, 2021 წელს — 21.

„ინტერპრესნიუსი“

ნატო არჩვაძე
მსახიობ თენგიზ არჩვაძის ქალიშვილი

მამა საკუთარ თავში ჩაკეტილი პიროვნებაა, ამიტომ თავის ხასიათს, ემოციებს ადვილად არ გამოხატავს. **მას საოცრად უყვარს თავისი სამშობლო.** საერთოდ, დიდი სიყვარული შეუძლია და როცა სხვებისგანაც იმავეს არ იღებს, ძალიან განიცდის, მაქსიმალისტია.

„სარკე“

ექიმის ტრიბუნა

„ძალიან სახიფათოა, თუ დღისით ძილიანობას თან ახლავს მუდმივი მთქნარება. ასეთი ადამიანი სასწრაფოდ უნდა იყოს გამოკვლეული და დადგინდეს, ხომ არა აქვს მას მუცლის აორტის ანევრიზმა!“



ლა ის წნევის დამწევი ან დამარეგულირებელი პრეპარატი, რომელშიც **ამლოდიპინი** შედის, დღისით ძილიანობას იწვევს!

ძალიან სახიფათოა, თუ დღისით ძილიანობას თან ახლავს მუდმივი მთქნარება. ასეთი ადამიანი სასწრაფოდ უნდა იყოს გამოკვლეული და დადგინდეს, ხომ არა აქვს მას მუცლის აორტის ანევრიზმა.

ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც მონაკვეთზე სისხლძარღვის კედელი გათხელებულია, ბუშტივით გამობერილია, რომელიც ნებისმიერ მომენტში შეიძლება გასკდეს და ადამიანი სისხლდენით დაიღუპოს!

— გულის კიდევ რომელ დაავადებაზე მიგვანიშნებს მუდმივი ძილიანობა?

— არსებობს გულის ძალზე სახიფათო დაავადება, რომელსაც **დილატაციური კარდიომიოპათია** ეწოდება. მისი გამომწვევი შესაძლოა, იყოს **ორგანიზმის გადაციება,** სხვადასხვა ვირუსი, დიდი ხნის განმავლობაში ანტიბიოტიკების უკონტროლოდ მიღება და ა. შ. ასეთ დროს გულის კუნთი შეკუმშვის უნარს კარგავს, ის ფართოვდება, მაგრამ არ იკუმშება. თუ ზომები დასაწყისშივე არ იქნა მიღებული, ასეთ ავადმყოფს გულის გადანერგვის გარდა არანაირი მკურნალობა არ შველის!

— რითი გამოვიცნოთ დილატაციური კარდიომიოპათია საწყის ეტაპზე?

— **თუ ადამიანს დღის განმავლობაში ძილიანობა და მოთენთილობა აწუხებს, უმიზეზოდ იღლება, ღამით ცუდად სძინავს, აქვს ქოშინი, შეშუპება და გულისცემის აჩქარება, ეს შესაძლოა, ამ საშიში დაავადების პირველი ნიშნები იყოს!** თუ ზომები დროულად იქნება მიღებული, ადამიანი ამ დაავადებისგან განიკურნება... დასასრულ, ჩემი რჩევაა, ეცადეთ, იძინოთ მხოლოდ გვერდზე და არავითარ შემთხვევაში — ზურგზე, რადგან ზურგზე წოლის დროს რბილი სასა დუნდება და სასის გაგრძელება — ნაქი პირდაპირ ჩამოეკიდება და სასუნთქ გზებს კეტავს.

თუ ადამიანი ჭარბწონიანია ან ძილის წინ ალკოჰოლი აქვს მიღებული, ნაქი ფარდასავით ჩამოეფარება სასუნთქ გზებს და სუნთქვისა და ძილის პროცესს არღვევს.

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

ლიბერასტული ცენზურა

წინა კვირას, 2022 წლის 11 აგვისტოს, სოციალურ ქსელში გადავაწყდი ერთ საინტერესო ფოტოს, რომელიც, დიდი ალბათობით, 1993 წლის 26 მაისს უნდა იყოს გადაღებული! ეს ფოტო ფეისბუქში ჩემს გვერდზე გავაზიარე და თან ასეთი კომენტარი დავურთე „ედუარდ შაითანი და მისი ულვაშიანი ქათამი, „ალ კაპონედ“ წოდებული რომანა გოცირიძე!“

უნიჭო კინწურაშვილმა შევარდნაძის ულვაშიანი ქათმის გამო ფეისბუქზე დამბლოკა!

არ ვიცი ამ კომენტარის და არ ვიცი იმის გამო, რომ ამ ფოტოთი რომან გოცირიძის წარსული „დიდება“ გამოვამზეურეთ, „ფეისბუქის“ ადმინისტრაციამ დამბლოკა და მომწერა — **30 დღის განმავლობაში ჩვენს არემარეზე შენი „დუხი“ არ იქნება, რადგან სიძულვილის ენა გამოიყენეო!**

როგორც პარლამენტის სხდომათა დარბაზიააყროლა ორმა **„საქებარმა ქალმა“ ლელა ქებურიამ და ირმა ნადირაშვილმა,** ზუსტად ისე ამ ფეისბუქ-ბლოკის უკანაც ორი ტუტრუცანა ქალი დგას, რომლებიც სწორი ნაწლავით არიან მიერთებული ამერიკის საელჩოსთან და პირადად ამერიკის ლენჩ ელჩთან. ამ ორი ქალიდან ერთი გახლავთ **უნიჭო და უწიგნური თამარ კინწურაშვილი,** ხოლო მეორე — **ეთერ ბუზიაშვილი,** რომლებიც მსხვერპლს ზუსტად ისე დააცხრებიან საკბენად, როგორც **მამუკა ხაზარაძის უბორნიის პოეტუტკები** ქართულ მწერლობასა და ეროვნულ ფასეულობებს!

ქვეყანა რომ ქვეყანას ჰგავდეს და პროკურატურისა და სასამართლო ხელისუფლების უმაღლეს „ბლაღოჩინებად“ ამერიკის ლენჩები არ გვეჯდნენ, უნიჭო თამარ კინწურაშვილი, რომელიც სააკაშვილის დროს საქართველოს ტელევიზიის „პირველი არხის“ გენერალური დირექტორი იყო და მილიონობით ლარის თუ დოლარის სახელმწიფო ქონება აქვს გახაზირებული, ციხეში უნდა იჯდეს! სამწუხაროდ, სახელმწიფო ქონების ქურდი, რომლის დროსაც ტელევიზიის ბალანსზე არსებული უამრავი მიწა და ქონება საეჭვოდ გასხვისდა და ამ ყველაფერზე, ჩვენი ინფორმაციით, პროკურატურაში საქმეებია აღძრული, დღეს გაურკვეველი წარმოშობის ეთერ ბუზიაშვილთან ერთად სოციალური ქსელების მთავარ ცენზორად მოგვევლინა. **სწორედ ასეთი სამარცხვინო და უწიგნური ქალი წყვეტს, ვის უნდა დაებლოკოს ფეისბუქი, ვის შეეზღუდოს ინფორმაციის გავრცელება და ვის ამოედოს ალიკაპი!**

რაც შეეხება დაბლოკილ ფოტოსა და კომენტარს, ფოტო ცხადია, გადაღებულია თბილისში, მაშინდელ რესპუბლიკის მოედანზე, რომელსაც სააკაშვილის სექტამ „ვარდების მოედანი“ უწოდა, მაგრამ 2018 წელს, საკრებულოს გადაწყვეტილებით, ადგილს სახელი კიდევ ერთხელ შეუცვალეს და **„პირველი რესპუბლიკის“ მოედანი** უწოდეს. ფოტოზე გამოსახული არიან: **ედუარდ შევარდნაძე, ვახტანგ გოგუაძე, გიორგი ყარყარაშვილი და რომან გოცირიძე,** რომელიც მაშინ სავარაუდოდ ვიცე-პრემიერი იყო ეკონომიკური რეფორმების დარგში.

ფოტოსურათზე გამოსახული პირები იმ ტრიბუნაზე დგანან, რომელსაც **„ანდროპოვის ყურებს“** უწოდებდნენ და რომელიც სააკაშვილის დროს დაანგრიეს, რათა თითოეული ჩვენგანის საძინებელში, ტელეფონში თუ ავტომანქანაში წყეული **ვანო მერაბიშვილისა** თუ **მეგის ქარდავას „ყურები“** ჩაემონტაჟებინათ.

ყარყარაშვილს, რომელსაც ტრაგიკულ და დიდი გაუგებრობაში მოყოლილ პიროვნებად მივიჩნევ, ფოტოზე თავი აქვს დახრილი და სავარაუდოდ, კარგად ხვდება, რომ აფხაზეთისა და სოხუმის დღეები დათვლილია...

ვახტანგ გოგუაძეც ჩაფიქრებულია და შევარდნაძეს ნირწამხდარი შეჰყურებს. ეს ის გოგუაძეა, რომელსაც შევარდნაძე სულ რამდენიმე თვეში, კერძოდ, 1993 წლის ივლისის მიწურულს, სოჭში გაგზავნის მოღალატეობრივ და კაპიტულანტურ ხელშეკრულებაზე ხელმოსაწერად. მამალი პუტჩისტებისა და ქვეყნის გადამტრიალებლების, პოტენციური **აკია ბარბაქაძეების** გასაგონად ვიტყვი, რომ სწორედ ამ ხელშეკრულების ძალით გამოიყვანა შევარდნაძემ აფხაზეთიდან მძიმე სამხედრო ტექნიკა, რაც სხვა არაფერი იყო, თუ არა ეროვნული ღალატი და უმძიმესი განაჩენი საქართველოსთვის — **სისხლიანი ხუნტა აფხაზეთს თმობდა!**

ფოტოს სიღრმეში აშკარად **თამაზ ნადარეიშვილი** უნდა იყოს, რომლის სახესაც გოგუაძის ფიგურა მალავს. სამაგიეროდ, კარგად ჩანს **რომან გოცირიძე,** რომელიც შევარდნაძის უკან რაზმეულის საბჭოს თავმჯდომარესავით გამოჭიმულა და გაბადრულა. **გოცირიძე — ეს მართლაცდა შევარდნაძის ულვაშიანი ქათამი, კმაყოფილებას ვერ მალავს და გახარებულია, რადგან 1993 წლის 5 აპრილიდან კუპონი უკვე მიმოქცევაშია და მთელი ქვეყანა სწორედ რომანას ხსენებაშია — „ალ კაპონე“, შენი ასე და ისე, შენი მკვდარი და ცოცხალიო!**

სხვათაშორის, შევარდნაძემ სწორედ **„ულვაშიან ქათამ“ რომან გოცირიძესთან, „ხანდაზმულ თაღლით“ მამუკა ხაზარაძესთან** და კიდევ სხვა აფერისტებთან ერთად იყო, რომ ქართველ მეანაბრეებს დასამარხი ფული არ შეარჩინა და ანაბრები მიიტაცა. სწორედ ამის გამოა, რომ **რომან გოცირიძეს** ხალხი იმას ეძახდა და ეძახის, რაც მას ერთ-ერთ შეკრებაზე **ვახტანგ ძაბირაძემაც** უწოდა — **„ერეგირებულ ფალოსს!“**

ერთი სიტყვით, **ორმა უნიჭომ და უწიგნურმა — თამარა კინწურაშვილმა და ეთერ ბუზიაშვილმა ფეისბუქი ერთი თვით იმიტომ დამიბლოკეს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ის სისხლიანი და უბედური დრო შევახსენე, როცა „ალ კაპონედ“ წოდებული რომან გოცირიძე შევარდნაძესთან სწორედაც რომ ულვაშიან ქათმად მუშაობდა და საქართველოს დაქცევაში ტოლს არავის უდებდა!**

ზემოხსენებული კომენტარის გამო ფეისბუქზე თქვენი მონამორჩილის დაბლოკვა იმის უტყუარი ნიშანია, რომ **საქართველოში შევარდნაძის მიერ შექმნილი პოლიტიკური და ფინანსური სისტემა ჯერაც ცოცხალია და ვინც ამ საშინელ მონსტრს დაუპირისპირდება, ან ბლოკს დაადებენ, ანდა თავში აგურს ესვრიან!**

იმედია, საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის ლენჩების დიქტატისგან ერთხელ და სამუდამოდ გათავისუფლდება და კინწურაშვილისნაირ უნიჭოებს იქით დაადებენ ტაბუს!!!

დიტო ჩუბინიძე

ორმა უნიჭომ და უწიგნურმა – თამარა კინწურაშვილმა და ეთერ ბუზიაშვილმა ფეისბუქი ერთი თვით იმიტომ დამიბლოკეს, რომ საქართველოს მოსახლეობას ის სისხლიანი და უბედური დრო შევახსენე, როცა „ალ კაპონედ“ წოდებული რომან გოცირიძე შევარდნაძესთან სწორედაც რომ ულვაშიან ქათმად მუშაობდა!

ქვირგვინოსნები

ინდირა ჯგერენაია
მომღერალი

შოუბიზნესში თავის დამკვიდრება მარტივი არ არის. მაინც, გვინდა, არ გვინდა, **ახლობლობა, ნაცნობობა, ურთიერთობები წყვეტს დღევანდელ შოუბიზნესს.** ვფიქრობ, რომ ნიჭს რაღაც ჩახლართული ურთიერთობები არ უნდა სჭირდებოდეს.

„სარკე“

მარიკა სამანიშვილი
მსახიობი

თეატრში ან, გნებავთ, სახლში, არ არის მარტივი ურთიერთობები. ამდენი მსახიობი ერთ ოჯახში რომ ვცხოვრობთ, ურთულესია. **ანგელოზი არც მე ვარ და არც ჩემი მეუღლე, მაგრამ რაღაცას ვითმენთ და მეორე წუთში აღარ გვახსოვს.** არ შეიძლება პირდაპირ ნგრევაზე წასვლა. ალბათ ეს სიყვარული მეხმარება, რომ ასე გამოვიყურებოდე.

„სარკე“

გივი სიხარულიძე
მსახიობი, მწერალი

ვინმემ თუ გითხრათ: **ფული ხელის ჭუჭყიაო,** სილა გააწანით. ხუთი ათასზე მეტი ლექსი ვიცი, 32 წიგნის ავტორი ვარ, მაგრამ **უტვინო ვარ ბიზნესში,** ორჯერ ორის იქით, ანგარიში არ ვიცი. „თბილისელები“

ჯანო იზორია
მსახიობი

ყველაზე კარგად დავისვენებდი **აფხაზეთში,** ჩემს სოფელში, **ოტობაიაში.** ეს ჩემი ოცნებაა, რომელსაც, სამწუხაროდ, ჯერ ვერ ვისრულებ.

„კვირის პალიტრა“

მიხეილ ცაგარელი: რეტროგრადული სატურნის გაკვეთილები

— რეტროგრადული სატურნის პერიოდში ამა თუ იმ ზოდიაქოს ნიშანთან მიმართებით რომელ სფეროებს შეეხებათ ცვლილებები? სასწორმა რა უნდა გააკონტროლოს, რა მოეთხოვება ანდა რა არ იქნება გამორიცხული? ღრიანკალისთვის რა იქნება აუცილებელი ან შესაძლებელი? მშვილდოსანს რისი პასუხისმგებლობა დაეკისრება? სატურნი რას აიძულებს და ვის ჩამოაშორებს? თხის რქამ რას უნდა გადახედოს ან რაზე არ უნდა თქვას უარი? მერწყულს რისი სწავლა, კორექტირება და დასრულება მოუწევს? თევზებმა რა უნდა გაიხსენონ, რაში უნდა ჩაებან და რისგან უნდა გათავისუფლდნენ ანდა ეს დრო თითოეულ ზოდიაქოს რის შესაძლებლობას მისცემს და რისთვის იქნება სასიკეთო? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— განვაგრძოთ რეტროგრადული სატურნის ზოდიაქოების განხილვა, ზოგადად, ზოდიაქოს თითოეული ნიშნის წარმომადგენლისთვის, ამ პერიოდში სასწორის ნიშნით დაბადებულმა რა რჩევები უნდა გაითვალისწინოს?

— **7. სასწორი რეტროგრადული სატურნის ზემოქმედების პერიოდში მუდმივად რაღაცის მოლოდინში იქნება. ზოგიერთი მოვლენა შესაძლოა, გადავადდეს, რაც მისთვის დამღლელი და ამაღელვებელი აღმოჩნდება. ძირითადად, ცვლილებები შეეხება მის პირად ურთიერთობას, შემოქმედებას, საოჯახო საქმეებსა და შვილებს. არ იქნება გამორიცხული ახალი სიცოცხლის ჩასახვა ან დაბადება, როგორც საკუთრივ მისი, ისე ახლობელთა წრეში.** ამ პერიოდში საყვარელი ადამიანის ან შვილების ზედმეტად კონტროლმა ან თავისუფლების შეზღუდვამ შესაძლოა, ურთიერთობების გაუარესება გამოიწვიოს. ასევე შესაძლოა, საქმეთა სიუხვის გამო გართობისა და დასვენებისთვის დრო არ დარჩეს. გარდა ამისა, სასურველია, აზარტულობა აკონტროლოს, რათა დამატებით პრობლემები არ შეიქმნას. **სასწორისთვის** ეს დრო სასიკეთო იქნება პირადი ინტერესების, სურვილების, მოთხოვნილების, უნარისა და შესაძლებლობის გასაანალიზებლად და საინტერესო პროექტის ან ბიზნესის მოსაფიქრებლად, ასევე მოსამზადებელი სამუშაოების ჩასატარებლად. შესაძლოა, მისი საყვარელი ჰობი შემოსავლის წყაროდ გადაიქცეს. თუ სასწორის ნიშნით დაბადებული თანმიმდევრულად და გეგმაზომიერად იმოქმედებს, ეს პერიოდი მეტად სასიხარულო ამბებით დაგვირგვინდება.

8. ღრიანკალისთვის კი რეტროგრადული სატურნის ზემოქმედება შეეხება ოჯახს, სახლს და მშობლებთან თუ ნათესავებთან ურთიერთობებს. შესაძლოა, აუცილებელი გახდეს ბინის ან სახლის მშენებლობა, რემონტი, უძრავი ქონების შეძენა და ა.შ. ამ პერიოდში სასურველია, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე აიღოს, გააზრებულად იმოქმედოს და გადაწყვეტილების მიღებისას არ აჩქარდეს. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მოვლენები შედარებით ნელა განვითარდება, ამიტომ პრობლემის საბოლოოდ გადაწყვეტა მხოლოდ რეტროგრადული ციკლის დასრულების შემდეგ იქნება შესაძლებელი, როცა სახლში თავს კომფორტულად, მშვიდად და დაცულად იგრძნობს. მანამდე კი ხშირი იქნება გადაადგილებები, მოგზაურობა, დროებითი საცხოვრებელი ადგილები და სასტუმროები. ამ პერიოდში აგრეთვე შესაძლებელია ოჯახში ახალი წევრის შემოსვლა ან დაბადება. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ეს დრო სასიკეთო იქნება საკუთარ სამშობლოში, მამაპაპისეულ კუთხეში, ძველ სახლში დასაბრუნებლად, ნათესავებთან დასაახლოვებლად და ასევე საგვარეულო ისტორიის საკვლევად.

9. მშვილდოსნებს რაც შეეხებათ, რეტროგრადული სატურნის ზემოქმედება თითქმის ცხოვრების ყველა სფეროზე აისახება, გარდა სასიყვარულო და საოჯახო ურთიერთობებისა. აუცილებელი იქნება ინფორმაციების მიღება და გადაცემა. ამასთან, პასუხისმგებლობა გეკისრებათ, რათა თქვენგან გაცემული ინფორმაცია მცდარი არ იყოს. შესაძლოა, გართულდეს ურთიერთობების დამყარება, სადმე გამგზავრება, საქმის შესრულება. ასევე შეიზღუდოს ფინანსური შესაძლებლობები, სოციალურ ქსელში აქტიურობა და სხვა. ნიშანდობლივია ისიც, რომ **სატურნმა შესაძლოა, ჩამოგაშოროთ ყალბი მეგობრები ან სხვა ადამიანები, რომლებიც თქვენზე ცუდ გავლენას ახდენენ ან წინსვლა-განვითარებაში ხელს გიშლიან. ამ დროს თქვენს გვერდით მხოლოდ სანდო ადამიანები დარჩებიან.** გარდა ამისა, **რეტროგრადული სატურნი** გაიძულებთ, ყველაფერი აწონ-დაწონოთ და ზუსტი არჩევანი გააკეთოთ. ეს დრო ასევე კარგი იქნება გარშემო მყოფებზე დაკვირვებისთვის, ნაცნობების დასახარისხებლად და იმ ადამიანების გამოსავლენად, რომლებთანაც ურთიერთობა და თანამშრომლობა არ გსურთ.

10. თხის რქა კი ჩვეულებისამებრ საკმაოდ მოწესრიგებული, მობილიზებული, სამოქმედოდ მიმართულია. მას ქმედებები წინასწარ აქვს დაგეგმილი და ყოველთვის დასახულ მიზანს მიჰყვება, ამიტომ მისივე ზოდიაქოს მმართველი პლანეტა სატურნის რეტროგრადულ პერიოდს მარტივად გადაიტანს. თუმცა, შესაძლოა, პრობლემა წარმოექმნას ფინანსურ და მატერიალურ სფეროში, შემოსავლებში. შესაბამისად, ამ დროს კარგი იქნება ქონების და შემოსავლის დაზღვევა, მათ უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. ასევე ვალის დაბრუნება, ხარჯის კონტროლი, ხელმომჭირნეობა და დამატებით სამუშაოსა თუ შემოსავალზე უარის არ თქმა. **თხის რქამ** სასურველია, აგრეთვე დაგროვილი გამოცდილება გაითვალისწინოს, მიმდინარე მოვლენებს, საკუთარ უნარებს და ინტერესებს გადახედოს და დაფიქრდეს იმაზე, თუ როგორ შეძლებს ყოველივე ამის გათვალისწინებით მოგების მიღებას. ურიგო არ იქნება, ადრე არსებული მომგებიანი, მაგრამ შემდგომ შეჩერებული საქმის კვლავ ამუშავებაც. სასიკეთოა, თუკი **თხის რქა** საკუთარი თავისა და გარშემო მყოფების მიმართ ნაკლებად მკაცრი და მომთხოვნი იქნება და შეეცდება, გაერკვეს იმ შიშებსა და ქვეცნობიერ ბარიერებში, რომლებიც ხელს უშლის ცოდნისა და უნარის ღირსეულად წარმოჩენაში.

11. მერწყულის ნიშნით დაბადებული კი მისსავე ზოდიაქოში რეტროგრადულად მოძრავ პლანეტა სატურნის პერიოდს ყველაზე იოლად გადალახავს. მისთვის აუცილებელი იქნება ამ დროს საკუთარ ემოციებზე და ქცევებზე დაკვირვება და მათი მართვის სწავლა, სამომავლო მიზანსა და სურვილებში გარკვევა. ასევე საჭიროა ყველა ადრე დაწყებული და შემდეგ მიტოვებული საქმის კორექტირება და დასრულება, რადგან ამის გარეშე წინსვლა და ახალი წარმატების მიღწევა შესაძლოა, შეუძლებელიც კი იყოს. ასევე კარგი პერიოდი იქნება ჯანსაღი ცხოვრების წესის დასანერგად, იმიჯის შესაცვლელად, გარდერობის გადასახალისებლად, რაც თავდაჯერებას გაუძლიერებს და ავტორიტეტს აუმაღლებს. ნიშანდობლივია ისიც, რომ **ეს პერიოდი არ იქნება მიზანშეწონილი რთული კოსმეტიკური და პლასტიკურ-ქირურგიული ჩარევისთვის.** ცვლილება შეიძლება შეეხოს პირად ურთიერთობებსაც. რეტროგრადული სატურნის პერიოდის ბოლოს შესაძლოა, ყველა უსარგებლო ურთიერთობა თავისით დაინგრეს, ზედმეტი ხალხი კი გაქრეს.

12. თევზებისთვის რეტროგრადული სატურნის პერიოდი დაეთმობა ყოველივე მოძველებულისგან გათავისუფლებასა და ახლისთვის ადგილის დათმობას. ასევე აუცილებელია საკუთარ ილუზიებსა და ოცნებებში გარკვევა. ამისათვის საჭიროა პერიოდულად განმარტოება და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. **ასევე აუცილებელი იქნება ყველა საკრალური სურვილის გახსენება, რომელიც ვერ განხორციელდა და საკუთარი იდეების ხორცშესხმაზე ფიქრი.** რეალურად წინსვლა რეტროგრადული პერიოდის შემდეგ დაიწყება. მანამდე კი სასურველია გათავისუფლება ყოველივე უარყოფითისა და ზედმეტისგან (იქნება ეს მავნე ჩვევა, დამთრგუნველი კავშირი, ზედმეტი წონა, აკვიატებული აზრი თუ სურვილი და სხვა). ამასთან, მას, ვინც აქამდე ასკეტურად, განმარტოებულად ცხოვრობდა, მოუწევს გააქტიურება, საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვა. გარდა ამისა, **ეს დრო კარგია სულიერი და ფინანსური რესურსის დაგროვებისთვის, სამომავლო მიზნების დასახვისთვის, სულიერი პრაქტიკებისთვის, საშუალება მოგეცემათ, ძველ საქმიანობას დაუბრუნდეთ, კავშირები აღიდგინოთ, ფარულ ინფორმაციას გაეცნოთ. ნიშანდობლივია ისიც, რომ ვინაიდან თევზები ყველაზე გულმოწყალე და სენტიმენტალური ზოდიაქოა, ხოლო სატურნი კარმული პლანეტაა,** მისასალმებელი იქნება ქველმოქმედება, სხვებზე ზრუნვა ან დახმარების გაწევა.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

15-21 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
კარგი პერიოდია სახლში რემონტისთვის, ინტერიერის შესაცვლელად, უძრავი ქონების შესაძენად ან საბუთების მოსაწესრიგებლად. ფინანსების სიმცირე ან შემოსავლების არასტაბილურობა განწყობის ცვალებადობას გამოიწვევს. ბევრი გადაადგილებები, მათ შორის, საქალაქთაშორისო, დამღლელი, მაგრამ სასიამოვნო იქნება. შესაძლოა, ხანდაზმულ ნათესავებზე ზრუნვა გახდეს აუცილებელი. ნუ იჩქარებთ, განსაკუთრებით ახალი საქმის ან ახალი სასიყვარულო ურთიერთობის დაწყებას.

კურო (21.04-20.05)
მიღებული ინფორმაციის გადამუშავება და შემოსავლის მიღება გაგიადვილდებათ. მიუხედავად ამისა, თქვენი გონება მთლიანად დაკავდება პირადი ცხოვრების მოწყობითა და მასზე ზრუნვით. საოჯახო და სასიყვარულო ურთიერთობაში პრობლემებია მოსალოდნელი, რაც გადაღლის შეგრძნებას გამოიწვევს. კარგი პერიოდია შვებულების ასაღებად და სადმე გასამგზავრებლად, ამგვარად პრობლემებსაც თავიდან აიცილებთ და ჯანმრთელობასაც გამოასწორებთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
მეტად სასიკეთო პერიოდია, როგორც პირადი ცხოვრებისთვის, ისე კარიერისთვის. წარმატების მისაღწევად აუცილებელი იქნება, რომ არ ეკამათოთ ხელმძღვანელობას. ეცადეთ, წესრიგში იქონიოთ სახლთან ან სხვა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საბუთები, ხოლო მათთან დაკავშირებული საქმეები გადადეთ. შეყვარებულს იშვიათად შეხვდებით, თუმცა, თქვენს ურთიერთობას ეს ვერაფერს დააკლებს. დიდი დატვირთვის შემდეგ ეცადეთ, კარგად დაისვენოთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
ახალ ინფორმაციას ადვილად აითვისებთ და ბევრი ახალი იდეაც დაგებადებათ, ამავდროულად, სწრაფად იმოქმედებთ და ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებსაც მიიღებთ. მეუღლესთან ან შეყვარებულთან, კარიერასთან ან პერსპექტივებთან დაკავშირებულ საკითხზე ნუ იკამათებთ. ოჯახური ან სასიყვარულო ურთიერთობა შესაძლოა, სხვათა განსჯის საგნად იქცეს. გადაადგილება-შეხვედრების რაოდენობა საგრძნობლად გაიზრდება, თუმცა, ეს არ დაგღლით.

ლომი (23.07-23.08)
გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის მეოხებით არაერთ საინტერესო საქმეში ჩაებმებით. ინტუიციაზე დაყრდნობით არაერთ საინტერესო დეტალში გაერკვევით და ფარულ ინფორმაციასაც შეიტყობთ. ამ პერიოდში ჩამოყალიბებული სასიყვარულო ურთიერთობა, პრობლემების მიუხედავად, დიდ სიამოვნებას მოგიტანთ და შესაძლოა, მთელი სიცოცხლე გაგრძელდეს. შორეული მოგზაურობა დადებითად ჩაივლის, ოღონდ ჩანთას ყურადღება მიაქციეთ, რათა არაფერი დაკარგოთ.

ქალწული (24.08-23.09)
წამოწყებები საქმიან სფეროში ფინანსურ კეთილდღეობას გპირდებათ. საჭიროების შემთხვევაში ეცადეთ, დახმარება გამოცდილი ადამიანებისგან მიიღოთ, საკუთარ თავში გარკვევისას უარს ნუ იტყვით ოჯახის წევრებთან და შეყვარებულთან ურთიერთობაზე. ალკოჰოლისა და ფსიქოტროპული პრეპარატების მიღებასაც მოერიდეთ, რაც შესაძლოა, ჯანმრთელობის გაუარესების მიზეზი გახდეს.

15-21 აგვისტოს ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
სახლში მშვიდი გარემო და ახალი შენაძენი განწყობას გამოგისწორებთ. ამ კვირაში ბევრი მოგზაურობა თუ გადაადგილება გელოდებათ, სადაც აუცილებელია მეტი სიფრთხილის გამოვლენა. შეხვედრები შესაძლოა, დამღლელიც იყოს, ამიტომ ხშირად დაისვენეთ. კარგია სწავლა, ინფორმაციის მიღება, პროექტის დამუშავება და დაგეგმვა, თუმცა, ახალი საქმის დაწყება არ არის რეკომენდებული. პირადი ურთიერთობებისას მეტი ყურადღება გამოიჩინეთ, რათა ჰარმონია შეინარჩუნოთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ენერგიული იქნებით და თქვენს წინაშე ბევრი პერსპექტივა გადაიშლება. თუმცა, საქმეების უმრავლესობა ორაზროვან სიტუაციებს წააწყდება. საქმიან ურთიერთობებში აუცილებელია კარგი ურთიერთდამოკიდებულების შენარჩუნება. საცხოვრებელ სახლთან დაკავშირებული მანიპულაციები, რემონტი ან საბუთების გაფორმება ჯობს, გადადოთ. კარგი პერიოდია მოგზაურობისა და დასვენებისთვის. მითუფრო თუ ამას ოჯახთან ან შეყვარებულთან ერთად განახორციელებთ!

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
კარგი პერიოდია ინვესტიციისთვის და დანაზოგის მიზნობრივად გამოყენებისთვის. სანაქებო ჯანმრთელობა ხელს შეგიწყობთ ახალი კავშირების დამყარებასა და ინფორმაციის ათვისებაში. მოზღვავებული ენერგია და კარგი განწყობა სასიყვარულო ურთიერთობას დაუვიწყარს გახდის. ამ პერიოდში სასიკეთოა მოგზაურობა, ხოლო ქორწინება მყარი და ამავდროულად ფინანსურად მომგებიანი იქნება.

თხის რქა (22.12-19.01)
დიდი რაოდენობით გადაუდებელი საქმეების შესრულება მოგიწევთ. სიყვარულში შესაძლოა, უჩვეულო გამოცდილების მიღება მოისურვოთ, რაც თქვენი ცხოვრების რადიკალურ ცვლილებას გამოიწვევს. უცხოეთში გამგზავრების შემთხვევაში, ბევრ დადებით შთაბეჭდილებასა და მოგონებას შეაგროვებთ. გადაღლისა და უარყოფითი განწყობისას, მეგობრები და თანამოაზრეები გაგილამაზებენ ყოფას.

მერწყული (20.01-18.02)
თქვენი ენერგოპოტენციალი, აქტიურობა და ცხოვრების ინტერესი იმატებს. შესაძლოა, კოლეგათა შორის პოპულარული გახდეთ, რაც კარიერაზე დაგაფიქრებთ ან მომავალში კარგ შემოსავალს მოგიტანთ, ასევე მოსალოდნელია ახალი სასიყვარულო ურთიერთობის დაწყებაც, რაც დაქორწინების შემთხვევაში, სოციალურ სტატუსს აგიმაღლებთ. ახალი შთაბეჭდილებების მიღების მიზნით შესაძლოა, გადაადგილება-ურთიერთობებში ბევრი დრო გაატაროთ.

თევზები (19.02-20.03)
ახალი საქმის დაწყებისას ადრე მიღებული ინფორმაცია გაითვალისწინეთ და ყველა წვრილმანი ზედმიწევნით გათვალეთ. სტაბილური შემოსავალი გაფიქრებინებთ ახალი ნივთების შეძენასა და სახლის კეთილმოწყობაზე. შესაძლოა, უძრავი ქონებაც შეიძინოთ. სასიყვარულო სფეროში დროულად გადადგმული ნაბიჯი პოზიციის გამყარებასა და საწადელის მიღწევას ხელს შეუწყობს. აგრესიისაგან ფიზიკური ვარჯიშით დაიცალეთ. მოგზაურობა კი სასიამოვნო დასვენებას გპირდებათ.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 15, 16, 19 და 20 აგვისტო

12 აგვისტო – სავსემთვარეობა;
27 აგვისტო – ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

15 აგვისტო, ორშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.09 საათზე, ჩადის 19.01 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.07 საათზე, ჩადის 16 აგვისტოს 08.47 საათზე (მთვარის მე-19 დღე იწყება 22.37 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კარგია როგორც შრომა, ისე დასვენება. შესაძლებლობა გაქვთ, საკუთარ თავს გვერდიდან შეხედოთ და წარმატებებიც ობიექტურად შეაფასოთ. კარგი დღეა ახალი სამსახურის დასაწყებად, ფანჯრების შესაცვლელად, გამათბობელი სისტემის დასამონტაჟებლად, ახალ ბინაში გადასასვლელად, მგზავრობისთვის, ხელმძღვანელობასთან კონტაქტისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. ეფექტური იქნება თირკმლების, შარდის ბუშტის, პროსტატიტის მკურნალობა. მოერიდეთ კამათს, განაწყენებას, პროვოკაციებს, თვალებს ნუ დალლით. არ არის სასურველი ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, კაპიტალდაბანდება, ხელშეკრულების დადება, სტომატოლოგიური პროცედურები, სულსწრაფობა, წესების დარღვევა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ფირუზი, ძოწი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

16 აგვისტო, სამშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.10 საათზე, ჩადის 19.00 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.30 საათზე, ჩადის 17 აგვისტოს 09.57 საათზე (მთვარის მე-20 დღე იწყება 22.45 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 23.18 საათიდან 23.59 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** კარგი დღეა სწრაფად შესასრულებელი საქმეებისთვის, მგზავრობისთვის, სპორტული ღონისძიებებისთვის, ხელმძღვანელთან კონტაქტისთვის, ტექნიკასთან ურთიერთობისთვის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. ეფექტური იქნება თირკმლების, შარდის ბუშტის, პროსტატიტის მკურნალობა. არ არის სასურველი ფინანსური ოპერაციები, ქორწინება, წესების დარღვევა, ხელშეკრულების დადება. მოერიდეთ ფიზიკურ და სულიერ გადაღლას, კამათს, სტომატოლოგიურ პროცედურებს, პროვოკაციებს. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, ძოწი, წითელი იასპი, სარდიონი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, ლომისთვის, მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

17 აგვისტო, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.11 საათზე, ჩადის 18.58 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (06.23) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 21.54 საათზე, ჩადის 18 აგვისტოს 11.04 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 22.55 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 00.00 საათიდან 06.23 საათამდე. **ტენდენციები:** კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, მეგობარ-ნათესავებთან კონტაქტებისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის, მცირე მოგზაურობისა და ბუნებასთან კონტაქტისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, მგზავრობისთვის, სამშენებლო მასალების, ცხოველების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, უძრავი ქონების შესაძენად, რემონტისთვის, ქორწინებისთვის, ახალი ნაცნობობისთვის. არ არის სასურველი ორპირ ქარში ყოფნა, განკითხვა, სულსწრაფობა, სარისკო ქმედება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი, მარგალიტი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, სასწორისთვის.

18 აგვისტო, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.12 საათზე, ჩადის 18.57 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 22.20 საათზე, ჩადის 19 აგვისტოს 12.11 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 23.07 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** კარგი დღეა აქტიური მოქმედებებისთვის, მასშტაბური წამოწყებისთვის, სიკეთის, სიბრძნის, სამართლიანობის, სულიერი ზეიმის დღეა. განკითხვა და გაკიცხვა იკრძალება, ურთიერთობისას იმატებს პატივისცემის, აღიარების მოთხოვნილება. მოერიდეთ ორპირ ქარს, კისრის მკვეთრ მოძრაობას, ყვირილს. ეფექტური იქნება შარდსასქესო სისტემის მკურნალობა, სახის კანისა და თმის მოვლა. კარგი დღეა შემოქმედებისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, მგზავრობისთვის, მშენებლობისთვის, ქორწინებისთვის, სასიყვრულო კონტაქტებისთვის, ვაჭრობისთვის, სამშენებლო მასალების, უძრავი ქონების, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ქრიზოპრაზი, მარჯანი, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის.

19 აგვისტო, პარასკევი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.13 საათზე, ჩადის 18.55 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (16.07) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 22.50 საათზე, ჩადის 20 აგვისტოს 13.16 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 23.23 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 08.37 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 15.05 საათიდან 16.07 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** ფერისცვალების დღესასწაულს გილოცავთ! დღეს დაპირება შეასრულეთ, სისუფთავე დაიცავით, ძველი საქმე დაასრულეთ. შესაძლებელია საკამათო საკითხთა მოგვარება. კარგი დღეა ქორწინებისთვის, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის, საჭირო ინფორმაციის შეგროვებისთვის, სწავლისთვის, სამეცნიერო კვლევისთვის, მგზავრობისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის. იმოქმედეთ პრინციპით — შვიდჯერ გაზომე, ერთხელ გაჭერი. მოერიდეთ სარისკო ქმედებებს, სულსწრაფი გადაწყვეტილებების მიღებას, უჰაერო სივრცეს, სიმძიმეების აწევას. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სასუნთქი სისტემა, მხრები, ხელები. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ონიქსი, ზურმუხტი. **საღამოს** — ტოპაზი, აკვამარინი. **პოზიტიური დღეა** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

20 აგვისტო, შაბათი

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.14 საათზე, ჩადის 18.54 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 23.25 საათზე, ჩადის 21 აგვისტოს 14.19 საათზე (მთვარის 24-ე დღე იწყება 23.46 საათზე. მე-4 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ქმედითუნარიანობის მმართველი პლანეტა მარსი გადაინაცვლებს ტყუპის ზოდიაქოში, რაც გააძლიერებს კომუნიკაბელურობას, შუამავლობისა და მოლაპარაკებების უნარს, არასტანდარტულ ქმედებებთან მიდრეკილებას, ახალი იდეების რეალიზებას და ასევე სულსწრაფობას, მერყეობას, ზედაპირულობას, ჭორებისა და ფანტაზიებისკენ მიდრეკილებასაც. დღეს კი გააკონტროლეთ გულმავიწყობა, უყურადღებობა. ნუ გადაიტვირთებით ზედმეტი ინფორმაციით, განსაკუთრებით ძილის წინ. კარგი დღეა საბანკო ოპერაციებისთვის, ინფორმაციის მოძიებისთვის, სველი წესით დასუფთავებისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად, აუქციონებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, სერდოლიკი, ლალი, ჰიაცინტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, ღრიანკალისთვის, თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

21 აგვისტო, კვირა

მზე იმყოფება ლომის ზოდიაქოში. ამოდის 05.15 საათზე, ჩადის 18.52 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 23.59 საათზე, ჩადის 22 აგვისტოს 15.19 საათზე (მთვარის 25-ე დღე იწყება 23.20 საათზე. მე-4 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს წყალთან მიმართებით მეტი სიფრთხილე გამოიჩინეთ. მოსალოდნელია ნევროზულობა, განწყობის ცვალებადობა, მოვლენათა გაზვიადებულად აღქმა. მაღალია დაცინვის, ინტრიგების, მოტყუების ალბათობაც. მოერიდეთ უჰაერო სივრცეში ყოფნას, სიმძიმეების აწევას. კარგი დღეა კონტაქტებისა და მოლაპარაკებებისთვის, ინფორმაციის გაცვლისთვის, სწავლისთვის, რეკლამისთვის, საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, ჰიაცინტი, ლაბრადორიტი, ამაზონიტი, ჰელიოტროპი. **პოზიტიური დღეა** ტყუპისთვის, მშვილდოსნისთვის. **ნეგატიურია** კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის.

„ასავალ-დასავალის“ რედაქცია ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ბრწყინვალე ადამიანის, ღვაწლმოსილი ჟურნალისტის, გაზეთ **„საქართველოს რესპუბლიკის“** თანამშრომლის

ოთარ ხუციშვილის

გარდაცვალების გამო და სამძიმარს უცხადებს მის ოჯახს, კოლეგებსა და ახლობლებს.

საეკლესიო კალენდარი

✞ **15 აგვისტო. ორშაბათი.** აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა პირველმოწამისა, მთავარდიაკონისა სტეფანესი იერუსალიმით კონსტანტინოპოლს და პოვნა წმიდათა ნაწილთა მართალთა: ნიკოდიმოსისა, გამალიელისა და ძისა მისისა აბიბოსისა; მღვდელმოწამისა სტეფანესი, რომის პაპისა და მისთანათა.

✞ **16 აგვისტო. სამშაბათი.** პირველმოწამისა რაჟდენ სპარსისა, სოფელ წრომს წამებულისა; წმიდათა ცხრათა ძმათა ხერხეულიძეთა დედით და დით და მათთანა 10 000-თა ქართველთა, მარაბდის ბრძოლის ველზე მომწყდართა; ღირსთა: ისააკისი, დალმატისი და ფავსტოსი; ღირსისა კოზმა განდეგილისა; ღირსისა ანტონი რომაელისა, ნოვგოროდელი სასწაულმოქმედისა.

✞ **17 აგვისტო. ოთხშაბათი.** შვიდთა ყრმათა ეფესელთა: მაქსიმილიანესი, იამბლიქოსისა, მარტინიანესი, იოანესი, დონისესი, ექსაკუსტოდიანესი და ანტონინესი; ღირსმოწამისა ევდუკიასი; მოწამისა ელევთერისი.

✞ **18 აგვისტო. ხუთშაბათი. წინადღესასწაული უფლისა ჩვენისა იესუ ქრისტეს ფერისცვალებისა.** მოწამისა ევსიღნისი; მღვდელმოწამეთა ანთვირესი და ფაბისა, რომის პაპთა; მოწამისა პონტი რომაელისა; მოწამეთა: კანტიდისა, კანტიდიანესი და სიბელისა ეგვიპტეს; მართლისა ნონასი, დედისა გრიგოლ ღმრთისმეტყველისა.

19 აგვისტო – ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი

✞ **19 აგვისტო. პარასკევი. ფერისცვალება უფლისა ღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესუ ქრისტესი. ყურძნისა და სხვა ნაყოფთა კურთხევა.**

✞ **20 აგვისტო. შაბათი.** შემდგომი დღესასწაული უფლის ფერისცვალებისა. ღირსმოწამისა დომენტი სპარსისა და ორთა მოწაფეთა მისთა; მოწამეთა მარინ მხედრისა და ასტერი სვინკლიტიკოსისა; ღირსისა ორე მონაზონისა; ღირსმოწამისა პოტამია სასწაულმოქმედისა.

✞ **21 აგვისტო. კვირა. ღირსისა ექვთიმე გარეჯელისა, წინამძღვრისა (მჭედლაშვილი);** ემელიანე აღმსარებელისა, კვიზიკოელი ეპისკოპოსისა; მირონ სასწაულმოქმედისა, კრიტელი ეპისკოპოსისა; მოწამეთა ელევთერისი და ლეონიდისი.



საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
GIDMEDI
GEORGIA · ISRAEL JOINT CLINIC
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 1. მანტისა; 7. სახრე; 12. ტაივანი; 13. პალმა; 14. ტორპედო; 15. ბალთა; 16. ლალიონი; 17. ტურნე; 18. ოპიზარი; 22. ლიანა; 23. ჩაკონა; 26. ჟანგი; 27. მელანომა; 28. ფიჯი; 30. დემარში; 31. ქიმი; 33. ბარიბალი; 37. გურია; 38. სუბარუ; 41. დომინიონი; 42. ბოლივია; 46. ლიქნა; 47. ოპერატორი; 48. ნერგი; 49. ოსაკა; 52. კოატა; 53. ტრილოგია; 58. ზოლა; 60. გულია; 61. რიფი; 63. პლაცენტა; 64. იდო; 65. რომენ; 66. ტერაკოტა; 67. ყირამალა.

შვეულად: 1. მეტრო; 2. ნარდი; 3. იტერა; 4. ატოლი; 5. ნიბლია; 6. საპორო; 7. სიბილა; 8. ხალვაში; 9. ეპატაჟი; 10. კლირინგი; 11. ვაზელინი; 19. პრესა; 20. ზვარი; 21. რაობა; 23. ჩადი; 24. კამიუ; 25. ნარმა; 28. ფიგუ; 29. ჯორკო; 31. ქამი; 32. მუნი; 33. ბადრო; 34. რამზესი; 35. ბუნგალო; 36. ლეონოვი; 38. სილიო; 39. ბაქია; 40. რიანა; 42. ბორდო; 43. ლაიკა; 44. ვალაბი; 45. ამბარი; 50. სალამე; 51. კლაინი; 54. რელსი; 55. ლიცია; 56. გენია; 57. აგარა; 58. ზლოტი; 59. ლიტრი; 61. რუკა; 62. ფეტა.

დეკალოგიკაბალაგანიმედიანაბარიბალისტადიასი
პრიმატიკინალამურანიამორიელიტაპირისპირტიკი

27-ე გვერდზე გამოქვეყნებული კროსვორდის პასუხი:

თარაზულად: 3. მარენგო; 9. სიკოკუ; 10. ბროში; 11. ლამარია; 12. მარატი; 15. მოემი; 16. ლაბადა; 19. რეგენტი; 20. კიკო; 22. ბონდი; 23. სატურნი; 24. სამება; 25. აზატი.

შვეულად: 1. პიზა; 2. ჩოხა; 3. მული; 4. რუმბა; 5. ნორმა; 6. ობამა; 7. მოტელი; 8. მიმინო; 12. მორისი; 13. რეგატა; 14. ტენორი; 16. ლიბია; 17. ბანდა; 18. დაისი; 20. კომა; 21. კუბი.

ბიბლიის ათი მცნება	მონური დამოკი-დებულება	ზევსის მერიქიფე	ბანკში შეტანილი ფული	ლოდსატყორცნი	მსახიობი კამერონ...

სიმებიანი საკრავი	შინაგანი კანონ-ზომიერება	უხამსი სანახაობა	სამკუთხედის წვერიდან მოპირდაპირე გვერდის შუა წერტილამდე გავლებული ხაზი	ჩრდილოეთ ამერიკული დათვი	რისამე ეტაპი	მე-7 ნოტი



თარაზულად: 1. ლოგარითმის წილადური ნაწილი; 7. საქონლის გასარეკი ჯოხი; 12. ჩინეთის კუნძული; 13. თბილი ქვეყნების მარადმწვანე ხე; 14. თვითმართული წყალქვეშა ჭურვი; 15. უენო აბზინდა; 16. ქართველი მწერალი; 17. მოგზაურობა წრიული მარშრუტით; 18. ქართველი ოქრომქანდაკებელი (12-13სს.); 22. მსახიობი ... ასათიანი; 23. ძველებური ესპანური ცეკვა; 26. ნივთიერების ნაერთი ჟანგბადთან (ქიმ.); 27. კანის ავთვისებიანი სიმსივნე; 28. სახელმწიფო წყნარ ოკეანეში; 30. ერთი სახელმწიფოს მთავრობის მიმართვა მეორისადმი (დიპლ.); 31. რისამე წაწვეტებული ნაწილი; 33. ჩრდილოეთ ამერიკის ტყეების ბინადარი დათვი; 37. საქართველოს რეგიონი; 38. იაპონური ავტომობილი; 41. ინგლისის ყოფილი კოლონიების აღმნიშვნელი ტერმინი (ძვ.); 42. სახელმწიფო სამხრეთ ამერიკაში; 46. იგივეა, რაც მლიქვნელი (ძვ.); 47. ბანკის თანამშრომელი; 48. დასარგავად განკუთვნილი ნორჩი მცენარე; 49. ქალაქი-პორტი იაპონიაში; 52. სამხრეთ ამერიკის ტროპიკული ტყეების ბინადარი შავი მაიმუნი; 53. ერთი დედააზრით გაერთიანებული სამი ლიტერატურული ნაწარმოები; 58. ფრანგი მწერალი. 60. აფხაზი მწერალი; 61. წყალქვეშა კლდე; 63. ორსული ქალის ორგანო, მომყოლი; 64. ხელოვნური ენა; 65. ფრანგი მწერალი ... როლანი; 66. გამომწვარი ფერადი თიხა; 67. თავით ძირს, თავდაყირა.

შვეულად: 1. მიწისქვეშა ტრანსპორტი; 2. სამაგიდო თამაში კამათლებით; 3. რუსული გაზის კომპანია; 4. მარჯნის კუნძული; 5. პატარა მგალობელი ჩიტი; 6. ქალაქი იაპონიაში; 7. წინასწარმეტყველი ქალი ძველ საბერძნეთსა და რომში; 8. ქართველი მწერალი; 9. სკანდალური გამოხდომა; 10. უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმა სახელმწიფოებს შორის; 11. ნავთობისგან მიღებული საცხი; 19. პერიოდულ გამოცემათა ერთობლიობა; 20. დიდი ვენახი; 21. რისამე დედააზრი, არსი; 23. აფრიკის სახელმწიფო; 24. ფრანგი მწერალი; 25. უხეში მიტკალი; 28. პორტუგალიელი ფეხბურთელი; 29. დაბალ სკამად გათლილი მორი; 31. ნოეს ერთ-ერთი ვაჟი; 32. კანის გადამდები დაავადება; 33. სპორტული იარაღი; 34. ეგვიპტის ფარაონი; 35. მსუბუქი ვერანდებიანი შენობა ინდოეთში; 36. რუსი მსახიობი მამაკაცი; 38. საჭმელი სოკოს სახესხვაობა; 39. მკვეხარა; 40. ბარბადოსიელი მომღერალი ქალი; 42. ღვინისფერი, შინდისფერი; 43. ერთგვარი რბილი ტყავი; 44. პატარა ზომის კენგურუ; 45. ხორბლეულის დიდი სათავსი; 50. ერთგვარი შებოლილი ძეხვი; 51. დიზაინერი კელვინ ...; 54. მატარებლის სამოძრაო ძელი; 55. ზღვების, ოკეანეების მეცნიერული აღწერილობა; 56. უდიდესი შემოქმედებითი ნიჭი; 57. სოფელი ქარელის რაიონში; 58. ფულის ერთეული პოლონეთში ევრომდე; 59. სითხის საზომი ერთეული; 61. დედამიწის შემცირებული ნახაზი; 62. ბერძნული ყველის სახეობა.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

უპირატესი მნიშვნელობა	ლამის, თითქმის	აფროდიტეს ერთ-ერთი ეპითეტი	ზოდიაქოს ნიშანი	ტროპიკული ტყეების ცხოველი	სადეზინფექციო ხსნარი	დას-ტუ-რი

წამყვანი ბალერინა	დედოფალა	მფრინავი თაგვი	კლდის თხა	„უმაღლესი საზო-გადოება	პირდაპირ, საპირისპიროდ	ტყავის პარკი

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს

დამოუკიდებელი და ზეპარტიული

ასავალ დასავალი

2022 წლის 15 — 21 აგვისტო №34 (1446)

გამოდის ორშაბათობით

2 009882 637296

მეღიაჰოიჰოიაცია "ასავალ-ღასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-ღასავალი"

სარედაქციო კოლეგია

აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: **თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“**.
ტელეფონები: **215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70**
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.com**
ელ-ფოსტა: **mail@asavali.com** ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.com გაზეთი დაბეჭდილია **„ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.**



THE FLAG OF THE UNITED STATES OF AMERICA

This is to certify that the accompanying flag was flown over the United States Capitol on April 26, 2007, at the request of the Honorable Frank R. Lautenberg, United States Senator.

This flag was flown for Lasha Nadareishvili, in honor of the 15th anniversary of the newspaper, Asaval-Dasavali.

2007-032096-001 Stephen T. Ayers, AIA
Acting Architect of the Capitol